დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის
28 ივნისი - 4 ივლისი

N27 1387

ფასი 3 ლარი
და 30 თეთრი

პრემიერო და მთავრობავ, დაფიქრდით და გადაწყვიტეთ!

არ შეიძლება, ჯარიმები მოსახლეობის ერთ ნაწილს ჩამოაწერო, ხოლო მეორეს — შეაწერო!

ვინც გადაიხადა, იმან რაღა დააშავა?

7

ბარემ, ბოლომდე ჩამოიღეთ!

6

სალომეას იოანე ნათლის-მცემლის მოჭრილი თავი ლანგრით მიართვეს, სალომემ კი უკრაინიდან სააკაშვილის პოლიტიკური თავი ვერ ჩამოიტანა!

8-9

დამთხვეულები



3

საქართველოს ერთი უბედურება ტანჯავს — დამთხვეულები ყოველთვის „ემთხვევიან“ ერთმანეთს მაშინ, როცა პატიოსანი ადამიანების „დამთხვევა“ ჭირს!

ნაცსექტა ყველაფერს აკეთებს, რომ პატრიარქმა ცხინვალის ციხიდან ზაზა გახელაძე ვერ გაათავისუფლოს!

12

40 წლის წინათ იუზა კობახიძე დახვრიტეს!



18



მექრთამეობი-სათვის—დახვრეტა

თბილისის 26 კომისრის სახელობის რაიონის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის ყო-

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

როცა პროექტი ყალბი პროექტია!

ძველ ვაიმარში, ანუ ახლანდელ გერმანიაში „ავიო-კალათით“ გაგზავნილი საქართველოს მოქალაქეები უკან „ხახვით და სალათით“ კი არა, სულ მთლად ვალითა და ვაებით ბრუნდებიან!

გალაკტიონის ერთ ლექსს „ძველი“ ჰქვია და მის პირველ სტროფში ვკითხულობთ:

„როდესაც პოეტი
ყალბი პოეტია,
ამაოდ ჰფიქრობენ,
რომ ის გოეთეა...
ვაიმარს გაგზავნონ
ავიო-კალათით,
ვირზედ ჩამობრუნდეს
ხახვით და სალათით“.

წინამდებარე წერილის სათაურიც — **„როცა პროექტი ყალბი პროექტია!“** — სწორედ გალაკტიონისეული სტრიქონის პერიფრაზი გახლავთ და საქართველოს იმ მოქალაქეთა გასაჭირს ეხება, რომლებიც ვაიმარში **„ავიო-კალათით“,** ანუ თვითმფრინავით გაგზავნეს.

მოგეხსენებათ, ვაიმარი გერმანული ქალაქია, რომელიც თიურინგიის მხარეში მდებარეობს, ადრე კი, სანამ ხელისუფლებაში ჰიტლერი მოვიდოდა, გერმანიის იმპერიას ვაიმარის რესპუბლიკა ერქვა.

ჰოდა, **იმ ძველ ვაიმარში, ანუ ახლანდელ გერმანიაში „ავიო-კალათით“ გაგზავნილი საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ყალბი პროექტის მსხვერპლნი გახდნენ,** უკან **„ხახვით და სალათით“** კი არა, სულ მთლად **ვალითა და ვაებით** ბრუნდებიან, რადგან ადგილობრივმა დამსაქმებლებმა მოატყუეს, შრომის ჯოჯოხეთური პირობები დაახვედრეს და არც შეპირებულისოდენა ჯამაგირი მისცეს.

გერმანიაში საქართველოს მოქალაქეების **„ლეგალური დასაქმების“** პროექტი ყალბი და მავნებლური რომ იყო, ამის შესახებ „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებზე განგაშის ზარი ჯერ კიდევ მაშინ დავარისხეთ, როცა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა **ეკატერინე ტიკარაძემ** სიამაყით განაცხადა: ***„ვიწყებთ მოქალაქეების რეგისტრაციას გერმანიაში სოფლის მეურნეობაში დასასაქმებლად. წინა წლებში ჩატარდა არაერთი მოლაპარაკება, რათა ჩვენს მოქალაქეებს განვითარებულ ქვეყნებში მისცემოდათ ლეგალური დასაქმების საშუალება. გერმანია მზად არის, განუსაზღვრელი რაოდენობით მიიღოს ჩვენი მოქალაქეები, თუმცა, ეს არის დროებითი შრომითი მიგრაცია, რომლის ვადებიც განსაზღვრულია 3 თვით, რაც მიმართულია მოქალაქეების ფინანსური კეთილდღეობისა და ევროპული გამოცდილების მისაღებად“.***

ქალბატონი ტიკარაძე ძალიან ლამაზი და მაცდუნებელი სიტყვებით კი ლაპარაკობდა, მაგრამ იმთავითვე ცხადი იყო, რომ მაგ **მოჩუქურთმებული წინადადებების უკან დიდი სიყალბე და სიაფანდოვა** იმალებოდა.

— ჩვენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში ღირსეულ სამუშაოს ვერ შემოგთავაზებთ და თქვენი შრომით ფინანსური კეთილდღეობის შექმნის საშუალებას ვერ მოგცემთ, ამიტომ უცხოეთში წადით, თქვენი ჯან-ღონე სხვა ქვეყნების აგრარულ სექტორს დაახარჯეთ და დოვლათი სხვაგან შექმენით! — ამას და სხვას არაფერს ნიშნავდა მინისტრ ტიკარაძის განცხადება.

— იმისთვის კი არ ვიღვწი, რომ განვითარებული ევროპული ქვეყნების გამოცდილება გადმოვნერგო და საქართველოს აგრარულ სექტორში სამუშაო ადგილები შევქმნა, ადგილობრივ მუშახელს შრომის ღირსეული პირობები შევთავაზო და ეროვნული სოფლის მეურნეობა ავაღორძინო, არამედ იმაზე ვზრუნავ, უცხო მიწაზე გადახვეწილ ჩემს ორ მილიონ მოქალაქეს კიდევ ახალ-ახალი საემიგრაციო ნაკადები მივაწიო, ჩემი ხალხის ჯანი და ღონე, იმის გონება და ენერგია უცხო ქვეყნის სოფლის მეურნეობას, სხვა ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლას მოვახმარო! — გვითხრა საქართველოს ხელისუფლებამ მინისტრ ტიკარაძის პირით.

— ***წავიდეს შრომისუნარიანი ქართველი გერმანიაში, საფრანგეთსა თუ იტალიაში, სადაც ყველაზე იაფი მუშახელი იქნება, იმუშაოს იქაურ აგროსექტორში, საკუთარი შრომა ჩადოს იქაური სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებაში და მერე მე იმ პროდუქტის იმპორტს მოვახდენ!*** — ზოგადად, ასეთია ტიკარაძის პირით გახმოვანებული ქართული სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომლის გამოისობითაც საქართველოს ბიუჯეტიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტზე წელიწადში დაახლოებით 550 მილიონი დოლარი იხარჯება.

ერთი სიტყვით, ჩასვეს საქართველოს მოქალაქეები **„ავიო-კალათში“** და გაუშვეს გერმანიაში **კენკრისა და ბოსტნეულის საკრეფად,** მაგრამ მაღალი ანაზღაურებისა და შრომის ღირსეული პირობების მოიმედე ქართველი მშრომელები ლამის **საკონცენტრაციო ბანაკებში** აღმოჩნდნენ: გერმანელმა დამსაქმებლებმა ისინი ბოსლების მსგავს ოთახებში შერეკეს და პლანტაციებსა თუ ბაღჩა-ბაღებში თავაუღებლად ამუშავეს, კონტრაქტით გათვალისწინებული ჯამაგირი კი არ გადაუხადეს.

საქართველოს 10 მოქალაქე, რომელიც გერმანიაში სამუშაოდ ამა წლის 9 მაისს გაემგზავრა და კონტრაქტის მიხედვით, 5 აგვისტომდე უნდა ემუშავა, რამდენიმე დღის წინათ სამშობლოში **გაწბილებული და ვალში ჩავარდნილი** დაბრუნდა. **„ავიო-კალათით“ ვაიმარს გაგზავნილი და იქიდან ვაი-ვიშით დაბრუნებული ქართველების** საერთო მდგომარეობას თვალნათლივ ასახავს ის, რასაც ერთ-ერთი მათგანი, ახალგაზრდა კაცი **ჯაბა ჩაჩანიძე** ყვება: ***„ეს დასაქმების პროგრამა სიცრუეა, ყველაფერი ფარსზეა აგებული. გერმანიაში რომ წავსულიყავი, 800 ევრო ვისესხე და უკან დასაბრუნებლად 300 ევროს სესხება დამჭირდა. 5 ლარი მაქვს ჯიბეში და იმით მოვდივარ უკან, სულ ნულზე დავრჩი. მირჩევნია, ისევ საქართველოში ჩამოვიდე, ვიდრე ამათ ვემონო. ზარალის კომპენსაციას აუცილებლად მოვითხოვ“.***

გერმანიაში „ავიო-კალათით“ გაგზავნილი და ყალბი პროექტით დაზარალებული ქართველები გეგმავენ, **დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს** უჩივლონ, რისთვისაც, სავარაუდოდ, კიდევ ახალი ვალის აღება დასჭირდებათ, რადგან სასამართლოში სარჩელის შეტანა და ადვოკატის მომსახურება ფული ღირს.

მოკლედ, ასე სავალალოდ დასრულდა ქართველ მშრომელთა გერმანული ეპოპეა და ასეთი მწარე აღმოჩნდა მათი „ევროპული გამოცდილება“, რომლის შესახებაც **მინისტრი ტიკარაძე** თვეების წინათ თვითკმაყოფილი საუბრობდა.

როცა პროექტი ყალბი პროექტია, ის ყოველთვის კრახით მთავრდება, ხოლო, თუ ქართული სახელმწიფო **ყალბი სახელმწიფო** არ არის, **„გერმანიაში ლეგალური დასაქმების“** პროგრამის სამარცხვინოდ ჩაფლავების გამო **ეკატერინე ტიკარაძეც** და **დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელობაც** თანამდებობებს უნდა დაემშვიდობონ!

ჯობს, საქართველოს ხელისუფლებამ ეს მანამდე გააკეთოს, სანამ ამომრჩეველი „ავიო-კალათში“ ჩადებდეს და პოლიტიკურ მოუსავლეთში გაუშვებდეს!

ჯაბა ხუბუა

თუ ქართული სახელმწიფო ყალბი სახელმწიფო არ არის, „გერმანიაში ლეგალური დასაქმების“ პროგრამის სამარცხვინოდ ჩაფლავების გამო ეკატერინე ტიკარაძეც და დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელობაც თანამდებობებს უნდა დაემშვიდობონ!

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

კვირგვინოსნები

მამუკა ხაზარაძე
„ლელოს“ ლიდერი

საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ იპარავს მათ ფულს!

„საერთო გაზეთი“

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი

არ გვეუბნებიან, მაგრამ გვახვედრებენ: **ნატოს წევრები მაშინ გახდებით, როცა რუსეთი იტყვის — ჯანდაბას თქვენი თავი, გაწევრიანდითო!**

„პირველი არხი“

მამუკა გამყრელიძე
ყოფილი დიპლომატი

არ მჯერა, რომ სააკაშვილ-გახარიას შეხვედრა შემთხვევით მოხდა. ამერიკაში გახარიას მიმართ ინტერესი ბევრად მაღალია, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის მიმართ.

„ახალი თაობა“

ირაკლი კობახიძე
პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

ხალხი დაიღალა მუდმივი საუბრით პარლამენტში შესვლა-გამოსვლაზე, ხან შედიან, ხან გამოდიან, თავში ქვა უხლიათ, რაც უნდათ, ის გაუკეთებიათ.

თამარ ჟვანია
ცესკოს თავმჯდომარე

არსად წასვლას არ ვაპირებ!

„ახალი თაობა“

საქართველოს ერთი უბედურება ტანჯავს – დამთხვეულები ყოველთვის „ემთხვევიან“ ერთმანეთს მაშინ, როცა პატიოსანი ადამიანების „დამთხვევა“ ჭირს!

დამთხვეულები

პატივცემულო მკითხველო, წინამდებარე წერილის სათაურში მაინცდამაინც ფსიქიატრიული კლინიკიდან გამოქცეულ პაციენტებს ნუ ვიგულისხმებთ და ნურც მამუკა ხაზარაძეს შევუთვლით წყევლა-კრულვას, აქაოდა, თბილისში, ასათიანზე, საგიჟეთი რად დაანგრიეო!

ჩვენ აქ სულ სხვა **დამთხვეულებზე** გვინდა, გელაპარაკოთ!

მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილი ყველას **დამთხვეული** ჰგონია, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოს ნაპრეზიდენტალი ყველა უბედურებასთან ერთად თურმე **„დამთხვევის“** დიდოსტატიც ყოფილა.

ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ ამ დღეებში **გიორგი გახარია** საყაენოს დედაქალაქში, ვაშინგტონში გაემგზავრა, სადაც სხვადასხვა პიარ-ჯგუფებთან და პოლიტიკურ ცენტრებთან შეხვედრებს მართავდა. **როგორც კი სააკოვმა გაიგო, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და პარტია „საქართველოსთვის“ ლიდერი ვაშინგტონის ცენტრში, სასტუმრო „მაიფლოუერში“ იყო დაბინავებული, ფეხებზე უმალ ფეშტამლები დაიხვია, უკანალში ნიშადური ამოიცხო და რაკეტასავით შეიჭრა იმავე სასტუმროში, სადაც გახარია მთელ თავის ნაზირ-ვეზირებთან ერთად იმყოფებოდა.**

ცხადია, ვაშინგტონის სასტუმროში სააკოვის ვიზიტი მისმა „ნადეჟდა კრუპსკაიამ“ — **თინათინ ბოკუჩავამ** მაშინვე გადაიღო და „ჭუტავიზიას“, „ნიკუტავიზიასა“ და „კეზერვიზიას“ ნიშანი მისცა — დაიწყეთო! **ამის შემდეგ სასტუმრო „მაიფლოუერში“, რომ იტყვიან, „სუნი დადგა“ — ჩამოლაგდნენ და ჩამოლაგდნენ როგორც ქართველი „პოლიტრიკოსები“, ისე ჟურნალისტები.** კადრებში ხან **მამუკა ხაზარაძის** ბუხრის მწმენდავი **გრიგოლ გეგელია** და ხანაც ნილოსის ნიანგების „პიტომნიკის“ დირექტორი **სალომე სამადაშვილი** ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს. მოკლედ, სასტუმრო „მაიფლოუერში“ ისეთი ვითარება შეიქმნა, რომ ერთი ადგილი თავისთვის, მგონი, ედუარდ შევარდნაძემაც დაჯავშნა...

სააკაშვილის „ღვთაებრივმა“ ქალმა, **ნეტარქალწულმა თინათინ ბოკუჩავამ** ქართველ ჟურნალისტებს, ცხადია, მრავალმნიშვნელოვნად დაუდასტურა ფაქტი — დიახ, გიორგი გახარიაც ამავე სასტუმროშიაო! ასე ატყდა რია-რია და დაიწყო პოლიტმკითხაობა — **„შეხვდა თუ არა გახარია სააკაშვილს?“ „რაღა ერთ სასტუმროში მოიყარეს თავი?“ „რა აკავშირებთ გახარიასა და სააკაშვილს?“** და ა.შ.

ქართველი პოლიტრიკოსების შეხვედრის, სექსის, ქეიფის, სიმღერისა და ცეკვის ამბების კვლევა ჩვენს ინტერესში არ შედის, ჩვენ მხოლოდ იმ **„დამთხვევაზე“** გვინდა, ვილაპარაკოთ, რომლითაც უკანასკნელ ხანს ყველაზე მეტად სწორედ **დამთხვეულმა სააკაშვილმა** ისარგებლა და ქვეყანაში პოლიტიკური სიტუაცია კიდევ ერთხელ აჭრა...

საერთოდ, **„დამთხვევის“** ტენდენცია ქართულ პოლიტიკას დამოუკიდებლობის სათავეებიდანვე თან სდევს... ასე, მაგალითად, 1991 წლის თებერვალ-მარტში, როცა ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების მაღალჩინოსნები ამერიკაში გაემგზავრნენ და სენატსა და წარმომადგენლობით პალატაში შეხვედრები გამართეს, გავლენიანი სენატორი ბობ დოული, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობას ძალიან გულშემატკივრობდა, ქართველებს ჰპირდებოდა — ამ ეტაპზე პრეზიდენტ გამსახურდიას პრეზიდენტ ბუშთან ოფიციალურ შეხვედრას ვერ მოგიხერხებთ, ეს კრემლს ძალიან გააღიზიანებს, მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტს სენატში სიტყვას მივცემთ, რომელსაც **„შემთხვევით“** დაესწრება პრეზიდენტი ბუშიც... ამის შემდეგ ისინი ერთმანეთს გაეცნობიან, ხელს ჩამოართმევენ, ყავას დალევენ და ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობაზე ილაპარაკებენო!

ცნობილია, რომ საქართველოს იმდროინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრისა და **დამთხვეული ლიაკა ხოშტარიას** მამის **გოგი ხოშტარიას** „რჩევით“, მაშინ ზვიად გამსახურდიამ ამერიკის სენატში გამოსვლაზე უარი თქვა და პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს არ **„დაემთხვა“**, რაც უხეში პოლიტიკური შეცდომა გამოდგა...

სამაგიეროდ, **„დამთხვევა“** ადვილად შეძლო მიხეილ სააკაშვილმა... კერძოდ, 2011 წელს, როცა სააკაშვილის რეჟიმი გახრწნილების ფაზაში შევიდა და აყროლდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ ლობისტურ კომპანიებს მილიონობით დოლარი გადაუხადა, რათა ტუალეტიდან გამოსული ბარაკ ჰუსეინ ობამა ვიღაცას კორიდორში შეეჩერებინა და იქვე ჩასაფრებული სააკაშვილისთვის გაეცნო. **ამერიკის პრეზიდენტისა და სააკაშვილის ხელის ჩამორთმევა მაშინვე გადაიღეს, ფოტოსურათები საქვეყნოდ გამოფინეს და ნაცსექტის გახრწნილი რეჟიმის აპოლოგეტებმაც ქვეყანა გადააყრუეს — ვინმეს რამე არ შეგეშალოთ, ამერიკა ისევ ჩვენი მხარდამჭერია, ხომ ხედავთ, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ჩვენს ფიურერს როგორ ესალმებაო!**

მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, ასეთი **„დამთხვევებითა“** და **დამთხვეულებით** მსოფლიო პოლიტიკა სავსეა, მაგრამ ვერ იქნა და ქართველები საქართველოს გადარჩენის საქმეში ერთმანეთს ვერ **„ვემთხვევით“**. ცუდ საქმეში, როცა ქვეყანას ყელი უნდა გამოვჭრათ და მოსვენება დავუკარგოთ, როგორც წესი, სულ **დამთხვეულები** ვართ...

ასე, მაგალითად, როცა ქვეყანას უჭირდა და სამაჩაბლო ცეცხლში იყო გახვეული, სააკოვი და მისი რაიხსმარშალები, რომლებმაც ჯარისკაცები მიატოვეს და ცხინვალიდან ტანკებს კისრისტეხით გამოასწრეს, ერთგანაც ვერ **„დაემთხვნენ“** იმ გაჭირვებასა და უბედურებას, რომელშიც მშვიდობიანი მოქალაქეები ჩავარდნენ, სამაგიეროდ, სადაც კი დიდი ფული იშოვებოდა და მიწები, ბიზნესები და სრა-სახლები რიგდებოდა, ისინი ყველგან და ყველაფერში **„დამთხვეულები“** აღმოჩნდნენ.

ეს **„დამთხვევაც“**, რომელიც ამერიკაში, კერძოდ, ვაშინგტონში მოხდა, საქართველოს ინტერესებში არ შედის და ისედაც არეულ ქვეყანაში ეჭვების, გაურკვევლობისა და დაბნეულობის გაღვივებას ემსახურება...

საქართველოს ერთი უბედურება ტანჯავს — **დამთხვეულები** ყოველთვის **„ემთხვევიან“** ერთმანეთს მაშინ, როცა პატიოსანი ადამიანების **„დამთხვევა“** ჭირს!

ამერიკაში, სასტუმრო „მაიფლოუერშიც“ სწორედ ეს მოხდა და ეს წერილიც იმიტომ დაიწერა!

დიტო ჩუბინიძე

„დამთხვევა“, რომელიც ვაშინგტონში მოხდა, საქართველოს ინტერესებში არ შედის და ისედაც არეულ ქვეყანაში ეჭვების, გაურკვევლობისა და დაბნეულობის გაღვივებას ემსახურება...

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

იზოლაციის, კარანტინისა და პირბადის ტარების წესის დარღვევის გამო დაჯარიმებული პირები ჯარიმის გადახდისგან გათავისუფლდებიან.

„პირველი არხი“

არჩილ თალაკვაძე
პარლამენტარი

მართლა არ მეგონა, თუ ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც არც ომი იცის და არც — მშვიდობა, აგვისტოს ომზე დაიწყებდა ლაპარაკს. თქვენი საკუთარი ქვეყანა ევროპაში დაადანაშაულეთ ომის დაწყებასა და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვაში, რა თავს იმართლებთ და რა გაქვთ თავის სამართლებელი? ბოდიში მოიხადეთ და დაანებეთ თავი ამ თემას.

მომეჩვენა, თუ ის ხალხი ლაპარაკობს აქ ვაქცინების დაგვიანებაზე, ვინც კბილები ამოუღეთ ხანდაზმულ ადამიანებს?

„ახალი თაობა“

დიმიტრი ხუნდაძე
პარლამენტარი

ღირსების არჩევნები 2012 წელს უკვე იყო და საზოგადოებამ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ძალიან მკაცრი განაჩენი გამოიტანა.

„იმედინიუსი“

ანრი ოხანაშვილი
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2011 წელს სტრასბურგში წარდგენილი იყო 395 საჩივარი განსაკუთრებით მძიმე მუხლებით, 2019 წელს კი სულ შესულია 131 საჩივარი. აი, ეს არის სხვაობა ნაციონალურ მოძრაობასა და „ქართულ ოცნებას“ შორის.

„იმედინიუსი“

«ᲡᲐᲛᲝᲛᲐᲕᲚᲝ ᲒᲖᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡᲗᲕᲘᲡ» ᲨᲐᲠᲚ ᲛᲘᲨᲔᲚᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ

„ᲡᲐᲛᲝᲛᲐᲕᲚᲝ ᲒᲖᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡᲗᲕᲘᲡ" — ასე ჰქვია 2021 წლის 19 აპრილს შარლ მიშელის მომზადებულ და საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ხელმოწერილ დოკუმენტს ჩვენი ქვეყნის სამომავლო პერიპეტიებზე. **ცუდია, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი გარედან ჩარევის გარეშე ვერ პოულობს საერთო ენას და მუდმივად აპელირებს ევროკავშირის ან აშშ-ის რომელიღაც დეპუტატის პოზიციაზე,** უცხო ქვეყნის სამინისტროს ხელმძღვანელის მეოთხე მოადგილის მეშვიდე თანაშემწის შექება-კრიტიკაზე. **კიდევ უფრო ცუდია, როდესაც „საქართველოსთვის სამომავლო გზად" დასახულ ტექსტში გვხვდება ისეთი გაუგებარი ტერმინები თუ შეფასებები, რომლებიც ქვეყანას 21-ე საუკუნის 30-იანი წლების ევროპის ნაცვლად, მე-20 საუკუნის 20-30-იანი წლების ბოლშევიკურ-ფაშისტურ რეჟიმში გვაბრუნებს.** ერთი ასეთი ტერმინია **„ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲖᲘᲠᲔᲑᲣᲚ ᲛᲐᲠᲗᲚᲛᲡᲐᲯᲣᲚᲔᲑᲐᲓ ᲐᲚᲥᲛᲣᲚᲘ"** საქმეები. საზოგადოებისაგან ამ ტერმინის მიყრუება ნიშნავს, რომ იგი თანახმაა, პოლიტიკურ ინსინუაციებს დაუქვემდებაროს სამართალი.

ᲐᲚᲥᲛᲐ
ᲐᲚᲥᲛᲐ-Მ
ᲐᲚᲥᲛᲐ-Ს
ᲐᲚᲥᲛ-ᲘᲡ
ᲐᲚᲥᲛ-ᲘᲗ
ᲐᲚᲥᲛ-ᲐᲓ

„აღქმის" თემის დამკვიდრება პოლიტიკაში თუ სამართალში ნიშნავს იმას, რომ დღეს მოქმედ პოლიტიკურ მედიებს საშუალება ეძლევათ, მოახდინონ ზემოქმედება ადამიანთა განწყობაზე, შექმნან მოვლენებისა თუ ქმედებების გამრუდებულად „აღქმის" საფუძველი.

„ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲖᲘᲠᲔᲑᲣᲚ ᲛᲐᲠᲗᲚᲛᲡᲐᲯᲣᲚᲔᲑᲐᲓ ᲐᲚᲥᲛᲣᲚᲘ"

ᲜᲐᲜᲐ ᲙᲐᲙᲐᲑᲐᲫᲔ, ᲒᲔᲚᲐ ᲜᲘᲙᲝᲚᲐᲘᲨᲕᲘᲚᲘ, ᲢᲐᲠᲘᲔᲚ ᲦᲕᲘᲜᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ:

ᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲐᲓ, ᲡᲐᲮᲘᲤᲐᲗᲝ ᲢᲔᲠᲛᲘᲜᲘᲐ!

სწორედ ასე ხდებოდა მე-20 საუკუნის 20-30-იან წლებში ბოლშევიკებისა და ფაშისტების **„ᲐᲚᲥᲛᲘᲗ"** იარლიყების მიკერება პოლიტიკურ ოპონენტებზე, შემდეგ კი მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა, ესა თუ ის კულაკი, ბურჟუა, ექსპლუატატორი, „ხალხის მტერი", ებრაელი თუ „არიული რასის" პოტენციური მოწინააღმდეგე იყო თუ არა მართალი კონკრეტულ საკითხებში. ზოგადად, **„ᲐᲚᲥᲛᲘᲡ"** თემის დამკვიდრება პოლიტიკაში თუ სამართალში ნიშნავს იმას, რომ დღეს მოქმედ პოლიტიკურ მედიებს საშუალება ეძლევათ, მოახდინონ ზემოქმედება ადამიანთა განწყობაზე, შექმნან მოვლენებისა თუ ქმედებების გამრუდებულად **„ᲐᲚᲥᲛᲘᲡ"** საფუძველი.

იმედია, გვახსოვს, როგორ „აღიქვამდა" საზოგადოების გარკვეული ნაწილი 2008 წლის ომში დამარცხებას გამარჯვებად ან როგორ უწოდებდნენ საქართველოში დამყარებული ტოტალიტალური სისხლიანი რეჟიმის შემოქმედს „დემოკრატიის შუქურას" განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეს ასეთად **„ᲐᲚᲘᲥᲕᲐ"** აშშ-ის პრეზიდენტმა. შესაძლებელია, ასევე წარმატებით ხვალ „პოლიტიკურად აღქმულ" მართლმსაჯულებად მოინათლოს ნებისმიერი პოლიტიკოსის მიერ ჩადენილი კრიმინალი, გაყალბებულად „აღქმულად" ჩაითვალოს ნებისმიერი არჩევნები და ქვეყანა აღმოჩნდეს მუდმივად ვადამდელი არჩევნების რეჟიმში!

სახიფათოა ტერმინის **„ᲐᲚᲥᲛᲣᲚᲐᲓ"** დამკვიდრება, მითუმეტეს, საერთაშორისო პარტნიორების ხელშეწყობით. დადასტურდა, რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებზე არავითარი **„მასობრივი გაყალბებები"** არ ყოფილა. ვინმემ მოიხადა ასეთი **„ᲐᲚᲥᲛᲘᲡ"** პროპაგანდისთვის ბოდიში? ან ვინმემ მოსთხოვა მათ საზოგადოებისთვის ბოდიშის მოხდა? დაგვავიწყდა, როგორი **„ᲐᲚᲥᲛᲐ"** იყო დათესილი პოლიტიკური მედიის მიერ „რუსთავი-2"-ის დავაზე? სტრასბურგის სასამართლომ მკაფიო პასუხი გასცა თავს მოხვეულ ყალბ **„ᲐᲚᲥᲛᲐᲡ",** მაგრამ პასუხი არავის უგია არც სასამართლოს დისკრედიტაციაზე და არც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მოტყუებაზე.

ერთი სიტყვით, როდესაც ნებისმიერი სამართლებრივი საკითხისა თუ პოლიტი-

*2003 წელს საქართველოში პარლამენტისა და თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეების ხელმძღვანელობით მოწყობილი **სახელმწიფო გადატრიალება** ტოტალური პროპაგანდის შედეგად მშვიდობიან „ვარდების რევოლუციად" **ალაქმევინეს** მსოფლიოს, რასაც საქართველოში უამრავი სისხლი და მსხვერპლი მოჰყვა!*

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲮᲐᲗᲣᲜᲐ ᲚᲐᲒᲐᲖᲘᲫᲔ
ექსპერტი

„ქართული ოცნების" მთავარ საზრუნავად იქცა, რომ მომავალ არჩევნებში როგორმე აიღოს 43 პროცენტი, მაგრამ საკითხავია, ოპოზიციის ნაწილს უნდა და აწყობს კი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები? „ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ"

ᲕᲐᲮᲢᲐᲜᲒ ᲫᲐᲑᲘᲠᲐᲫᲔ
პოლიტოლოგი



არც მახსენდება, ამ 30 წლის განმავლობაში რომელიმე მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ოპოზიციის წარმომადგენელი მოსულიყოს. **დღეს თუ რამის დაპირებაა, გვპირდება ხელისუფლება, მაგრამ, თუ არჩევნებში სხვა პარტია გაიმარჯვებს, მისთვის მიუწვდომელი იქნება ყველანაირი რესურსი, ფინანსურიც და პოლიტიკურიც,** ამიტომ, ძალიანაც რომ უნდოდეს, ვერაფერს გააკეთებს. ამ პრობლემას ხედავს ამომრჩეველი და ურჩევნია, ხელისუფლების მხარდამჭერი იყოს.

„ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ"

ᲕᲐᲮᲢᲐᲜᲒ ᲮᲐᲠᲩᲘᲚᲐᲕᲐ
„საერთო გაზეთის" მთავარი რედაქტორი

საქართველოსა და ქართველი ხალხის გადაკეთების მცდელობაც ისეთივე დანაშაულია, როგორიც იუნესკოს მიერ დაცული რომელიმე მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული ძეგლის გადაკეთება, რადგან საქართველოც უნიკალური ძეგლია, **ძეგლი-სახელმწიფო.**

საქართველო არამარტო უძველესი ცივილიზაციის ქვეყანაა, არამედ ის თვითონ არის ცივილიზაციათა გზაჯვარედინი, ცივილიზაციათა შემკრები საერთო სახლი, **მინი-ევროკავშირი,** რომელიც საუკუნეებით ადრე არსებობდა, სანამ ევროპელებს **ევროკავშირის** დაფუძნება მოაფიქრდებოდათ.

„ᲡᲐᲔᲠᲗᲝ ᲒᲐᲖᲔᲗᲘ"

ᲔᲛᲖᲐᲠ ᲒᲕᲔᲜᲔᲢᲐᲫᲔ
პოლიტოლოგი



ოქტომბრის არჩევნებში ნაცმოძრაობა თავის „მბჟუტავ" ცხოვრებას საბოლოოდ დაასრულებს. „ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲗᲐᲝᲑᲐ"

სამომავლო გზა საქართველოსთვის ილია ჭავჭავაძის მიხედვით



•

ჩემი მოხევე სანახავად ღირსი იყო. იგი, თვითონ ზორბად მოსული, იჯდა ერთს პატარა მთის ცხენზედ, რომელიც თითქმის მთელს გზას მგლურის ძუნძულით სასაცილოდ მოძუნძულებდა. ჩემს მოხევეს ჩამოეფხატა ბანჯგვლიანი ქუდი თვალებზედ და ისე გარინდებული იდვა განიერ უნაგირზედ გადაბოტებული, ისე არხეინად და გულაუმღვრევლად აყოლებდა თავის ახოვანს ტანს ცხენის ძუნძულს, ისეთის დამშვიდებით და განცხრომით აბოლებდა თავის ჩიბუხსა, რომ გეგონებოდათ — ამისთანა ქეიფში სხვა კაცი ძნელად თუ იქნება დედამიწის ზურგზედაო.

— რა გქვიან, ძმობილო? — ვკითხე მე.

— **...ლელთ ღუნიას მიხმობენ,** - მომიგო მან.

— სადაური ხარ?

— სადაველ? გაიბოტნიდამ, აქაივ მთაჩია, თერგ-კიდურზედ.

— ქართველი ხარ თუ ოსი?

— ოვსი რაიდ ვიქნები?! ქართველ ვარნ, მახევე.

— კაი ადგილია ეს თქვენი ადგილი.

— არაა გონჯაი: ჩვენს ბეჩაობას შეჰფერობს.

— ამისთანა წყალი, ამისთანა ჰაერი სწორედ ბედნიერებაა.

— ჰმ! - ჩაიცინა მოხევემ.

— რას იცინი?

— საცინალს ვიცინი. ცარიელ სტვამაქი მაგნით ვერ გაძღების.

— აქ ძალიან მოსავალი უნდა იცოდეს?!

— რაიდ არ ეცოდინების? ადგილ არაა გონჯაი, პატარ გვაქვნ: თვითვაულს კაცს ორ-ორ შაბადის ყანა არ ექმნების. ვიწროდ ვარნ.

— ეს დიდი გზა დიდ ხელს მოგცემთ.

— რაი ბედანაა გზაი? იგ მისთვის ვარგობს, ვისეც თვის ნაშვრელ-ნამუშევერ გასატან-გასასყიდ აქვნ.

— მაშ ქირაზედ არ დადიხართ?

— რაიდ არ დავდივართ? დავდივართ.

— მაშ ქირით ფულს იშოვნით.

— ვშაულაბთ. ჯიბეჩი არ რჩების: მთის კაცი მახევე სვამეხის კერძია. ჭამადი, სმადი არაა სახლჩი, ნაშოვერ დუქანჩი მიდის.

— მაშ ისევ ბარი სჯობნებია: იქ ხალხი უფრო მაძღარია.

— ვინ უწყის? იქაითაც საჭირ-ბოროტოია დარჩენა. ადგილ ჰხაშმობს. იქაველ კაცს ფერი არა აქვნ, ჯანი არა აქვნ. აქაველ ჯან-მრთელნი არნ. ცარგვლის გამჩენმა განაგო იქაით — მაძღრობა, აქაით — სიმრთელე.

— რომელი ქვეყანა სჯობია, მაძღარი თუ მრთელი?

— ორივენ ერთადა. უერთ-ურთოდ ქვეყანაი გონჯაა.

— ორში რომ ერთი ამოგარჩევინონ?

— ორჩიდა? არჩევანზედ? ამ ღორღიან კლდეთ ვიჯობდი, ჯანმრთელია. ადამის ძეი ბალახითაც, გაჭირდის, გაძღების, სატკივარს რაი ეყვის?

•

— **ადრიდა ავად თუ კარგად ჩვენ ჩვენი თავნი ჩვენადვე გვეყუდნეს, მით იყვის უკედ.** ადრიდა ერი ერობდის, გული გულობდის, ვაჟაი ვაჟაბდის, ქალაი ქალაბდის. ადრიდა?! ერთ-ურთს დავეყუდნით, ერთ-ურთს ვიხვეწებდნით. ადრიდა?! ქვრივ-ობოლთ ვიფარევდით, შინ მიწრიელს, გარეთ მავნეს დავულაგმნდით, ხთისა და ბატონის იასაულს მის ყუდროს არ მივკერძდნით, ერთ-ურთს ლაღ მტერთან ჩავეფარვიდნით, დაცემულ ვიურვებდნით, ატირდომილს ვიხოიშნიდით და ეს-რეთ იყვის ბრალება კაცისა, ერთ-ურთობა. აწინა ერობა დაიშალის, მეძავ-მრუშობაი ჩამოვარდნის, ხარბობაი, ანგარი გვერივნის, ერთ-სულობაი დავარდნის, მტრობა-ბძარვაი გახშირდის. აწინა ქვრივ-ობოლ ვინ განიკითხის, ატირდომილ ვინ გააცინის, დაცემულ ვინ აღადგინის? აწინა არა არნ კაცნი და თუ არნ — პირად და გულად ჯუღურ არნ. ერი დავარდნილ, გალახულ არნ. ვრდომილ-კრთომილ. წარხდა ქართველთა სახელი, ქართველთა წესთ-წყობაი. ადრიდა ჩვენობა იყვის. წარხდა, მოისრნა ქვეყანაი, რაია აწინა ჩვენი დარჩენა? ჭამად-სმად სასყიდვალ, ტყეი სასყიდვალ, გზაი სასყიდვალ, ლოცვა-კურთხევაი სასყიდვალ, სამართალ სასყიდვალ, რაიდ დარჩების ბეჩავი მახევე?..

— ეხლა რომ მშვიდობიანობა არის?

— რაის ვაქნევ ცარიელ მშვიდაბას ცარიელ სტვამაქით. რაი არნ მშვიდაბა? უხმარ სატევარს ჟანგი დაედვის, უსრბოლო წყალჩი ბაყაყნი, ჭია-ჭუაი, ქვემძრომი გამრავლდის. უდეგარ, უსვენარ თერგჩი კი კალმახი იცის! რაი არნ მშვიდაბა ცოცხვალ კაცთათვის? რაი არნ მტერობა, თუ ერი ერობს? ცარიალ მშვიდაბა მიწაჩიც გვეყოფის.

•

ჩემმა მოხევემ მე კიდევ ბევრი რამ სხვა მითხრა, მაგრამ ყოველი მისი ნაამბობი დასაწერად არ გამოდგება შემთხვევისა გამო სხვისა და სხვისა... მე მარტო ამას ვიტყვი, რომ იმან თავისის სიტყვით თავისს გულის-ტკივილს მიმახვედრა.

მიგიხვდი, ჩემო მოხევე, რა ნესტარითა ხარ ნაჩხვლეტი. **„ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნესო“** — სთქვი შენ და მე გავიგონე. მაგრამ გავიგონე თუ არა, რაღაც უეცარმა ტკივილმა ტვინიდამ გულამდე ჩამირბინა, იქ, გულში გაითხარა სამარე და დაიმარხა. როდემდის დამრჩეს ეგ ტკივილი გულში, როდემდის? ოხ, როდემდის, როდემდის?.. ჩემო საყვარელო მიწა-წყალო, მომეც ამისი პასუხი!..

მიგიხვდი, ჩემო მოხევე, რა ნესტარითა ხარ ნაჩხვლეტი. **„ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნესო“** — სთქვი შენ და მე გავიგონე. მაგრამ გავიგონე თუ არა, რაღაც უეცარმა ტკივილმა ტვინიდამ გულამდე ჩამირბინა, იქ, გულში გაითხარა სამარე და დაიმარხა. როდემდის დამრჩეს ეგ ტკივილი გულში, როდემდის?

ილია ჭავჭავაძე, «მგზავრის წერილები», 1861 წელი

კური ქმედების შეფასება მხოლოდ „ალქმით“ განისაზღვრება და ეს „ალქმა“ ზოგჯერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევასაც კი ჩვეულებრივ ამბად აქცევს, მაშინ ყველაფერი დასაშვებია და ბოროტების სიკეთედ (ან პირიქით) „ალქმა“ ჩვეულებრივ მოვლენად იქცევა. ასე, მაგალითად, 2003 წელს საქართველოში პარლამენტისა და თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეების ხელმძღვანელობით მოწყობილი სახელმწიფო გადატრიალება ტოტალური პროპაგანდის შედეგად **მშვიდობიან „ვარდების რევოლუციად“ აღაქმევინეს მსოფლიოს,** რასაც საქართველოში უამრავი სისხლი და მსხვერპლი მოჰყვა, 100-ზე მეტი დაკარგული სოფელი მესამე პრეზიდენტის მიერ ქვაღორღად **მოინათლა,** ამის შემდეგ მრავალი ათეული სტრატეგიული ობიექტი რუსეთს მიჰყიდეს და შეეცადნენ, ხალხს ეს გადაწყვეტილება დიდ სტრატეგიულ ნაბიჯად **ალექვა** ისევე, როგორც ევროსაბჭოს იმ რეზოლუციაზე ხელმოწერა, რომლითაც საქართველო, ფაქტობრივად, ომის დაწყებაში დაადანაშაულეს.

შორს რომ არ წავიდეთ, ორიოდე წლის წინათ პოლიტიზირებულმა მედიამ ოპოზიციასთან ერთად პარლამენტის შტურმის განმახორციელებლები — კანონის დამცავებად, ხოლო პარლამენტში შეჭრისგან დამცველი პოლიციელები კანონის უხეშად დამრღვევებად **წარმოაჩინეს.** ასეთ პირობებში შარლ მიშელის დოკუმენტში **„პოლიტიზირებულ მართლმსაჯულებად აღქმული“** ტერმინის ლეგიტიმაციაზე ხელმომწერი პარტიების გარკვეულ ნაწილს, ალბათ, კარგად ესმოდა, თუ რა ნელი მოქმედების ნაღმი ჩაიდო ამით დოკუმენტში, ხოლო მეორე ნაწილმა ეს საფრთხე, უბრალოდ, ვერ გაითვალისწინა.

თუ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები სამომავლოდაც გააგრძელებენ საქართველოში ხელოვნურად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისების გადაჭრას ალქმებზე, მოჩვენებებზე, მოლანდებებზე და არა საერთაშორისო ნორმებსა და ადგილობრივი კანონმდებლობის უზენაესობაზე დამყარებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, მაშინ შედეგად მივიღებთ წინსვლად აღქმულ უკუსვლას.

იმედია, გვახსოვს, როგორ ***„ალიქვამდა“*** საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ***2008 წლის ომში დამარცხებას*** გამარჯვებად ან როგორ უწოდებდნენ საქართველოში დამყარებული ***ტოტალიტალური სისხლიანი რეჟიმის შემოქმედს*** „დემოკრატიის შუქურას“ განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეს ასეთად ***„ალიქვა“*** აშშ-ის პრეზიდენტმა.

კვირგვინოსნები

ლევან ნიკოლეიშვილი
ექსპერტი

ისეთი დანაშაულია ჩადენილი, მე აბსოლუტურად ვსვამ ტოლობას პუტინსა და სააკაშვილს შორის. **ესენი არიან პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ჩვენი ტერიტორიის 20 პროცენტი ოკუპირებულია. მათ არ უნახავთ დიდი და პატარა ლიახვის ხეობა, როგორი აყვავებული სოფლები იყო იქ და როგორ ცხოვრობდა ხალხი. დროულად არ მოხდა მათი ევაკუაცია, რამდენჯერმე მოატყუეს ომის მსვლელობის დროს, თითქოს ცხინვალში იყვნენ და ამით ვითომ არეულობა შეჰქონდათ რუსულ სცენარში.** ვის ატყუებდნენ ამით — რუსებს თუ საკუთარ მოსახლეობას.

„ტვ იმედი“

ირაკლი ლაბარია
ექსპერტი

მიხეილ სააკაშვილი და მისი მორჩილნი ისტორიაში შევლენ, როგორც საქართველოს გამყიდველები!

„იმედინიუსი“

ნიკა ჩიტაძე
პოლიტოლოგი

საქართველოს **მაპს** არც ნატოს შემდეგ სამიტზე მიანიჭებენ. საქართველო ნატოს მიმართ უფრო მომთხოვნი უნდა იყოს, მაგრამ შესაძლოა, ეშინია, რომ ნატოც უფრო მეტ რეფორმას მოსთხოვს.

„ახალი თაობა“

ილიასა და მოხევის საუბარი, რომელიც 160 წელია, აფხიზლებს ქართველს!

ბარემ, ბოლომდე

მამუკა ხაზარაძე, ზვიად კორძაძე და ბადრი ჯაფარიძე სასამართლო პროცესზე

ცნობილი გახდა, რომ დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებაში, უფრო კონკრეტულად კი, 17 მილიონი დოლარის გათეთრებაში ბრალდებული მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლის სასამართლო პროცესები ამა წლის 2 ივლისიდან განახლდება.

ხელისუფლებამ ხაზარაძის წინააღმდეგ თაროდან ჯერ მხოლოდ ერთი საქმე ჩამოიღო!

რა თქმა უნდა, პარტია „ლელომ“ და ჭუტავიზიად ხმობილმა წერეთლის ტელეარხმა მაშინვე განგაშის ზარს შემოჰკრეს — **ხელისუფლებამ სისხლის სამართლის საქმე თაროდან რომ ჩამოიღო და ერთწლიანი პაუზის შემდეგ სასამართლო პროცესებს ანახლებს, ეს პოლიტიკური დევნის გაგრძელება არისო!**

აქეთ კიდევ ხაზარაძისა და ჯაფარიძის ადვოკატმა **ზვიად კორძაძემ** შემოგვთავაზა მეტად ბრძნული და წყალგაუმტარი ანალიზი — **ბადრი ჯაფარიძე პოლიტიკური ვიზიტით ვაშინგტონს რომ გაემგზავრა, ხოლო მამუკა ხაზარაძე პარლამენტში გააქტიურდა, სწორედ ამიტომ ანახლებენ მათ სასამართლო პროცესებსო!**

ზვიად კორძაძეს რა მუცლის გვრემაც აქვს ატეხილი, მშვენივრად ვიცით: **როცა „ასავალ-დასავალთან“ სასამართლო დავაში ხაზარაძისა და „თიბისი ბანკის“ ინტერესებს იცავდა, წინდაწინვე ჰქონდა გარანტირებული, რომ პროცესს მოაგებინებდნენ, რადგან მაშინ პრემიერ-მინისტრის პოსტი ხაზარაძის ძმაკაც კვირიკაშვილს ეკავა** და სასამართლოშიც დირექტივა იყო მისული — **„მამუკა სახელმწიფოს მეგობარია და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წააგოს“!**

ახლა კი, როცა ხაზარაძე **„სახელმწიფოს მეგობარი“** აღარ არის და მისი ძმაკაცი **კვირიკაშვილიც** ხელისუფლებიდან დიდი ხნის წასულია, **ადვოკატ კორძაძეს** პროცესის მოგების გარანტიას ვეღარავინ აძლევს, რის გამოც ისღა დარჩენია, პოლიტიკურ ინსინუაციებს მიმართოს და 17 მილიონი დოლარის გათეთრების საქმეზე სასამართლო პროცესების განახლება **ბადრი ჯაფარიძის** ვაშინგტონში წასვლასა და პარლამენტში **მამუკა ხაზარაძის** სიტყვით გამოსვლებს დაუკავშიროს.

ადვოკატი კორძაძე სასამართლო პროცესზე მოწმეებად ვერც მამუკა ხაზარაძის მეგობრებს — **მამუკა კაციტაძესა და ზვიად ბოკუჩავას** გამოიყვანს, რადგან ისინი ვერ იტყვიან: **იქ ვიყავით, მაგრამ არ დაგვინახავს, რომ ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ ფული გაათეთრესო!**

არადა, „ასავალ-დასავალთან“ სასამართლო დავის დროს კორძაძის მიერ მოწმეებად მოყვანილი **კაციტაძე და ბოკუჩავა** სწორედ ასე ლაპარაკობდნენ: **1989 წლის 18 თებერვალს, როცა „გეპეის“ ზონდერ-კომკავშირელებმა ეროვნული მოძრაობის მიტინგი დაარბიეს, ჩვენც იქ ვიყავით, მაგრამ მამუკა ხაზარაძე არ დაგვინახავს და არ შეგვიმჩნევია, მერაბ კოსტავას ხელი მოუქნია თუ არაო!**

ადვოკატი კორძაძე მაშინ ასეთი **ლაყე მოწმეებითაც** იოლად გადიოდა ფონს, რადგან იცოდა, რომ **კვირიკაშვილის მთავრობა ხაზარაძეს სასამართლო პროცესს ყველა შემთხვევაში მოაგებინებდა,** თუმცა, ახლა ხაზარაძის მუდმივი ვექილი **ლაყე დემაგოგიის** იმედადღა დარჩენილა — **ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს პოლიტიკურად დევნიან, რადგან ოპოზიციონერია და ბოლო დროს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლებს მოუხშირაო!**

ადვოკატი კორძაძე, ალბათ, იმის მოიმედეც არის, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ვიდრე ხაზარაძისა და ჯაფარიძის სასამართლო პროცესები შეჩერებული იყო, საზოგადოებას მიავიწყდა, რაში სდებს მათ ბრალს საქართველოს გენერალური პროკურატურა და ფულის გათეთრების რა სქემა გაშიფრა გამოძიებამ, თუმცა, ჩვენ აგერ არა ვართ?!

დიახ, **ჩვენი საქმე და დანიშნულება სწორედ ის არის, საზოგადოებას გავახსენოთ ყველაფერი, რის დავიწყებასაც მისთვის დემაგოგი პოლიტიკანები ცდილობენ!**

გენერალური პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიების მიხედვით, **2008 წლის აპრილსა და მაისში „თიბისი ბანკმა“ მამუკა ხაზარაძის მეგობრის, ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთლის ორ კომპანიაზე 17 მილიონი დოლარის სესხი გასცა, თუმცა, ეს თანხა იმავე დღეს მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის პირად ანგარიშებზე ჩაირიცხა.**

2008 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში „თიბისი ბანკმა“ წერეთლის კომპანიებს სესხის გადახდის ვადა ერთი წლით გაუხანგრძლივა, ხოლო 31 დეკემბერს, ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე, სესხს **„უიმედოს“** კლასიფიკაცია მიანიჭა და მთლიანად ჩამოწერა ისე, რომ არც თავმდები პირებისათვის მოუთხოვია თანხის ანაზღაურება და არც სესხის უზრუნველსაყოფად ბანკში დაგირავებული ქონებისათვის უხლია ხელი.

გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ **2012 წლის სექტემბერში „თიბისი ბანკმა“ წერეთლის კომპანიები სასესხო ვალდებულებისაგან სრულად გაათავისუფლა და 17 მილიონი დოლარის დაფარვის ვალდებულება დააკისრა ოფშორულ კომპანია „მარტელო გრუპ ლიმიტედს“, რომელიც, სულ რაღაც, ერთი თვის დარეგისტრირებული იყო და საქართველოში არანაირ ფინანსურ აქტივს არ ფლობდა.** მიუხედავად იმისა, რომ ოფშორულმა კომპანიამ „თიბისი ბანკისათვის **17 მილიონი დოლარის** ჩასესხება ხელშეკრულებით იკისრა, ვალდებულება არ შეუსრულებია, რაც გასაკვირი არ არის, რადგან **„მარტელო გრუპ ლიმიტედის“** მინდობილი პირი მამუკა ხაზარაძის ახლო მეგობარი, იმხანად „თიბისი ბანკის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე და ამჟამად „თიბისი“ დაზღვევის ხელმძღვანელი **პაატა ლაძაძე** გახლდათ.

მკითხველი, ალბათ, მშვენივრად ხვდება, რა ფოკუსი ჩაატარა **ხაზარაძემ** და როგორ აართვა 17 მილიონი დოლარი **„თიბისი ბანკს“,** რომელსაც მისი და **ჯაფარიძის** გარდა არაერთი უცხოელი აქციონერი ჰყავს, ჩვენ კი მხოლოდ იმასღა დავძენთ, რომ **გენერალური პროკურატურის მიერ მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძისათვის წაყენებული ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულს განეკუთვნება და 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.**

იმასაც შეგახსენებთ, რომ **ხაზარაძესა და ჯაფარიძეს** სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით **700-700 ათასი ლარის გირაო აქვთ შეფარდებული, ხოლო ავთანდილ წერეთელს — 500 ათასი ლარი.**

ბევრჯერ დავწერეთ და აქ აღარ შევჩერდებით იმაზე, რომ ხაზარაძე და ჯაფარიძე პოლიტიკაში მართლმსაჯულებისაგან თავის დასაძვრენად მოვიდნენ; აღარც იმას გავიმეორებთ, რომ ხაზარაძის განცხადებები — სადეპუტატო იმუნიტეტი

როდის ეღირსება თაროდან ჩამოღება სისხლის სამართლის საქმეს ნომრით — 7400806, რომელიც „საქართველოს სახალხო-საინვესტიციო კორპორაციაში“ ხალხის მიერ შეტანილი ანაბრების მიტაცებას ეხება და რომელშიც ერთ-ერთი მთავარი ექვმიტანილი მამუკა ხაზარაძეა?

კვირგვინოსნები

ლაშა ხუციშვილი
ფინანსთა მინისტრი

სიუჟეტში ნაჩვენები იყო ბინები, რომლებსაც არანაირი შეხება არა აქვს ჩემს ოჯახთან და მხოლოდ მაყურებლის შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. ალბათ, ყველა უნდა ვიცნობდეთ ჩვენს „გმირებს“, რომლებმაც ეს ზღაპრები შეთხზეს და რომლებმაც ახალი „ჟურნალისტური“ სტანდარტი დადეს. **„მთავარი არხის“ არცერთი ჟურნალისტი არ დამკავშირებია კომენტარის გასაკეთებლად აქ მოყვანილ ბოდვებთან დაკავშირებით, რაც ასევე „ახალი სიტყვაა“ ჟურნალისტიკის ისტორიაში.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

როსტომ ჩხეიძე
ოპოზიციონერი პარლამენტარი

ხელისუფლების ცვლილებისთანავე ამნისტიის კანონი გადაიხაზება. გადაიხევა თქვენეული შეფასებაც 20 ივნისისა. რიგით მოქალაქეებად დარჩენილები თქვენ თქვენივე თვალით იხილავთ თქვენს პოლიტიკურ კრახსა და გაკოტრებას. **ხოლო 20 ივნისის მიუდგომელი სახალხო შეფასება ის განაჩენია ისტორიისა, რომელიც საბოლოოდ დაიმკვიდრებს თავს იმისდა მიუხედავად, უკვე შეეგუებით თუ არა ამ განაჩენს.**

„რეზონანსი“

ზაალ ანჯაფარიძე
ანალიტიკოსი

საინტერესოა ამერიკელების რეაქცია „ლელოს“ ამქრის — **ჯაფარიძე-გეგელია-სამადაშვილის** — მოთხოვნაზე: ჩვენი ქვეყნის ამა და ამ მოსამართლეებს სანქციები დაუწესეთო. **ალბათ, ჯერ გაოცდებოდნენ, მერე, ალბათ, იფიქრებდნენ, ვინ არიან ეს პოლიტიკური ველურებიო.**

„GTMEDIA“

დემურ გიორხელიძე
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში

მიზანმიმართულად ათამაშებენ ლარის კურსს, ჰაერიდან ხსნიან უზარმაზარ თანხებს. ნახეთ, ბანკების შემოსავალში და მოგებაში რამხელა წილია ვალუტის ყიდვა-გაყიდვიდან — **43 პროცენტზე მეტი!** ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული! დასაჭერია ეს ხალხი.

„ალია“

ჩამოიღეთ!

ავთანდილ წერეთელი სასამართლო პროცესზე

თარო თავში ისე დაგვეცემოდეთ, როგორც ბატონ ვასოს დაეცა „გრენლანდია“ ელდარ შენგელაიას კინოშედევრში „ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი“.

მართლაც დაუჯერებელი ამბავია, რომ ქართულმა მართლმსაჯულებამ მამუკა ხაზარაძეს მისი ნამდვილი სახელი დღემდე ვერ დაარქვა!

თუმცა, ჯობს გვიან, ვიდრე — არასდროს!

ჯობს, ყველა მიგდებული საქმე პროკურატურის თაროებიდან ჩამოვიდეს!

ჯობს, ნამდვილი სახელმწიფო გვქონდეს და არა სახელმწიფოს ბუტაფორია, სადაც დიდრონი დამნაშავეები ციხის ნაცვლად პარლამენტში სხედან!

ჯაბა ხუბუა

დაუჯერებელი ამბავია, რომ ქართულმა მართლმსაჯულებამ მამუკა ხაზარაძეს მისი ნამდვილი სახელი დღემდე ვერ დაარქვა!

არაფერში მჭირდებაო, მხოლოდ პოლიტიკური პოზიორობაა, რეალურად კი ყაჩაღ-ბანკირმა საარჩევნო კამპანიაში მილიონები სწორედ სადეპუტატო იმუნიტეტის მოსაპოვებლად ჩაყარა.

უბრალოდ, როცა **„ჩუტავიზია“** ისტერიკობს — **ხელისუფლებამ ფულის გათეთრების საქმე თაროდან ჩამოიღო და ხაზარაძე-ჯაფარიძის პოლიტიკური დევნა განაახლაო** — აუცილებლად მიგვაჩნია, საქართველოს გენერალურ პროკურატურას კიდევ ერთხელ მივმართოთ: **გასაგებია, რომ 1989 წლის 18 თებერვლის აქციის დარბევისა და ხაზარაძის მიერ მერაბ კოსტავასთვის ხელის მოქნევის საქმეს თაროდან ვერ ჩამოიღებთ, რადგან ეს საქმე თავიდანვე ჩაიფარცხა და პროკურატურის თაროებამდე არც მიუღწევია,** მაგრამ როდის ეღირსება თაროდან ჩამოღება **სისხლის სამართლის საქმეს ნომრით — 7400806,** რომელიც **„საქართველოს სახალხო-საინვესტიციო კორპორაციაში“** ხალხის მიერ შეტანილი ანაბრების მიტაცებას ეხება და რომელშიც ერთ-ერთი მთავარი ეჭვმიტანილი მამუკა ხაზარაძეა?

თუ საქმეების თაროდან ჩამოღებაა, ბარემ, ბოლომდე ჩამოიღეთ!

ჩამოიღეთ და დაამთავრეთ!

დაამთავრეთ, სანამ მაგ გაუხსნელი და მტვერწაყრილი საქმეებით დახუნძლული

არ შეიძლება, ჯარიმები მოსახლეობის ერთ ნაწილს ჩამოაწერო, ხოლო მეორეს – შეაწერო!

ვინც გადაიხადა, იმან რაღა დააშავა?

პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს მთავრობამ მოამზადა ორი კანონპროექტი, რომელიც პანდემიის პერიოდში დაწესებული რეგულაციების დამრღვევთა ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს.

მთავრობის მიერ გამოცემული ამნისტია 245 ათასზე მეტ ფიზიკურ პირსა და 344 ორგანიზაციას შეეხება, საბოლოო ჯამში კი გაუქმდება 76 მილიონი ლარის ჯარიმა, რომელიც კარანტინის, იზოლაციის, პირბადის ტარებისა და კომენდანტის საათთან დაკავშირებული რეგულაციების დარღვევის გამო გამოიწერა.

მიუხედავად იმისა, რომ ამნისტია, როგორც ასეთი, ჰუმანური აქტია და, წესით, კეთილი ნების ადამიანებს მისი საწინააღმდეგო არაფერი უნდა ჰქონდეთ, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებამ აზრთა სხვადასხვაობა მაინც გამოიწვია — **თუ პანდემიის გამო დაწესებულ რეგულაციათა დამრღვევებს სახელმწიფო თვითნებობას აპატიებს, ეს დაუსჯელობის სინდრომს შობს და უპასუხისმგებლობას წაახალისებსო; კანონმორჩილი და პასუხისმგებლიანი ადამიანები, რომლებიც დაწესებულ შეზღუდვებს პირნათლად იცავდნენ, თავს დისკრიმინირებულად იგრძნობენო; ათასობით თუ ათეულათასობით მოქალაქე, რომელმაც პანდემიური რეგულაციების გამო გამოწერილი ჯარიმები უკვე გადაიხადა, შერჩევითი კანონიერების მსხვერპლი აღმოჩნდებაო და ა.შ.**

ეს ლოგიკური და სამართლიანი არგუმენტებია, თუმცა, ქვეყანაში არსებული საერთო მდგომარეობის გათვალისწინებით, მთავრობის მიერ გამოცემული ამნისტია მაინც დადებით მოვლენად უნდა შეფასდეს, რადგან ეკონომიკურად შეჭირვებულ უამრავ ადამიანს ცოტაოდენ შვებას მაინც მოგვრის.

ჯერ კიდევ 2020 წლის მაისის ბოლოს, როცა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა **ანრი ოხანაშვილმა** განაცხადა — კარანტინისა და იზოლაციის წესების დამრღვევთა მიმართ ამნისტიის გამოცემა დღის წესრიგში არ დგასო, **საქართველოს მთავრობას „ასავალ-დასავლის“ ფურცლებიდან მოვუწოდეთ, დაჯარიმებული ფიზიკური პირებისათვის ჯარიმები ჩამოეწერა!**

იმჟამინდელი მდგომარეობით, კარანტინისა და იზოლაციის წესების დარღვევისათვის სახელმწიფოს 8 ათასი მოქალაქე ჰყავდა დაჯარიმებული, ჯარიმების საერთო ოდენობა კი 23 მილიონ ლარს შეადგენდა.

მაშინ ვწერდით, თუ როგორი კატასტროფა იქნებოდა 3000-ლარიანი ჯარიმის გადახდა საქართველოს ისედაც გაჭირვებული მოქალაქეებისათვის, რომელთაგანაც ბევრმა სამსახური დაკარგა და ბევრს შემოსავალი საგრძნობლად შეუმცირდა; ვწერდით იმასაც, რომ უსამართლობა იქნებოდა, სახელმწიფო კანონის მთელი შეუვალობით მისდგომოდა პანდემიური რეგულაციების დამრღვევ რიგით მოქალაქეებს მაშინ, როცა ოპოზიციონერის მანტიაში გახვეულ სისხლის სამართლის დამნაშავეებს თითქმის ყველაფერი ეპატიათ და საციხე ხალხი პარლამენტარებად მოგვევლინა; ისიც აღვნიშნეთ, რომ, სადაც ერთ გიგი უგულავას ბიუჯეტიდან 48 მილიონის მოპარვა ხახვივით შერჩა, საქართველოს 8 ათასი მოქალაქისათვის 23 მილიონი ლარის ჯარიმის პატიება ქვეყანას არ დააქცევდა!

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, **საქართველოს მთავრობისა და პირადად პრემიერ ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებას** — 245 ათასზე მეტ მოქალაქესა და 344 იურიდიულ სუბიექტს პანდემიური რეგულაციების დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმები ჩამოაწეროს, დადებითად ვაფასებთ, თუმცა, მიგვაჩნია, რომ **ეს ამნისტია ბოლომდე სამართლიანი არ არის, რადგან არ ითვალისწინებს თანხის დაბრუნებას იმ ადამიანებისა თუ ორგანიზაციებისათვის, რომლებმაც დაკისრებული ჯარიმები უკვე გადაიხადეს!**

დიახ, **თუ ხელისუფლება პანდემიური რეგულაციების დარღვევის გამო გამოწერილ ჯარიმებს პატიობს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ეს ჯარიმები ჯერ არ გადაუხდიათ, მაშინ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა უკან უნდა დაუბრუნოს იმ მოქალაქეებსაც, რომლებმაც ჯარიმები უკვე გადაიხადეს!**

ეს იქნება ერთადერთი სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება, რომელიც საზოგადოებაში შერჩევითი კანონიერების განცდას აღარ დატოვებს!

პრემიერო და მთავრობავ, დაფიქრდით და გადაწყვიტეთ!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

გიგი უგულავა

„ევროპული საქართველოს“ წევრი

სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ჩემი ბოლო პატიმრობის საქმე და კომუნიკაციაც დაწყებულია. **ადრე იქნება თუ გვიან, სიმართლე დამტკიცდება და ფარდა აეხდება ივანიშვილის ნახმარ სამართალს. როგორც თავად ივანიშვილი იტყოდა, დამელოდეთ, დამელოდეთ.**

„ალია“

ნათელაშვილი შალვა

ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი

ახლა „მთავარზე“ ვუსმენ **ეკა კვესიტაძეს** ექსპერტებითურთ, რომლებიც იმპერატიულად აცხადებენ, რომ, **თურმე, ვინც თურქეთზე ან ალიევ-აზერბაიჯანზე იტყვის, რომ მათ ტაოკლარჯეთი ან დავითგარეჯი წაგვართვეს, რუსეთის აგენტია.** ეკა, ვიცი, რომ ქართველთმოძულე თურქი ბარანის და მისი მეუღლის მეთიუ ბრაიზას ახლობელი ხარ, მაგრამ რამ შეგაჯავრა შენი ერი ამგვარად.

„აიპრესი“

გოგიჩაიშვილი ლევან

ყოფილი პარლამენტარი

ამ წაქცეული „ქართული ოცნების“ გადაჯეგვას არაფერი სჭირდება, მე, უბრალოდ, ვერ ვხვდები, ამ სუსტ პარლამენტში როგორ ვერ ერევიან სუსტ „ქართულ ოცნებას“.

„ინტერპრესნიუსი“

ჩემი მეგობარი

წინამდებარე წერილის სათაური ცნობილი ქართველი მწერლის რეზო ჭეიშვილის რომანს გაგახსენებთ, რომელსაც 1966 წელს „ჩემი მეგობარი ნოდარი“ ერქვა, ხოლო 1974-ში ავტორმა ახალი რედაქციით გამოსცა და „ქალაქში დინოზავრები დადიან“ უწოდა, თუმცა, ნაწარმოებს ორივე სათაური შერჩა და ხშირად ასე მოიხსენიებენ — „ჩემი მეგობარი ნოდარი, ანუ ქალაქში დინოზავრები დადიან“.

დღეს ჩვენ **პოლიტიკური სირაქლემების** შესახებ უნდა გიამბოთ, რომლებიც ორ ქალაქში — თბილისსა და კიევში დადიან! **ეს ქართულ-უკრაინული პოლიტიკური სირაქლემობისა და ყალბი მეგობრობის ამბავია, რომლის ერთ-ერთი ეპიზოდიც გასულ კვირას განვითარდა, როცა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ოფიციალური ვიზიტით კიევს ეწვია და უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმირ ზელენსკის შეხვდა.**

დახურულ კარს მიღმა აუდიენციის შემდეგ **პრეზიდენტმა ზელენსკიმ** და **პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა** მედიასთან შაბლონური განცხადებები გააკეთეს — მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბრეთ და შევთანხმდით, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობა ყველა მიმართულებით განვამტკიცოთო, მაგრამ არცერთს არაფერი უთქვამს იმის შესახებ, რაც დღეს საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობაში ყველაზე დიდ უხერხულობას ქმნის.

დიახ, **ზელენსკისა და ზურაბიშვილს სიტყვაც არ დაუსველებიათ იმის თაობაზე, რომ ქართული მართლმსაჯულების მიერ ძებნილი და უკრაინული სახელმწიფოს მიერ შეფარებული სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირება უნდა მოხდეს!**

არადა,

სანამ უკრაინული სახელმწიფო ქართული სასამართლოს მიერ მსჯავრდებულ სააკაშვილს იცავს, საქართველოსა და უკრაინის ნამდვილ მეგობრობაზე საუბარი, უბრალოდ, პოლიტიკური ფარისევლობაა.

საქართველოსა და უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა რა სახელმწიფო ინტერესებითაც არ უნდა იაპელირონ და როგორი დიპლომატიური ეთიკაც არ უნდა მოიშველიონ, რეალობა მხოლოდ ერთია: **სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭებითა და თანამდებობის მიცემით უკრაინის სახელმწიფომ ქართულ სახელმწიფოს შეურაცხყოფა მიაყენა!**

მიაქციეთ ყურადღება: **ქართული სახელმწიფო შეურაცხყო არა უკრაინის რომელიმე ცალკეულმა პრეზიდენტმა და ხელისუფლებამ, არამედ უკრაინის სახელმწიფომ, ცალკეული პრეზიდენტისა და ხელისუფლების განურჩევლად.** დიახ, ქართული სახელმწიფო უგულებელყოფილი და დამცირებულია უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის **პეტრო პოროშენკოს** მხრიდან, რომელმაც სააკაშვილი ოდესის ოლქის გუბერნატორად დანიშნა და უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტის **ვლადიმირ ზელენსკის** მხრიდანაც, რომელმაც სააკაშვილი უკრაინის რეფორმების ეროვნული საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარედ გაამწესა.

რას ნიშნავს, როცა უკრაინის ორი სხვადასხვა ხელისუფლება ერთნაირად იჩენს უპატივცემულობას ქართული სახელმწიფოსადმი?

რას უნდა მივაწეროთ, რომ უკრაინის ორმა სხვადასხვა პრეზიდენტმა ერთნაირად გამოამჟღავნა აგდებული დამოკიდებულება საქართველოს კანონმდებლობისა და მართლმსაჯულების ორგანოების მიმართ?



ქალაქში სირ-

კვირგვინოსნები

ნიკა მელია
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე

მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლის შესაძლებლობას მე ვხედავ მას შემდეგ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება დამარცხდება.

„ამერიკის ხმა“

კახა გოგოლაშვილი
რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი

თუ უკრაინის ნატოში შეყვანა გადაწყდება, მას ავტომატურად მიჰყვება საქართველოც.

„კვირის პალიტრა“

აკაკი ბობოხიძე
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ამ ხელისუფლებას იმაზეც კი დაწყდა გული, 2008 წელს დიღომში შემოსული ტანკები რუსული კი არა, ქართული რომ იყო.

„ახალი თაობა“

მამუკა გიორგაძე
სახალხო პარტიის ლიდერი

საქართველოში ბევრ ერთმანეთისგან განსხვავებულ პარტიას ერთი მეპატრონე ჰყავს.

„ახალი თაობა“

რატი იონათამიშვილი
პარლამენტარი

მამუკა ხაზარაძე ქვეყნის ყველაზე მაღალი პოლიტიკური ტრიბუნიდან დისკრიმინაციული ლექსიკით საუბრობს, რის გამოც პარლამენტის ეთიკის საბჭოს მივმართავ.

„პირველი არხი“

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში

გახარიას რაც უფრო ლანძღავენ, უფრო მეტ ხმას მიიღებს!

„ახალი თაობა“

ზელენსკი, ანუ

ეს იმაზე ხომ არ მეტყველებს, რომ ქართული სახელმწიფოს აბუჩად აგდება უკრაინის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია?

ამ პასუხგასაცემი კითხვების ფონზე ერთმანეთთან მოსიამტკბილე უკრაინისა და საქართველოს პირველი პირები, ბოდიში მოგვითხოვია და, **პოლიტიკურ სირაქლემებს** ჰგვანან, რომლებსაც თავი **პოლიტიკურ ქვიშაში** ჩაურგავთ და სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხს ისე უქცევენ გვერდს, თითქოს ეს პრობლემა არ არსებობდეს.

აი, ახლაც, კიევში ოფიციალური ვიზიტით ჩასულ **სალომე ზურაბიშვილთან** შეხვედრის შემდეგ, უკრაინის პრეზიდენტმა **ვლადიმირ ზელენსკიმ** განაცხადა — **გადავწყვიტეთ, რომ პატიმრები, რომლებიც უკრაინისა და საქართველოს ციხეებში სხედან, უახლოეს მომავალში თავ-თავიანთ სამშობლოში დაბრუნდებიანო!**

ე.ი. უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტებს უსაუბრიათ **რიგითი უკრაინელი კრიმინალების შესახებ,** რომლებიც საქართველოს ციხეებში სხედან და შეთანხმებულან, რომ ქართული სახელმწიფო მათ უკრაინას გადასცემს.

უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტებს ასევე უსაუბრიათ **რიგითი ქართველი კრიმინალების შესახებ,** რომლებიც უკრაინის ციხეებში სხედან და შეთანხმებულან, რომ უკრაინული სახელმწიფო მათ საქართველოს გადმოსცემს.

სამაგიეროდ, უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტებს **არ უსაუბრიათ უკრაინაში მყოფი მთავარი კრიმინალის — მიხეილ სააკაშვილის შესახებ,** რომელიც უკრაინულმა სახელმწიფომ საქართველოს უნდა გადმოსცეს.

ხედავთ? **რიგითი უკრაინელი და ქართველი კრიმინალების საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანი ყოფილა, რომ უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტების საუბრის თემა გამხდარა, სახელმწიფო დონის კრიმინალის — სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხი კი, თურმე, იმდენად უმნიშვნელოა, უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტებს საუბრის ღირსად არც ჩაუგდიათ.**

არ არის ახლა ეს **პოლიტიკური სირაქლემობა?!**

კი, ეს ნამდვილად **პოლიტიკური სირაქლემობაა!**

არადა, უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით ჩასულ **სალომე ზურაბიშვილს** შანსი ჰქონდა, ქართული სახელმწიფო **პოლიტიკური სირაქლემის** პოზიდან გამოეყვანა! ამისათვის საჭირო იყო, საქართველოს პრეზიდენტს უკრაინის პრეზიდენტის წინაშე სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხი პრინციპულად დაესვა და ზელენსკისათვის ეთქვა —

ჩვენს ქვეყნებს შორის პარტნიორობის განმტკიცება და თანამშრომლობის ახალ მასშტაბებზე გასვლა შეუქცევადი გახდება მას შემდეგ, რაც ქართული მართლმსაჯულების მიერ დამნაშავედ ცნობილ სააკაშვილს გადმოგვცემთ! სხვა თუ არაფერი, ეს ქართული სახელმწიფოს ღირსების საკითხია!

სამწუხაროდ, სალომე ზურაბიშვილმა ეს არ გააკეთა!

იუდეის პრინცესა სალომეამ ჰეროდე ანტიპას იოანე ნათლისმცემლის თავი სთხოვა, საქართველოს პრეზიდენტ სალომეს კი ვლადიმირ ზელენსკისათვის მხოლოდ სააკაშვილის პოლიტიკური თავი უნდა ეთხოვა!

სალომეას იოანე ნათლისმცემლის მოჭრილი თავი ლანგრით მიართვეს, სალომემ კი უკრაინიდან სააკაშვილის პოლიტიკური თავი ვერ ჩამოიტანა!

როგორც ჩანს, ქართულ-უკრაინული პოლიტიკური სირაქლემობა კიდევ კარგა ხანს გაგრძელდება!

თბილისსა და კიევში პოლიტიკური სირაქლემები კიდევ კარგა ხანს იბოდიალებენ!

ჯაბა ხუბუა

აქლემები დადიან!

კვირგვინოსნები

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტარი

აქამდე ნაციონალურ მოძრაობას ყოველთვის მოგიწოდებდით, რომ ხელი მოგეწერათ 19 აპრილის შეთანხმებაზე, გამხდარიყავით მისი ნაწილი, **დღეს მოგიწოდებთ — არ მოაწეროთ ხელი 19 აპრილის შეთანხმებას, არ აშალოთ კარვები, რომელიც პარლამენტის წინ ჯერ კიდევ არის გაშლილი, დარჩით ზუსტად ისეთები, როგორებიც ხართ, ვინაიდან სწორედ ეს აჩვენებს ჩვენს საზოგადოებას, როგორი არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია.**

„GTMEDIA“

იაგო ხვიჩია
„გირჩის“ ლიდერი

გუშინ **„სტრატეგია აღმაშენებელი“** იყავი, დღეს **„შარლ მიშელის ფრაქცია“** ხარ, ზოგი რესპუბლიკელია და მერე ხან ნაციონალი ხდება, ხან **„შარლ მიშელის ფრაქცია“...** როგორ დავიჯერო, რომ ამათ ფონზე **„გირჩი“** გამოიყურება გზააბნეულად?! **ჩვენ არცერთ ფრთას არ მივეკუთვნებით, უბრალოდ, „გირჩი“ ვართ.**

„კვირის პალიტრა“

დავით ქიქინაძე
„ტრიბუნის“ ლიდერი

20 ივნისს პარლამენტის შენობაში ვიყავი. გვიან ღამე მოვიდნენ გახარია და ბახტაძე. ერთი კიბით მაღლა იყვნენ. სხდომათა დარბაზთან უნდა ჩამოსულიყვნენ და ოპოზიციასთან უნდა გაემართათ შეხვედრა. თუმცა, შეხვედრაზე არ მოვიდა, მეოთხე სართულზე გაჩერდა. **ნაცმოძრაობისა და „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს ეყოყლოჩინებოდნენ. ფანჯრიდან ეზოში ვიყურებოდი. უცებ დაიწყო სროლა. ამ დროს ზემოდან ხმა მომესმა — ვინ ისროლა?! გახარიას ხმა იყო. პარლამენტის შენობა შიგნით სავსე იყო სპეციალური დანიშნულების რაზმით და მას მომიტინგეები კი არა, ჯარი ვერ აიღებდა.** რომ აცხადებს, მე გავეცი ბრძანებაო, მაშინ რატომ იკითხა — ვინ ისროლა?!

„რეზონანსი“

იგორ კვესელავა
პოლიტოლოგი



ზვიად გამსახურდია ამბობდა — საქართველო უპირობოდ არც — რუსეთს, არც — ამერიკას, არც ევროპას არ უნდა მიებასო... **ჩვენ, სამწუხაროდ, აშშ-ის სხეულზე მივებით!**

„რეზონანსი“

„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს ***დიდი ქართველი მეცნიერის, აკადემიკოს როინ მეტრეველის ახლახან გამოცემული წიგნის საგაზეთო ვერსიის ბეჭდვას,*** *რომლითაც მან* ***დიდგორის ბრძოლის მე-900 წლისთავზე*** *საუკეთესო საჩუქარი გაუკეთა ქართველ ერს!*

დასაწყისი იხ. „ა–დ“ №26

როინ მეტრეველი

«დიდი ძლევა»

თბილისის დასაბრუნებლად

„ქმნა წყობანი დიდნი და ხმაგასმენილი... იგი დიდი ძლევაჲ“
დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი



ქართულ ისტორიოგრაფიაში არაერთი მოსაზრება არის გამოთქმული საქართველოს სამეფო კარის მიერ გადადგმული იმ ნაბიჯის მიზეზების შესახებ, რომელიც ყივჩაყთა გადმოსახლებას ეხება. დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ დავით აღმაშენებელმა **„ძლევათა და გამარჯვებათა თჳსთა“** შედეგად თავის მფლობელობაში მოაქცია ბევრი ქალაქი და ციხე, ამასთან, აღნიშნავს საქართველოს ლაშქრის სიმცირეს იმ დიდი ამოცანების განსახორციელებლად, რომლებიც სამეფო კარის წინაშე იდგა. ერთი სიტყვით, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ყივჩაყთა მოყვანის მიზეზად თვლიდა იმას, რომ **„არა იყო ესოდენი სიმრავლე ლაშქართა სამეფოსა მისსა“.** თითქმის იმავეს იმეორებს **ვახუშტი ბაგრატიონი: „რამეთუ არა კმა-ეყოფის სპანი მისნი ესეოდენთა ციხეთა და ქვეყანათა დაპყრობად, განიზრახა გონიერებითა და წარვიდა ოვსეთად, რათა გადმოიყვანის სიმრავლე მათი** (ყივჩაყების — რ.მ.), **ვინაიდან მოეყვანა** (დავით აღმაშენებელს — რ.მ.) **ასული ყივჩაყთა მეფისა ცოლად თჳსად გურანდუხტ, დედოფლად გიორგიისა“** (ქართლის ცხოვრება, თბ., 1973, გვ. 158-159). ე.ი. ვახუშტი ბაგრატიონი ლაშქრის (სპის) სიმცირესთან ერთად ყივჩაყთა მეფის ასულის — **გურანდუხტის** დავით აღმაშენებლისათვის ცოლობასაც ასახელებს ყივჩაყთა გადმოყვანის მიზეზად.

შემდგომი დროის ისტორიკოსებიც ყივჩაყთა გადმოყვანას დავით აღმაშენებლის მიერ გურანდუხტის შერთვას უკავშირებენ. მარი ბროსე თავის „საქართველოს ისტორიაში“ წერს: **„დავითმა გარდაწყვიტა დიდძალი რიცხვი ყივჩაყების ჯარებისა დაექირავნა. მან წინეთ ამისა შეირთო გურანდუხტი, ასული ათრაკისა, შარაღანის შვილისა...“** (მარი ბროსე, საქართველოს ისტორია, ნაწილი პირველი. ტფ., 1895, გვ. 152). იმავეს აღნიშნავს **ნ. ურბნელი** თავის ისტორიულ მონოგრაფიაში „დავით აღმაშენებელი და მისი დრო“ (მოამბე, II, 1894, გვ. 15).

დავით აღმაშენებელი ყივჩაყთა გადმოყვანით შორს უმიზნებდა. **ამ საქმეს საქართველოს ეკონომიკის დაწინაურება უნდა მოჰყოლოდა ან, უარეს შემთხვევაში, საქართველოს მეურნეობა ზარალს არ ნახავდა ომების წარმოების დროს.**

დავით აღმაშენებელი, როცა რეფორმებს ატარებდა (მათ შორის, როცა მუდმივი ლაშქრის შექმნაზე ზრუნავდა), დაინტერესებული იყო იმითაც, რომ რაც შეიძლება მეტად შეეზღუდა დიდგვაროვან ფეოდალთა პოლიტიკური უფლებები და გაეძლიერებინა მეფის ხელისუფლება. **უცხოელთა გადმოყვანისა და მუდმივი ჯარის შექმნით მეფე ფეოდალებისაგან სრულიად დამოუკიდებელი ხდებოდა.**

ამდენად, უცხოელთა (ამ შემთხვევაში ყივჩაყთა) გადმოსახლების ძირითად მიზეზად უნდა ჩაითვალოს ორი ფაქტორი: **ფეოდალური საქართველოს მთავრობის ზრუნვა ეკონომიკური ძლიერების შენარჩუნებისა და შემდგომი აღმავლობისათვის და სამეფო კარის ბრძოლა ძლიერი ფეოდალური მონარქიის შექმნისათვის.**

რაც შეეხება დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის ნათქვამს, რომ **„არა იყო ესოდენი სიმრავლე ლაშქართა სამეფოსა“,** ეს მხოლოდ რეალური სურათის წარმოდგენისთვის როდია განცხადებული. არ არის გამორიცხული, რომ ვინმე წინ აღუდგა იმ ღონისძიებებს, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ უცხო ეროვნების ხალხის სამუდამო ჩამოსახლებას საქართველოში და სამეფო კარმაც თავისი მოქმედების დასასაბუთებლად მკვეთრად წარმოაჩინა ეს მხარე. **დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის თხზულებიდან ჩანს, რომ „მაბრალობელნი“ ყივჩაყთა გადმოყვანაში სამეფო კარის ხარვეზს ხედავდნენ, არასწორად მიაჩნდათ ეს ნაბიჯი.**

ყივჩაყთა გადმოყვანის მიზეზთა შორის, ჩვენს სამეცნიერო ლიტერატურაში გაბატონებული აზრის მიხედვით, ერთი პირველთაგანია დავით აღმაშენებლის მოყვრობა ყივჩაყებთან. საკითხი ისმება ასე: **რატომ მაინცდამაინც ყივჩაყების გადმოყვანა და მათგან მუდმივი ლაშქრის შექმნა?** ამ კითხვის ახსნა დავით აღმაშენებლის ყივჩაყებთან მოყვრობით ვერ იქნება მთლად დამაკმაყოფილებელი მეცნიერული თვალსაზრისით.

ყივჩაყების ყოფა-ცხოვრებაში საქართველოს მეფემ და სამეფო კარმა შენიშნა ის ფაქტორები, რომლებმაც განაპირობეს სწორედ ყივჩაყებისაკენ (და არა სხვა ხალხისკენ) გეზის აღება. **ყივჩაყები კავკასიონის ჩრდილოეთით, მდ. დონიდან მოკიდებული კასპიის ზღვის ნაპირებამდე ცხოვრობდნენ. ისინი განვითარების დაბალ საფეხურზე იდგნენ. მათში მე-12 საუკუნეში ჯერ კიდევ გვაროვნული წყობილება იყო და ტომებად ცხოვრობდნენ.** ყივჩაყები ცნობილნი იყვნენ კარგი საბრძოლო თვისებებით, ამასთან — ნების დამყოლნი და უპრეტენზიონი იყვნენ.

ყივჩაყებთან მსოფლიოს არაერთი ხალხისა და სახელმწიფოს **(ბიზანტია, ძველი რუსეთი, ბულგარეთი, უნგრეთი, პოლონეთი და სხვ.)** წარსულია დაკავშირებული. ცენტრალური და შუა აზიის ველებიდან მოსულ ამ მომთაბარე ტომებს წილად ხვდათ ტერიტორიულად მოცილებულ სხვადასხვა ხალხთან ურთიერთობა, ზოგთან — მტრული, ზოგთანაც — კეთილმეზობლური.

ყივჩაყები თურქული მოდგმისანი იყვნენ (ნ. მურღულია, ყივჩაყთა ეთნოგენეზის საკითხისათვის. თსუ, შრომები, 113, თბ., 1965, გვ. 145-173). მე-11 საუკუნეში მათ ეკავათ დიდი ტერიტორია — დნეპრიდან თურანის მთიანეთამდე. ისინი ჩრდილოეთ კავკასიაშიც მრავლად იყვნენ. მომთაბარე ყივჩაყებს ორგანიზაციაც შესაბამისი ჰქონდათ. ისინი ურდოებად ცხოვრობდნენ, ზამთრობით — სადგომებში, მდინარეთა პირას. მე-11 საუკუნეში ყივჩაყები პირველყოფილი თემური წყობილების რღვევისა და კლასობრივი საზოგადოების შექმნის სტადიაზე იყვნენ. მათ არაერთხელ დასცეს შიშის ზარი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს. ყივჩაყთა ერთი ნაწილი, რომელსაც **სირჩანი** მეთაურობდა, დონს გაღმა გადავიდა, მეორე ნაწილი კი, რომელსაც სირჩანის ძმა **ოტროკი** (ქართული წყაროებით **ათრაქა)** უდგა სათავეში, ჩრდილო კავკასიაში მოვიდა, ოსების მეზობლად.

ყივჩაყებსა და ოსებს შორის იმთავითვე იჩინა თავი უთანხმოებამ, ყივჩაყების მეჯოგური მეურნეობა შეუთავსებელი იყო ოსთა დაწინაურებულ მიწათმოქმედებასთან. ყივჩაყებისა და ოსების ურთიერთქიშპს თავიდან, ალბათ, საქართველოს სამეფო კარიც შეუწყობდა ხელს, რადგან ჩრდილო კავკასიაში ახალი მეომარი ტომის გამოჩენა მთელ ამიერკავკასიას შეუქმნიდა საფრთხეს, ოსებს კი მათი შეჩერება კავკასიის ცენტრალური გადასასვლელებისაკენ უფრო ადვილად შეეძლოთ **(იხ. ზ. ანჩაბაძე, მ. ცინცაძე, საქართველო და ჩრდილოეთ კავკასია XII საუკუნესა და XIII საუკუნის I ნახევარში, კრებ. საქართველო რუსთაველის ხანაში. თბ., 1966, გვ. 152).**

სამხრეთ რუსეთის სტეპებში ყივჩაყები პირველად მე-11 საუკუნის შუახანებში გამოჩნდნენ. მათი თავდასხმები რუსებზე ამ საუკუნის 50-80-იან წლებში არც ისე ხშირი იყო და დიდი ზარალიც არ მოჰქონდა. 1091 წელს კი ყივჩაყებმა ბიზანტიის იმპერიასთან, **ალექსი კომნენთან** ერთად შეკავშირებულებმა გაანადგურეს **პაჭანიკები** და აქედან მოკიდებული მოსვენებას არ აძლევდნენ კიევის რუსეთს.

ყივჩაყთა წინააღმდეგ ძალზე ქმედითი ბრძოლები ჩაატარა პერეიასლავის, შემდეგში კიევის მთავარმა **ვლადიმერ ვსევოლოდის ძე მონომახმა.** მან შეძლო მომთაბარეთა ფაქტობრივი განადგურება და რუსეთის საზღვრების გარეთ განდევნა. ვლადიმერ მონომახმა ყივჩაყთა წინააღმდეგ რამდენიმე დიდი ლაშქრობა მოაწყო **(1103, 1107, 1109, 1111 და 1116 წ.წ.), რომელთა შემდეგ ოტროკი (ათრაქა) და მასთან ერთად ყივჩაყთა ორმოცი ათასი ოჯახი გადასახლებულან საქართველოში** (Н. Ф. Котляр, Половцы в Грузии и Владимир Мономах, сб., Из истории украино-грузинских связей. Тб., 1968, ст. 16-24).

როგორც ვხედავთ, ყივჩაყთა გადმოსახლებას საქართველოში ხელი შეუწყო იმ გარემოებამაც, რომ ისინი მეტად შევიწროებული იყვნენ კიევის მთავრის ვლადიმერ ვსევოლოდის ძე მონომახისაგან და მას ქმედით წინააღმდეგობას ველარ უწევდნენ.

ყივჩაყთა დაბალი განვითარების საფეხურზე ყოფნა სასარგებლო იყო საქართველოს სახელმწიფოსათვის. საქართველოს სამეფო კარს გადაწყვეტილი ჰქონდა არა დროებითი დაქირავება, არამედ **მუდმივი ჯარის** შექმნა, რაც გადმოსახლებული ხალხის ბაზაზე უნდა მომხდარიყო. ასეთ შემთხვევაში დაბალი განვითარების ხალხის (მითუმეტეს ისეთის, რომელიც თითქმის მომთაბარულ ცხოვრებას ეწეოდა) გადმოყვანა იმიტომ იყო ხელსაყრელი, რომ **ეს უკანასკნელი ადვილად შეეგუებოდა ახალ გარემოს. გარდა ამისა, ისინი, როგორც წესი, მოექცეოდნენ მათზე გაცილებით უფრო მაღალი კულტურის მქონე ხალხის (ქართველების) გავლენის ქვეშ და თვითონაც გაქართველდებოდნენ, ე. ი. საქართველო მათთვის სამშობლო გახდებოდა და მათი ერთგულებაც ამ ქვეყნებისათვის ბრძოლის დროს დიდი იქნებოდა.**

ზოგიერთი მეცნიერი ფიქრობს, ყივჩაყები ერთგულად იბრძოდნენ იმიტომ, რომ მათი მთავარი დავით აღმაშენებლის სიმამრი იყოო. რა თქმა უნდა, მოყვრობა საქართველოსადმი მათი ერთგულების საწინდრად ვერ გამოდგება. **საქართველოს სამეფო კარს კარგად უნდა ჰქონოდა გათვალისწინებული ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დეტალი.**

დავით აღმაშენებელმა საქართველოს სამეფო ლაშქარში ყივჩაყთა მოსაწვევად „კაცნი სარწმუნონი“ გაგზავნა. **ყივჩაყები სიხარულით შეხვდნენ ამ მოწოდებას, საქართველოს მეფეს გადმოსახლებაზე თანხმობა შემოუთვალეს და მოითხოვეს ოსეთზე უსაფრთხოდ გამოვლის უზრუნველყოფა.**

გაგრძელება შემდეგ ნომერში



... მამული და ახლად მოგებული ღვაწლითა ჩემითა და თქუენითა: ნიკოფსიდგან დარუბანდისა ზღუადმდე და ოვსეთიდან... არეგაწადმდე.

ანდერძი დავით აღმაშენებლისა, 1125 წელი

გეი-სექტისა და ნაცლგბტ პოლიტბორდელის მიერ დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული „ლგბტ პრაიდ კვირეული“ თბილისში 1 ივლისს გაიხსნება — მოეწყობა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება და „ქვიარ“ მუსიკალური ფესტივალი, ანუ გეი-მუსიკის შლეგიანობა! ეს სოდომისტური კვირეული კი 5 ივლისს „ღირსების მარშით“ უნდა დასრულდეს — ლგბტ აქტივისტები და მათი მხარდამჭერები თბილისის ცენტრში, რუსთაველის გამზირზე, გეგმავენ შეკრებასა და მსვლელობას!

მეუფე გიორგი ჯამდელიანი:

საქართველოში გეი-პარადს არ დავუშვებთ!

მადლობა ღმერთს, ამ სოდომისტურ ღნავილს უკვე გამოეხმაურნენ მაღალი საეკლესიო იერარქები. **მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსი, მეუფე გიორგი ჯამდელიანი** ასეთ განცხადებას ავრცელებს:

„ვერანაირი ეგრეთ წოდებული „ღირსების მარში“ ვერ შედგება საქართველოში; ამას არ დავუშვებთ! რადგან ეს არის ჩვენი შვილებისა და მომავალი თაობების ცნობიერებაზე გათვლილი ძალადობა და ფსიქოლოგიური ტერორი. მათი მიზანია, ეს სოდომური ცოდვა, ღვთისა და ბუნების საწინააღმდეგო მოვლენა აქციონ ნორმად ჩვენს საზოგადოებასა თუ მომავალ თაობებში.

როგორც რუის-ურბნისის ძეგლისწერაშია ნახსენები, ***„ამ ცოდვამ დაღუპა მრავალი სახელმწიფო და მრავალ ხალხს დაუკარგა თავისუფლება“.***

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა მრავალსაუკუნოვანმა მართლმადიდებელ-ქრისტიანულმა ერმა გაუძლო მრავალ იმპერიათა თუ ურდოთა შემოსევებს, თანამედროვე ეპოქა სხვა პრობლემებთან ერთად ახალი გამოწვევების წინაშე გვაყენებს, რომელიც გულისხმობს მსოფლიო სოდომისტური დიქტატის დამყარებას. ***ამიტომ გვმართებს, გონივრული წინააღმდეგობა გავუწიოთ ამ ღვთის განმამწარებელ საძულველ ცოდვასა და იდეოლოგიას. უფალმან ძალი ერსა თვისსა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით!“***

ძე მამაოებთან ერთად საგანგებო განცხადებას ავრცელებს და ერსა და ბერს, დიდსა და პატარას გეი-პარადის საწინააღმდეგოდ ქუჩაში გამოსვლისაკენ მოუწოდებს:

„ქრისტიანობისათვის თავშეწირული ჩვენი წინაპრების სისხლით მორწყულ ქართულ მიწაზე სოდომია ვერ იზეიმებს“!

საგულისხმოა, რომ სწორედ ამ დღეებში ვატიკანმა იტალიის ხელისუფლებას ოფიციალური ნოტით მოუწოდა, გადახედოს გეებისა და ტრანსგენდერების დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო კანონპროექტს, რომელიც ამჟამად პარლამენტში განიხილება!

ვატიკანის ნოტაში ნათქვამია, რომ კანონპროექტის მიღება საფრთხეს შეუქმნის კათოლიკეებისთვის გარანტირებულ თავისუფლებას, მათ შორის, აზრისა და ეკლესიის ორგანიზების თავისუფლებას.

ვატიკანს განსაკუთრებით არ მოსწონს სკოლებში ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეების ჩატარების წინადადება. წმინდა საყდარი ამტკიცებს, რომ ახალი ინიციატივა არღვევს ხელშეკრულებებს, რომელსაც ხელი მოაწერეს იტალიის მთავრობამ და ვატიკანმა.

იტალიელი კანონმდებლების მიერ შემუშავებული კანონპროექტით ლგბტ პირთა უფლებების შელახვა-დისკრიმინაციისთვის 4 წლამდე პატიმრობაა გათვალისწინებული!

მეუფე სტეფანე კალაიჯიშვილი:

სულიწმინდის მადლით ვილოცებ, რომ გეი-ალლუმი ვერ ჩაატარონ!



ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი, **მეუფე სტეფანე კალაიჯიშვილი** ღიად აცხადებს, რომ გეი-პარადი არ უნდა ჩატარდეს, რადგან ეს სულიწმინდის გმობაა:

„სულიწმინდის მადლით ვილოცებ, რომ გეი-ალლუმი ვერ ჩაატარონ, იმიტომ, რომ სულიწმინდის გმობა არის ეს მოქმედება! ეს არ არის ადამიანის უფლება, ეს არის სოდომური ცოდვა, რომელიც ადამიანს აზიანებს! აქედან გამომდინარე, მე ჩემს პოზიციას გამოვხატავ. *ვამბობ, რომ არ არის მიზანშეწონილი, ამის პროპაგანდა ხდებოდეს! მე სულიწმინდის მადლით ავავსებ რუსთაველს!* ***სულიწმინდის მადლით და აი, ამ ადამიანების მეოხებით, რომლებიც სულიწმინდის მადლით მოქმედებენ, არც ჩხუბს არ აპირებენ და არც არავისთან დაპირისპირებას, ეს არ ჩატარდება“!***

დეკანოზი დავით ისაკაძე: „ქრისტიანობისათვის თავშეწირული ჩვენი წინაპრების სისხლით მორწყულ ქართულ მიწაზე სოდომია ვერ იზეიმებს“!

მოკლედ, ვისაც ჰგონია, რომ არაფერი საგანგაშო ამაში არაა, ეს გეი-პარადი ჩაივლის რუსთაველის გამზირზე და მორჩა, ან კრეტინია, ანდა ჩვენ გვგონივართ ასეთები! **სწორედ ამ „ერთ გეი-გასეირნებას რუსთაველის გამზირზე“ მოჰყვება ბავშვების ლგბტ იდეოლოგიით აღზრდა სკოლებში და „ტოლერანტობის გაკვეთილებზე“ მათი ევროპაში გავრცელებული აი, ასეთი მულტფილმებით „აღზრდა“, რომელშიც ინგლისურ ენაზე ტრანსგენდერი ქალი თუ კაცი ბავშვებს სიმღერ-სიმღერით, არც მეტი, არც ნაკლები, გეი-პარადისაკენ მოუწოდებს:**

„ოჯახები მარშით მიემართებიან დიდ აღლუმზე!

ვაშა! ვაშა!

მათ ჰყავთ ორი მამა და მათ ძალიან უყვართ ერთმანეთი!

ვაშა! ვაშა!

ისინი არიან უსქესოები და მათ ძალიან უყვართ ერთმანეთი!

შემოგვიერთდით მეგობრებო!

ვაშა! ვაშა!“

ვგონებ, უკანასკნელი დეგენერატისათვისაც კი ყველაფერი დღესავით ნათელი და გასაგებია, როგორც ის, რომ ეს სიბილწე საქართველოში საფუძველშივე უნდა მოვაშთოთ და შევაჩეროთ!

სწორედ ჩვენი შვილების გადასარჩენად!

გიორგი გიგაური

დეკანოზი დავით ისაკაძე: ქრისტიანობისათვის თავშეწირული ჩვენი წინაპრების სისხლით მორწყულ ქართულ მიწაზე სოდომია ვერ იზეიმებს!

კვირგვინოსნები

დიმიტრი ლორთქიფანიძე

დამოუკიდებელი უფლებადამცველი

თუ გვინდა, რომ საქართველო კვლავ იქცეს კავკასიის ლიდერ სახელმწიფოდ, **ის 15 პარტია, რომელმაც ლგბტ პრაიდს მხარი დაუჭირა, პოლიტიკას ახლოს არ უნდა გავაკაროთ!**

„საერთო გაზეთი“

ომარ მარგველაშვილი

პროფესორი

როგორც რიგითი მართლმადიდებელი, კატეგორიულად ვაცხადებ: რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს, თბილისში გეი-აღლუმი არ უნდა ჩატარდეს! ამის გაკეთება მხოლოდ ხელისუფლებას შეუძლია — ის ვალდებულია, ყველა თავის ხელთ არსებული ბერკეტი მაქსიმალურად გამოიყენოს!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

კობა არაბული

მწერალი, ეთნოკულტურათა მკვლევარი

ომში ვართ დღეს ჩვენ, სახიფათო და ბედისწერულ ომში, მაგრამ უნდა დავძლიოთ ეს ბედისწერა მრისხანე აჯანყებული სიტყვის მეოხებით! **ჩვენ თუ ვერ დავაბრუნეთ დედა** (ქართველი ქალი) **საკუთარ ოჯახში, ჩვენ თუ არ დავუბრუნეთ ბავშვებს** (თაობას) **პედაგოგი, მშობელი და სამშობლო,** არაფერი ეშველება იმ ქვეყანას, სადაც ძაღლებსა და ჰომოსექსუალებზე უფრო ზრუნავენ, ვიდრე ბავშვებზე!

„საერთო გაზეთი“

თამარ ჩხეიძე

ყოფილი პარლამენტარი

სადღაც რომელიმე მღვდელს რამე რომ შეეშლება, ეს არ ნიშნავს, რომ ეკლესიას უნდა შეუტიო და ახალი ამბების მთავარ თემებად სისტემატურად აქციო ეკლესიაში მიმდინარე პროცესები.

„ახალი თაობა“

გიგლა ბარამიძე

პოლიტიკოსი

საპატრიარქოს ნინოწმინდის პანსიონზე კრუნჩხვა მოსდით იმ დროს, როცა ბათუმში მუეძინის ხმით თენდება და ბინდდება.

„ახალი თაობა“

ნაცსექტა ყველაფერს აკეთებს, რომ პატრიარქმა ცხინვალის ციხიდან ზაზა გახელაძე ვერ დაიხსნას!

2021 წლის 23 ივნისს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალაში გამართულ საპროტესტო აქციას, რომლის მოთხოვნაც ცხინვალის დე ფაქტო რეჟიმის მიერ ერთი წლის წინათ უკანონოდ დაპატიმრებული ზაზა გახელაძის გათავისუფლება იყო, თბილისიდან ე.წ. სამოქალაქო აქტივისტები და ნაცოპოზიციის ლიდერები შეუერთდნენ.

ეკლესიისა და პატრიარქის სიძულვილით შეპყრობილმა სააკაშვილმა სოფელ პერევის მოსახლეობა ოკუპაციისათვის გაწირა, ახლა კი ეკლესიისა და პატრიარქის სიძულვილით შეპყრობილი ნაცები ზაზა გახელაძეს საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში დასარჩენად წირავენ!

შეუერთდნენ კი არა, **ბიბა ბოკერია, ხატია დეკანოიძე, ელენე ხოშტარია** და სანაცეთის სხვა წარმომადგენლები გახელაძის ოჯახის, ნათესავებისა და თანასოფლელების მიერ ორგანიზებულ აქციას მიეწებნენ და მიეტმასნენ, ვითარცა პოლიტიკური სვავები, რომლებიც ყველგან და ყველაფერში პოლიტიკურ გამორჩენას ეძებენ.

— აქციაზე იმიტომ გამოვედი, რომ მეგონა, პოლიტიკური პარტიები არ იქნებოდნენ. ბოკერია რა ნამუსით მოვიდა, როცა მისმა ხელისუფლებამ 2008 წელს ადგილობრივი მოსახლეობა არ დაგვიცვა?! — ცხარობდა ქვემო ჭალის მკვიდრი ქალბატონი.

— უნდა იყოს ოჯახის, სოფლისა და იმ ადამიანების პროტესტი, რომლებიც მართლა ვიცნობთ ზაზა გახელაძეს და მართლა შეგვტკივა მასზე გული. პოლიტიკური პარტიები ყველა სიტუაციაში როგორ იწერენ ქულებს?! მაგათთვის ვიღაცის სიკვდილი და უბედურება მომგებიანია! — აღშფოთებული იყო კიდევ ერთი ადგილობრივი მოსახლე.

ბოკერია კი, რომელსაც დედამიწის ზურგზე არავისი და არაფრის რცხვენია, კასპში ტელეკამერების წინ პოზიორობდა და აცხადებდა — **საქართველოს არ ჰყავს ხელისუფლება, რომელიც პუტინის რუსეთს ჩვენი მოქალაქეების გატაცებაში ხელს შეუშლისო!**

გესმით? ბოკერია, დეკანოიძე და ხოშტარია, რომელთა ხელისუფლებამაც პუტინის რუსეთს ყველანაირად შეუწყო ხელი საქართველოს ტერიტორიების 20 პროცენტის მიტაცებაში, ახლა იმას აპროტესტებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პუტინის რუსეთს ცალკეული მოქალაქეების გატაცებაში „ხელს ვერ უშლის“!

ნაცსექტანტები, რომლებმაც ახალგორის რაიონი და კოდორის ხეობა ოკუპანტს უბრძოლველად შეატოვეს ხელში, ახლა იმაზე შფოთავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ზაზა გახელაძე „ცხინვალის ციხეში ჩატოვა“!

თუმცა, უტიფარი ნაცების მხრიდან მხოლოდ პოლიტიკური ქულების ჩაწერის მდაბიურ მცდელობასთან რომ გვქონდეს საქმე, კიდევ არა უშავდა! აქ მთავარი უბედურება და მავნებლობა ის არის, რომ **ნაცსექტა ცდილობს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და პატრიარქს ცხინვალის ციხიდან ზაზა გახელაძის დახსნაში ხელი შეუშალოს!**

დიახ, რომ არა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის თხოვნა, გახელაძის მამას გადაწყვეტილი ჰქონდა, პროტესტის უკიდურესი ფორმისათვის მიემართა და ე.წ. საოკუპაციო საზღვარი დემონსტრაციულად გადაეკვეთა, რის შემდეგაც მას ე.წ. მესაზღვრეები დააკავებდნენ და ცხინვალის იზოლატორში უკრავდნენ თავს.

ზაზა გახელაძე

შვილის უკანონო პატიმრობით გამწარებულმა, სასოწარკვეთილმა მშობელმა ამის გაკეთება მხოლოდ მას შემდეგ გადაიფიქრა, რაც პატრიარქისაგან პირობა მიიღო, რომ საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობიდან ზაზა გახელაძის გამოსახსნელად ყველაფერს გააკეთებს.

და მართლაც: **სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქს კირილე პირველს წერილი გაუგზავნა, რომელშიც სთხოვს, რომ უშუამდგომლოს ზაზა გახელაძეს, რათა იგი პატიმრობიდან გაათავისუფლონ.**

— თქვენო უწმინდესობავ, თქვენ ადრეც არაერთხელ დაგვეხმარეთ მსგავს სიტუაციებში, რის გამოც კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას და ვიმედოვნებთ, ამჟამადაც თქვენი შესაძლებლობისამებრ ყველაფერს გააკეთებთ! — წერია საქართველოს პატრიარქის მიერ რუსეთის პატრიარქისადმი მიწერილ წერილში, რომელიც, დიდი ალბათობით, შედეგს გამოიღებს და ზაზა გახელაძე მალე თავის ოჯახს დაუბრუნდება.

რუსეთისა და საქართველოს პატრიარქები – კირილე პირველი და ილია მეორე

ეს კი ნაცებსა და ლიბერასტებს, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და პატრიარქის წინააღმდეგ პერმანენტულ იდეოლოგიურ ომს აწარმოებენ, ხელს არ აძლევთ! **მათ არ აწყობთ, რომ ილია მეორის შუამდგომლობის საფუძველზე გახელაძის ტყვეობიდან გათავისუფლებით კიდევ ერთხელ დადასტურდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და პირადად პატრიარქის უდიდესი ავტორიტეტი; არ სურთ, კიდევ ერთხელ გამოჩნდეს, რომ საქართველოს ეკლესიას შეუძლია ის, რაც არ შეუძლია ქართულ პოლიტიკას და პატრიარქს ძალუძს იმდენის გაკეთება, რამდენსაც ვერ გააკეთებს ყველა ქართველი პოლიტიკოსი ერთად აღებული.**

ამიტომაც ახლა ნაცებისა და ლიბერასტების მთავარი მიზანია, გახელაძე საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობიდან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და პატრიარქის დამსახურებით არ გათავისუფლდეს!

ნაცებსა და ლიბერასტებს ურჩევნიათ, გახელაძე ცხინვალის ციხეში სამუდამოდ დარჩეს, ოღონდ კი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და პატრიარქის საერთაშორისო ავტორიტეტის დემონსტრირება კიდევ ერთხელ არ მოხდეს!

წარმოიდგინეთ, ილია მეორის ძალისხმევით შემდგარი უდიდესი პოლიტიკური, სამართლებრივი, მორალური და ჰუმანიტარული მნიშვნელობის აქტი — საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობიდან საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლება — რამხელა დარტყმა იქნება ლიბერასტული ძალებისათვის, რომლებიც ახლა **სახალხო დამცველად წოდებული ლომჯარიას** მეთაურობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დისკრედიტაციის მორიგ მძლავრ კამპანიას აწარმოებენ და ნინოწმინდის პანსიონის გარშემო სკანდალის ატეხით ცდილობენ, საპატრიარქო დესპოტურ დაწესებულებად წარმოაჩინონ.

23 ივნისს სოფელ ქვემო ჭალაში გახელაძის ოჯახის, ახლობლებისა და თანასოფლელების მიერ გამართულ აქციაზე ბოკერიას, ხოშტარიას, დეკანოიძისა და სხვა ნაცლიბერასტთა ჩაქანების მთავარი მიზანიც სწორედ ის იყო, რომ პატრიარქისა და ეკლესიის დამსახურებით საქართველოს მოქალაქის ტყვეობიდან დახსნას როგორმე ხელი შეუშალონ.

უკეთ რომ ვთქვათ, ნაცსექტა ცდილობს, ჩაატაროს პოლიტიკური სპეცოპერაცია კოდური სახელწოდებით **„პერევი-2“!**

დიახ, სააკაშვილის რეჟიმის ნარჩენები ახლა სწორედ ისე ირჯებიან, როგორც სააკაშვილი მოიქცა 2009 წლის დეკემბერში, როცა **საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ძალისხმევით საჩხერის რაიონის სოფელ პერევიდან გასული საოკუპაციო ჯარი გზიდან მოატრიალა.**

შეგახსენებთ, რომ მაშინ **ილია მეორე** მოსკოვში ჩავიდა და რუსეთის **პრეზიდენტ მედვედევს** პერევიდან ჯარის გაყვანა სთხოვა, რაც კრემლის ლიდერმა შეასრულა, მაგრამ სააკაშვილი მაშინვე გამოვარდა და ბაქიბუქს მოჰყვა — **პატრიარქმა მოსკოვში ჩემთან შეთანხმებული გზავნილი ჩაიტანა, რუსები პერევიდან რომ გადიან, ეს ჩვენი ხელისუფლების დამსახურებით ხდებაო!**

ამის თქმა იყო და კრემლმა საოკუპაციო ჯარი რამდენიმე საათში ისევ პერევში დააბრუნა!

სააკაშვილს ერჩივნა, პერევში რუსის ჯარი მდგარიყო, ვიდრე ქართველ ხალხს დაენახა, რომ პატრიარქმა თუნდაც ერთი ქართული სოფლის დეოკუპაცია შეძლო!

სააკაშვილი თანახმა იყო, არათუ საჩხერის ერთი სოფლის, არამედ სრულიად საქართველოს მოსახლეობასაც ოკუპაციის ქვეშ ეცხოვრა, ოღონდ კი საქართველოს ეკლესიისა და მისი საჭეთმპყრობლის დიდი ავტორიტეტის ფონზე ნაცრეჟიმი უძლურად და უმაქნისად არ გამოჩენილიყო!

ერთი სიტყვით, ეკლესიისა და პატრიარქის სიძულვილით შეპყრობილმა სააკაშვილმა სოფელ პერევის მოსახლეობა ოკუპაციისათვის გაწირა, ახალ კი ეკლესიისა და პატრიარქის სიძულვილით შეპყრობილი ნაცები ზაზა გახელაძეს საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში დასარჩენად წირავენ!

ამას გახელაძის თანასოფლელებიც მშვენივრად ხვდებიან და ამიტომაც დაუპირისპირდნენ კასპში აქციაზე ჩასულ ბოკერიასა და სხვა პოლიტიკურ ლეშიჭამიებს.

იმედია, ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრებიც აცნობიერებენ, რა მიზანი ამოძრავებს ნაცსექტას, რომელიც მუდამ მზად არის, თავის პოლიტიკურ მიზნებს არათუ ერთი ადამიანის თავისუფლება და სიცოცხლე, არამედ მთელი ქვეყანა შესწიროს.

სააკაშვილის სექტას არ უნდა მიეცეს საშუალება, პოლიტიკური სპეცოპერაცია **„პერევი-2“** წარმატებით განახორციელოს!

სააკაშვილის სექტას სპეცოპერაცია **„პერევი-2“-ის** განხორციელებაში ხელი მთელმა საქართველომ და, უპირველეს ყოვლისა, ზაზა გახელაძის ოჯახმა უნდა შეუშალოს!

ჯაბა ხუბუა

„საქართველოსა და რუსეთს შორის სამხედრო კონფლიქტი კონსტიტუციით არის გარანტირებული!“

„ამ ბინძური ადამიანების ფუნაში ხელს არ ჩავყოფ, მაგრამ ესენი გეი-პარადს ვერ ჩაატარებენ!“

ბესო მიქავა:

4 ივლისს, ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეს, ამერიკის საელჩოს წინ საქართველოს კონსტიტუცია უნდა დავწვა!

„იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის“ თავმჯდომარე, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დაცვის წევრი ბესო მიქავა საქართველოში გარყვნილთა მიერ დაგეგმილ ე.წ. გეი-პარადს აპროტესტებს და აცხადებს, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის სამხედრო კონფლიქტი მახინჯი და უკანონო კონსტიტუციით არის გარანტირებული:

— 1989 წლის 9 აპრილის ღამეს რუსთაველის პროსპექტზე ქართველი პატრიოტების წმინდა სისხლი იმიტომ არ დაღვრილა, რომ 2021 წლის 5 ივლისს იქ მამათმავლებმა და ლესბოსელებმა მარშით ჩაიარონ და პარადი ჩაატარონ! ვინც არ იცის, იმათ გასაგონად ვამბობ, რომ პარადის, როგორც საზეიმო სამხედრო მსვლელობის ტრადიცია დაამკვიდრეს ძველმა რომაელებმა, როცა იმპერიის ცენტრში გამარჯვებით დაბრუნებული სარდლები აუარება ხალხის თვალწინ თავიანთ ლეგიონერებთან ერთად ჩაივლიდნენ და თან ჩამოატარებდნენ დამარცხებული ქვეყნების სამხედრო ტყვეებს, ნაძარცვ-ნაალაფარს და ა.შ. **ლესბოსელებისა და მამათმავლების მიერ საქართველოში პარადის ჩატარების პრეცედენტი იქნება იმის უტყუარი ნიშანი, რომ გარყვნილთა სექტამ ქართველი ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობაზე გაიმარჯვა.**

გარყვნილო მამათმავლებო და ლესბოსელებო, ქართველ ხალხს თქვენი ბინძური ქცევით ნუ გააბოროტებთ, თორემ ძალიან ცუდად დამთავრდება ეს ამბავი! პარადის ჩატარება თუ გინდათ, ჩაატარეთ თქვენს აყროლებულ საწოლებში და ხალხს თავი დაანებეთ, ბავშვებს ნუ რყვნით, თქვე ურჯულოებო!

— ოდესმე წარმოიდგენდით, რომ საქმე ისე წახდებოდა, მსგავსი მიმართვის გავრცელება მოგიწევდათ?

— საქართველოში ბევრნაირი უმცირესობა არსებობდა, მაგრამ **ამ მამათმავლებისა და დედათმავლების** გარდა არავის მოსვლია თავში აზრად, ქუჩაში პარადი გაემართა! ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ საქართველოს დამაქცევრებმა — **სიგუამ, კიტოვანმა და იოსელიანმა**, რომლებმაც 1992 წლის 6 იანვარს სისხლიანი გადატრიალების შედეგად ხელისუფლება მიიტაცეს, მაშინვე გააუქმეს ზვიად გამსახურდიას მიერ მიღებული კონსტიტუცია. მთელი სამი წლის განმავლობაში, 1995 წლის 29 აგვისტომდე, ვიდრე შევარდნაძემ ძირითადი კანონი არ მიიღო, ქვეყანა კონსტიტუციის გარეშე იყო დარჩენილი. მაგრამ შევარდნაძეს, როგორც ტირანს, არ ჰქონდა იურიდიული უფლება, კონსტიტუცია მიეღო, რადგან ის და მთელი მისი ხელისუფლება უკანონო გახლდათ. ერთმა უკანონობამ შვა მეორე უკანონობა... კერძოდ, **უკანონო კონსტიტუციაში გაჩნდა ერთი უკანონო ჩანაწერი — მუხლი 48-ე, რომლის თანახმადაც, საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი!** ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის სამხედრო კონფლიქტი კონსტიტუციით არის გარანტირებული. მსგავსი რამ მსოფლიოს არცერთი ქვეყნის კონსტიტუციაში არ წერია. თურქეთი არასოდეს დემოკრატიული ქვეყანა არ ყოფილა, არც არის და არც იქნება, მაგრამ, როცა ამერიკას უნდოდა, ნატოში მიიღეს. **თურქეთს თავის კონსტიტუციაში არ ჩაუწერია, გინდათ თუ არა, ნატოში უნდა შეგვიდეთო! მაგრამ ამის მიუხედავად მიიღეს... ჩვენ კი მთელი ამ ხნის განმავლობაში აბუჩად გვიგდებენ, გვატყუებენ, გვაიმედებენ და, საბოლოო ჯამში, ნატოს კარს მაინც არ გვიღებენ, მიუხედავად იმისა, რომ, თუ ნატოელებს დავერწმუნებით, ჩვენთვის ეს კარი უკვე დიდი ხანია, ღიაა.**

ჩვენ ამ სიყალბეს ერთხელ და სამუდამოდ თავი უნდა დავაღწიოთ და კონსტიტუცია, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს ემტერება და რუსეთთან გამუდმებული სამხედრო კონფლიქტის რეჟიმში გვამყოფებს, უნდა დაიფერფლოს!

— კი მაგრამ, აკი რეფერენდუმი ჩაატარეს და ხალხმა ნატოში შესვლას დაუჭირა მხარიო!

— 2003 წელს რეფერენდუმი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად გაყალბდა, რისთვისაც ქვეყანაში „ვარდების რევოლუციად“ სახელდებული სპექტაკლი მოეწყო! მაგრამ გაყალბებული რეფერენდუმის შედეგები, პროპორციული არჩევნების შედეგებისგან განსხვავებით, არავის „გაუპროტესტებია“. მოკლედ, **ჩვენი დღევანდელი კონსტიტუცია იმდენ სიყალბესა და უკანონობას იტევს, დასაწვავია!** ამიტომაც 4 ივლისს, ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეს, ამერიკის საელჩოს წინ საქართველოს კონსტიტუცია უნდა დავწვა!

— რატომ მაინცდამაინც ამერიკის საელჩოს წინ?

— იმიტომ, რომ საბჭოთა კავშირში რუსეთის პროტექტორატის ქვეშ მყოფი საბჭოთა საქართველოს სუვერენიტეტი ბევრად უფრო მაღალი იყო, ვიდრე ამერიკის, ევროკავშირის, თურქეთისა და ირანის მიერ დამონებული ჩვენი უბედური ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხარისხი! **სწორედ ამერიკაა იმ უბედურების სათავე, რომ საქართველოს პარლამენტში ცოცხალი კაცის — შარლ მიშელის სახელობის ფრაქცია შეიქმნა!** სწორედ ამერიკული გრანტებით იკვებებიან ის გახრწნილები, რომლებსაც შუა თბილისში გეი-პარადის ჩატარება სურთ და ამერიკისა და ევროკავშირის ელჩები გვიწესებენ პირობებს, ვინ რამდენი პროცენტი უნდა მიიღოს არჩევნებზე და რომელი მოსამართლე სად და როდის დაინიშნოს! **ეს არის ყოვლად სამარცხვინო მდგომარეობა და მე, 9 აპრილის მონაწილე და პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დაცვის წევრი, ბესო მიქავა პროტესტის ნიშნად საქართველოს კონსტიტუციას ამერიკის საელჩოს წინ დავწვავ!**

კონსტიტუცია უნდა იცავდეს არსებულ ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფოს უფლებებსა და ერის უფლებებს. ზვიად გამსახურდიას ფორმულა ასეთი იყო — ჯერ დავიცვათ სახელმწიფოს უფლებები და მერე ადამიანის უფლებები! **შევარდნაძის მიერ მიღებული უკანონო და დასაწვავი კონსტიტუცია, რომელსაც აუცილებლად ცეცხლს მივცემ, იცავს მხოლოდ სექსუალურ უმცირესობათა უფლებებს. კონსტიტუციასთან ერთად აუცილებლად დასაწვავია ანტიდისკრიმინაციული კანონიც, რომელიც საქართველოს სწორედ ამერიკამ და ევროკავშირმა მოახვიეს თავს.** ეს მახინჯი კონსტიტუცია თუნდაც იმიტომ არის დასაწვავი, რომ პირველი მუხლის მეორე პუნქტში სიტყვასიტყვით ასეთი რამ წერია — *„საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორია განსაზღვრულია 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით!“* რას ნიშნავს ეს ჩანაწერი? მეორე დღეს, 22 დეკემბერს, რა მოხდა ისეთი, რომ იმის შემდეგ ქვეყანა დაინგრა და დაიშალა? მოხდა ის, რომ ქვეყანაში დაიწყო პუტჩი, რომლის ლიდერები და მონაწილენი ამისთვის არავის გაუსამართლებია! პირიქით, ქვეყანა დღემდე იმართება სწორედ პუტჩისტებისა და მათი სულიერი და პოლიტიკური შვილების მიერ.

— 5 ივლისს რა მოხდება?

— ამ ბინძური ადამიანების ფუნაში ხელს არ ჩავყოფ, მაგრამ ესენი რუსთაველზე გეი-პარადს ვერ ჩაატარებენ!

— რას იზამთ, ხელს როგორ შეუშლით?

— 5 ივლისს მე და ჩემისთანები რუსთაველზე ხატებითა და სანთლებით ხელში დავდგებით და ვილოცებთ, მაგრამ, თუ გარყვნილები ჩვენ გვერდზე გაწევას და თავიანთი ბინძური პარადის გამართვას შეეცდებიან, ჩვენ ლოცვის შეწყვეტის უფლებას არავის მივცემთ!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ანა ჯაბაური
ცოტნე გამსახურდიას მეუღლე

ექიმები ამბობენ, რომ ცოტნე თავის გარემოში, საკუთარ სახლში უნდა იყოს, რადგან გაახსენდეს, რაც უყვარს. სამწუხარო მიზეზის გამო ცოტნეს დაბრუნება კოლხურ კოშკში ვერ მოხდა. ჩემს ბინაში ვართ, მეცხრე სართულზე, სადაც პანდუსები არ არის და ვერც გაკეთდება. ჯერჯერობით ცოტნემ ლაპარაკიც შეწყვიტა. როგორც პროფესორები მპირდებიან, ყველაფერი ისევ იმ წერტილს დაუბრუნდება, რაც მარტში იყო. ახლა მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობესებულია — აქამდე ნახევრად მძინარე იყო, უკვე გონებაზეა, რეაქციები და მიმიკები აქვს. კიდურების მოძრაობა დაიწყო, თუმცა, ლაპარაკი არ დაუწყია.

„რეზონანსი“

ნაზი ჯანეზაშვილი
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი

წლები რომ გავა, „ოცნება“ ინანებს, რომ სასამართლო რეფორმები არ ჩაატარა. თავიანთი ჩადენილისთვის მათაც გაასამართლებენ ისევე, როგორც წინა ხელისუფლება გაასამართლეს. **ხელისუფლებამ მოახერხა, რომ მოსამართლის იმუნიტეტი ახლა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელშია. ადრე მოსამართლეს იმუნიტეტს პარლამენტი უხსნიდა, ახლა ჩინჩალაძემ რამე რომ ჩაიდინოს, ვერავინ ვერაფერს უზამს, რადგან სასამართლო მის ხელშია.**

„კვირის პალიტრა“

ასლან აბაშიძე
საერთაშორისო სამართლის დოქტორი, პროფესორი

მინდა, რომ საქართველო, როგორც აჭარლები ვამბობთ ხოლმე, მოეშვას **უტოპიურ ბლაყუნს** და იმ საქმის კეთებით დაკავდეს, რომელიც მას ქვეყანას გაუერთიანებს, ეკონომიკურად მოაძლიერებს, განათლების დონეს წინ წასწევს და მშიერი ქვეყნების ათეულიდან მდიდარი ქვეყნების ხუთეულში გადაანაცვლებინებს!

„ალია“

ხატია დეკანოიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

კვლევები გვაჩვენებს, რომ „ქართული ოცნება“ ვერც კი უახლოვდება 40-პროცენტიან ზღვარს — თუ ოპოზიცია მოიქცევა ჭკვიანურად, „ოცნებას“ თვითმმართველობის არჩევნებზე შანსი არ ექნება.

„ინტერპრესნიუსი“

ქორონიკონს ქრისტეს აქეთ

ყველა ქართველმა, ვისთვისაც დავით გურამიშვილის სახელი, შემოქმედება და გატანჯული ცხოვრება ძვირფასია, იცის, რომ ამ წერილის სათაური პოემა „დავითიანის“ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი და ცრემლიანი სტრიქონებიდან გახლავთ მოხმობილი. ეს ის ადგილია, სადაც დიდი პოეტი და თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ერთ-ერთი გამორჩეული ფუძემდებელი, 1721 წელს, ანუ ზუსტად სამასი წლის წინათ, საქართველოში შექმნილ უმძიმეს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ვითარებას აღწერს:

„ქორონიკონს ქრისტეს აქეთ, ათას შვიდას ოცდაერთსა...
ცოდვა მათი უმეტესად ესმა, მოეხსენა ღმერთსა;
აღმოსავლით მტერი აღძრა, მოუწოდა კვლავ სამხრეთსა,
ღმერთმან მტერსა მოუვლინოს,
რაც ქართლს უყვეს ან კახეთსა!“

ბუნებრივად დაისმის კითხვა — მაინც რა უბედურება დატრიალდა 1721 წელს, ანუ სამი საუკუნის წინათ საქართველოში ასეთი? ამ შეკითხვას დავით გურამიშვილი თავად პასუხობს:

„თურქი, სპარსი, ლეკი, ოსი,
ჩერქეზ, ღლიღვი, დიდო, ქისტი,
სრულად ქართლის მტერნი იყვნენ,
ყველამ წაკრა თვითო ქიშტი!
მერმე შინათ აიშალნენ, ძმამ მოუდვა ძმასა ყისტი;
თავის თავსა ხმალი იცეს, გულთა მოიხვედრეს ხიშტი!“

დავით გურამიშვილი

პატივცემულო მკითხველო, ვისაც დავით გურამიშვილის შესახებ არაფერი სმენია, იმას ვერაფრით დავარწმუნებთ, რომ ეს სტრიქონები ამ სამასი წლის წინათ კი არა, ახლა არ დაწერილა.

მართლაც, მთელი ამ სამი საუკუნის განმავლობაში დრო თითქოს ჩვენთვის გაიყინა და გარშემო არსებითად არაფერი შეიცვალა, რადგან „თურქი, სპარსი, ლეკი და ოსი“ დღესაც გვმტრობენ და საქართველოს ასაოხრებლად საგულდაგულოდ ემზადებიან!

1721 წელი ის დრო იყო, როცა რუსეთის დიდი იმპერატორის **პეტრე პირველის** ნახევარძმა, კახეთის **მეფე კონსტანტინე მეორე მაჰმად ყული-ხანი** ლეკებთან ერთად თურქულ იატაგანს ლესავდა, რათა 1723 წლის მაისში თბილისში შემოჭირითებულიყო, ხოლო ერთი თვის შემდეგ უკვე თურქებისთვის გაეღო თბილისის კარი და სოღანლუღში ხონთქრის სარდლისთვის ქალაქის კლიტენი ჩაებარებინა. **პეტრე დიდის** დაუდგრომელმა ხასიათმა ბოლოს **კონსტანტინე მეორე მაჰმად ყული-ხანშიც** იფეთქა, თურქებს აუჯანყდა და 1729 წელს ახალციხის ფაშას შეაკვდა კიდეც...

ვახტანგ მეექვსე ამ დროს ერთიანი და დიდი საქართველოს აღდგენაზე ოცნებობდა, **ანთიმოზ ივერიელისა** და მისი მოწაფის **მიხაი იშტვანოვიჩის** დახმარებით, თბილისში სტამბას მართავდა, სადაც სახარებას, „დავითნის“, „ვეფხისტყაოსანს“, „პარაკლიტონსა“ და „ბიბლიას“ ბეჭდავდა...

ვახტანგ მეექვსეს — დიდ მწიგნობარს, ასტროლოგს, მთარგმნელს, ქიმიკოსს, პოლიგლოტს, ისტორიკოსსა და კანონმდებელს — გულწრფელად სჯეროდა, რომ ქრისტიანული ევროპა საქართველოსთვის თავს შეიწუხებდა და სპარსეთისა და ოსმალეთის წინააღმდეგ ჯვაროსნულ ომს წამოიწყებდა. 1712 წლის ივლისში, როცა ისპაჰანში სულ სამი თვის ჩასული იყო და მაჰმადის რჯულს ცოცხალი თავით არ ღებულობდა, თავის აღმზრდელს სულხან-საბა ორბელიანს ევროპაში წასვლა დაავალა და შეევედრა — **იქნებ გადაგვარჩინონ, იქნებ ჯარი და ფული მოგვაშველონო!**

ვის არ შეხვდა ევროპაში მოხუცი საბა, კათოლიკობაც კი მიიღო, რათა რომის პაპის **კლიმენტი მეთერთმეტის** გული მოეგო, რისთვისაც სვეტიცხოვლის ეზოში წვერებითაც კი ითრიეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავისი ზრდილობით, სიტყვა-პასუხითა და განსწავლულობით საბამ საფრანგეთის დიდი ხელმწიფე **ლუდოვიკო მეთოთხმეტეც** მოხიბლა და მთელი სამეფო დასიც, მაგრამ ამაოდ... 1715 წლის სექტემბერში **ლუდოვიკო მეთოთხმეტე** გარდაიცვალა, ხოლო მანამდე სპარსეთის ელჩი მირზა ბეგი ჩავიდა საფრანგეთში და ორმა იმპერიამ ერთმანეთს მეგობრობა შეჰფიცა. პატარა საქართველო ამ კავშირისთვის სრულიად ზედმეტი იყო.

საქართველო ახლაც ზედმეტი ბარგია ამერიკა-ევროპისთვის. მათ საქართველო სჭირდებათ, როგორც გეოპარადის გასამართი არენა, ხოლო რუსეთისთვის საქართველო მაინც რჩება დიდი სტალინის სამშობლოდ, რომლის რეიტინგიც უკანასკნელი კვლევების თანახმად, 80 პროცენტზე ქვემოთ არ ჩამოდის!

ევროპიდან არავითარი იმედი აღარ ჩანდა, ხოლო ქართლი ამასობაში ოხრდებოდა. სწორედ ამის შემდეგ ვახტანგმა ფორმალურად აღიარა ისლამი იმის იმედად, რომ საქართველოში უმალ დააბრუნებდნენ, მაგრამ ვერაგი შაჰი არ ჩქარობდა და ვახტანგ მეექვსეს ისპაჰანში აყოვნებდა.

1719 წელს სამშობლოში ჩამოვიდა, მაშინვე უარყო ისლამი და ქრისტეს ჯვარს ეამბორა... პეტრესთან დიდი მიწერ-მოწერა და კავშირი გააბა, ლეკებს შეუტია და სწორედ 1721 წელს ჭარის დაკავებაც გადაწყვიტა — საიდანაც მთელი აღმოსავლეთ საქართველო ლეკთა მარბიელი და ბანდიტური რაზმების სამიზნედ იყო ქცეული. გაანადგურებდა კიდეც ჭარს, მაგრამ **შაჰ სულთან ჰუსეინს** ქართლისა და კახეთის გაერთიანებისა შეეშინდა და ვახტანგ მეექვსეს ჭარზე გალაშქრება აუკრძალა. ამის შემდეგ ვახტანგმა ხმალი იშიშვლა და სპარსეთის ელჩის წინაშე დაიფიცა, რომ ირანის შაჰის ბრძანებას არასოდეს შეასრულებდა.

1722 წლის აგვისტოს მიწურულს ქართველ-სომეხთა 40-ათასიანი ლაშქრით განჯაში დაბანაკებული ვახტანგ მეექვსე კარგა ხანს ელოდა პეტრე დიდს, მაგრამ ერეკლე პირველისა და ნატალია ნარიშკინას ფარული სიყვარულის ნაყოფი, რუსეთის ბრწყინვალე იმპერატორი არა და არ გამოჩნდა. ამას ბევრი მიზეზი ჰქონდა... პირველი, ალბათ, მაინც ის იყო, რომ პეტრეს თურქეთთან გაურთულდა ურთიერთობა და ირანისა და თურქეთის წინააღმდეგ ბრძოლის თავი არ ჰქონდა. გარდა ამისა, აგრახანის ყურეში რუსული გემები მეჩეჩებზე შეჯდნენ, გემების კორპუსები დასკდა, ტრიუმში წყალი შევიდა, ჯარისთვის საჭირო ფქვილი დასველდა და გაფუჭდა. რუსის ჯარში საშინელმა სენმაც იფეთქა...

არადა, როგორი იმედი ჰქონდა ვახტანგ მეექვსეს პეტრე დიდისა...

ვახტანგმა უეჭველად იცოდა პეტრეს ქართველობის შესახებ... წარმოუდგენელია, მას არ სცოდნოდა შვედი დიპლომატის ჰენრიკ ბრენერის თავგადასავლის შესახებ, რომელიც სახელოვანი ქართველის, რუსეთის იმპერიის პირველი გენერალ-ფელდმარშალის ალექსანდრე ბაგრატიონის მეგობარი იყო. ბრენერმა თავის წიგნში საგანგებოდ მიანიშნა, რომ რუსეთის ბრწყინვალე იმპერატორი **პეტრე დიდი** კახეთის მეფის **ერეკლე პირველის** აკრძალული სიყვარულის ნაყოფი იყო და რომ ამის შესახებ მას სპარსეთში მყოფმა ერეკლემ თავად უამბო. კერძოდ, შვედ ბრენერთან გულწრფელ მამაკაცურ საუბარში ქართველმა მეფემ თვალცრემლიანმა აღიარა, რომ მას რუსეთში დარჩა შვილი — მრუშობის ნაყოფი, რომელიც დღეს დიდი ხელმწიფე და იმპერატორია!

ამ წიგნის გამო ჰენრიკ ბრენერი პეტრე პირველმა დააპატიმრა და რომ არა **ალექსანდრე ბატონიშვილი,** ალბათ, შვედ დიპლომატს სიკვდილი არ ასცდებოდა. პეტრე პირველი ისე იყო გაცეცხლებული, ალექსანდრე ბაგრატიონის წერილს ორჯერ არ უპასუხა, მაგრამ ბრენერი ბოლოს მაინც დაინდო.

ცხადია, **პეტრე პირველმაც** იცოდა, რომ ის ქართველი მეფის შვილი იყო... ამის უცილობელი დასტურია მისი კატეგორიული უარი, როცა ბაგრატიონის ქალს ურიგებდნენ — **„მე ჩემს ნათესავზე არ დავქორწინდები!“** უფრო მეტიც, **არჩილ მეფის** შვილებს — **ალექსანდრესა და დარეჯანს** რუსეთის დიდი და ბრწყინვალე იმპერატორი „ძმას“ და „დას“ უწოდებდა, ხოლო 1709 წლის ივლისში, პოლტავასთან მოპოვებული ბრწყინვალე გამარჯვების შემდეგ, პეტრე პირველი სოფელ ვსესვიატსკოეში სწორედ თავის „დას“ — **დარეჯან ბაგრატიონს** ესტუმრა და ქართულადაც მოილხინა.

პეტრე ბაგრატიონი

შეუძლებელია, **ვახტანგ მეექვსეს** ეს არ სცოდნოდა, ამიტომაც ენდობოდა პეტრეს და იმედი ჰქონდა, რომ რუსეთის დიდი იმპერიის სათავეში მოქცეული ეთნიკური ქართველი თავის მამულეთს არ გაწირავდა... არც აქ გაუმართლა და ბოლოს ყველასაგან ნაღალატევი **1724 წლის 15 ივლისს 2 ათა-**


ვახტანგ VI

ფიქრები 300 წლის გადასახედიდან:

დღეს ვახტანგ მეექვსე ცოცხალი რომ იყოს, სულხან-საბას საქართველოს გადასარჩენად ევროპაში არ გაგზავნიდა და პირდაპირ მოსკოვში წავიდოდა!


სულხან-საბა ორბელიანი

კვირგვინოსნები

ანზორ ბიწაძე
„ერთიანი საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

მოსახლეობა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიზისებზე ისეთ პასუხისმგებლობას დააკისრებს ოპოზიციას, როგორსაც ხელისუფლებას.

„ახალი თაობა“

გუბაზ სანიკიძე
ოპოზიციონერი პარლამენტარი

ოპოზიციამ მივქარეთ და მოგებული არჩევნები წავაგეთ. ერთი დიდი სია რომ გვქონოდა, ახლა სხვა ხელისუფლება იქნებოდა. ჩემი ჩათვლით, ისეთი მანევრები ვატარეთ, რომ ბოლოში დაგვემართა ნაწლავების გადახლართვა.

„რეზონანსი“

გედევან ფოფხაძე
ყოფილი პარლამენტარი

სანამ ჯიბის მოსამართლეები იქნებიან, ვერცერთ საარჩევნო დავას ოპოზიცია ვერ მოიგებს.

„ახალი თაობა“

ბექან ნათელაშვილი
ლეიბორისტული პარტიის წევრი



უახლოეს მომავალში ან ქოცები ჩაიძირებიან, ან ჩაიძირება საქართველო.

„ახალი თაობა“

თეა წულუკიანი
კულტურის მინისტრი



როდესაც მე გახლდით პარლამენტის წევრი, მედია არ მაძლევდა მუშაობის საშუალებას და მუდმივად მქონდა განცდა, რომ ვარ არა დეპუტატი, არამედ დაკვირვების ქვეშ მყოფი ზღვის გოჭი.

„ფორმულა“

ათას შვიდას ოცდაერთსა!

სამდე მხლებლით, რაჭის გზითა და გურძიევცეკის უღელტეხილით რუსეთში გადავიდა. 1725 წლის 2 თებერვალი იყო, როცა ვახტანგი ასტრახანიდან მოსკოვისკენ დაიძრა და 84 კაცი იახლა... გამწარებულმა და დევნილმა ქართველმა მეფემ პეტრეს სიკვდილი გზაში გაიგო...

ერეკლე პირველი

ვახტანგი ვერ შეეგუა მოსკოვის საყინულესა და იმ ხაფანგებს, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ყოველ ნაბიჯზე უგებდა. ის კი არა, როცა **ეკატერინე პირველის** დავალებით სპარსეთთან დიპლომატიურ მოლაპარაკებაში ჩაერთო და ამ მოლაპარაკებების დროს საქართველოში მისი მეფედ დაბრუნების რეალური კონტურები გამოიკვეთა, გენერალმა **ვასილ ლევაშოვმა,** რომელიც ვახტანგს ეჭვის თვალით უყურებდა, 1727 წლის მარტში ირანთან მოლაპარაკებები ჯერ გააჭიანურა, ხოლო შემდეგ საერთოდ ჩაშალა.

გულგატეხილი **ვახტანგ მეექვსე** მოსკოვში აღარ დაბრუნდა და ასტრახანში აღესრულა საქართველოზე მოფიქრალი და ბედდამწვარი.

რუსეთმა ქართველების ერთგულება და თავდადება არასოდეს, არცერთ ეპოქაში არ დააფასა... **ვინ იყო რუსეთისთვის ვახტანგ მეექვსე, როცა სტალინის საფლავი, რომელმაც პეტრე დიდის მიერ შექმნილი უზარმაზარი დერჟავა უცილობელ სიკვდილს გადაარჩინა, ამოთხარეს და ნაგვით აავსეს?** არადა, რუსეთის იმპერიამ ჩვენთვის საბედისწერო ეტაპზე ნამდვილად შეასრულა დადებითი როლი და საქართველო პირისაგან მიწისა აღგვას გადაარჩინა. **სწორედ ამ გადარჩენის კოდი აიძულებს ქართველს, ისევ რუსეთისკენ შემართოს მზერა, რომელიც ვახტანგ მეექვსის, ერეკლე მეორის, პეტრე ბაგრატიონისა და სტალინის** ტრაგიკულმა ხვედრმა და დაუფასებლობამ გააორჭოფა, შეარყია და დაბინდა... მაშ, რა ვქნათ და რა გზას ვეწიოთ, ნუთუ გამოსავალი მართლაც ევროპაშია, რომელიც ებრძვის თავის წარსულსა და ფესვებს... ევროპა ჩვენთვის ფასეული იყო როგორც ქრისტიანული ცივილიზაციის ნაწილი, თორემ ფრანგ, გერმანელ და ინგლისელ უღმერთოებსა და სოდომელებზე უკეთ თურქები და სპარსელები ლეწავდნენ და შეურაცხყოფდნენ ქრისტიანულ ჯვრებსა და ხატებს! **თუ არა ქრისტიანობა და მაღალი მართლმადიდებლური მორალი, საქართველო თავისი ბედის ვარსკვლავს ევროპასა და რუსეთში კი არ დაუწყებდა ძებნას, არამედ იმ სპარსეთთან და ოსმალეთთან გამონახავდა საერთო ენას, სადაც მამათმავლობა ცხოვრების წესი იყო.** დღეს დასავლური ცივილიზაცია სწორედ ამას გვაძალებს და ამ სოდომ-გომორისკენ მიგვერეკება, რასაც საქართველო არ დაუშვებს!

პეტრე პირველი

დღეს ვახტანგ მეექვსე რომ ცოცხალი იყოს, სულხან-საბას საქართველოს გადასარჩენად ევროპაში არ გაგზავნიდა და პირდაპირ რუსეთში, „მოსკოს ქალაქს“ წავიდოდა, სადაც ბედის ირონიით ქართველები ამაოდ „ელოდნენ მზეს“!

დატყვევებულ დავით გურამიშვილს შეეძლო, გერმანიაში, მაგდებურგში, დარჩენილიყო, მაგრამ იგი რუსეთის იმპერიაში დაბრუნდა და მირგოროდში პოვა სამუდამო სამარე...

1787 წელს 82 წლის დავით გურამიშვილი ერეკლე მეორეს ვაჟს **მირიან ბატონიშვილს** ესტუმრა, რომელიც პოტიომკინთან მსახურობდა და თავისი ხელით გადაწერილი „დავითიანი“ მიართვა. ბატონიშვილ მირიანს კინაღამ წყალში გადაუვარდა დიდი პოეტის შემოქმედების, კაცობისა და მამულიშვილობის უკვდავი კონსტიტუცია. ასე იყო თუ ისე, „დავითიანმა“ საქართველომდე მაინც უვნებლად ჩამოაღწია...

1721 წელს დავით გურამიშვილი 16 წლის ბიჭი იყო...

საინტერესოა, დღეს, სამასი წლის შემდეგ, რას ფიქრობენ 16 წლის ქართველი ბიჭები ქართლის ჭირზე, რომლის „წყალობითაც“ დავითისა და თამარის ბრწყინვალე იმპერიისგან მხოლოდ ქუთაისი-თბილისის ტრასაღა შემოგვრჩა?

დიტო ჩუბინიძე

ლიბერალური ტერორი

ესენი გვასწავლიან ჭკუას?

მას შემდეგ, რაც ამერიკის მოქმედ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს სოცქსელები დაუბლოკეს, არჩევნები გაუყალბეს და ლამის ნიკანორ მელიასავით სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისათვის დააპატიმრეს, „დემოკრატიის მამამთავრებისაგან“ უკვე აღარაფერია გასაკვირი, მაგრამ...

ამერიკაში პოლიტიკური დევნა პიკს აღწევს – დონალდ ტრამპის ადვოკატს რუდი ჯულიანის ადვოკატის ლიცენზია შეუჩერეს!

გასულ კვირას ტრამპის პირად ადვოკატს, ნიუ-იორკის ლეგენდარულ 107-ე მერს **რუდი ჯულიანის** ადვოკატობა აუკრძალეს!

რაც არ უნდა სასაცილოდ ჟღერდეს, ნიუ-იორკის სააპელაციო სასამართლომ მას ადვოკატად მუშაობის უფლება 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გამოთქმული **„ცრუ და საზოგადოების შეცდომაში შემყვანი“** კომენტარების გამო შეუჩერა! **რუდი ჯულიანიმ** სასამართლოს გადაწყვეტილებას ცალმხრივი და ორმაგ სტანდარტებზე დაფუძნებული უწოდა. **„ვინმემ უნდა გამოასწოროს ეს ორმაგ სტანდარტებზე დაფუძნებული სასამართლო სისტემა, რომელიც ამერიკული აღარ არის“,** — განაცხადა მან.

როგორც ცნობილია, 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ **ჯულიანი** ამტკიცებდა, რომ დონალდ ტრამპის დამარცხების მიზეზი საარჩევნო პროცესის გაყალბება იყო, რადგან თუნდაც პენსილვანიის შტატის ორ უდიდეს ქალაქში 650 ათასი ბიულეტენი არაკანონიერად იყო მიწერილი.

ახლა, წარმოიდგინეთ, რამდენი ადვოკატისათვის უნდა გაეუქმებინათ საქართველოში ლიცენზია, მთელი ექვსი თვის განმავლობაში რომ გაჰკიოდნენ, 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები „ქართულმა ოცნებამ“ დაუნანებლად გააყალბა და ნაცოპოზიციას წაართვა გამარჯვებაო!

არადა, ბედის ირონიაა, რომ ასეთი განცხადებების ავტორი ნაცოპოზიცია, ამერიკის ელჩის დიდი ძალისხმევით, ძლივს შერეკეს „გაყალბებულ პარლამენტში“, ხოლო **ანალოგიური ბრალდებებისათვის** რუდი ჯულიანის იმავე ამერიკაში ადვოკატობა აუკრძალეს!

ჩვენში უკვე ათწლეულებია, ლაპარაკობენ გლობალისტ მასონებზე, მსოფლიოს ფარულ მთავრობაზე, 300-თა კომიტეტზე... თუმცა, ლიბერასტების მტკიცებით, ეს მხოლოდ „კონსპიროლოგია“ და „შეთქმულების თეორიებია“! **თუმცა, რასაც „ასავალ-დასავალი“ ათწლეულებია, წერს, იმას აგერ უკვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც კი ღიად აცხადებდა, თანაც ამერიკის საერთო-ფედერალური ტელეარხის პირდაპირ ეთერებში!**

სწორედ შარშან იყო, როდესაც 24 მაისს ტელეკომპანია „ეი-ბი-სი“-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯერ კიდევ პრეზიდენტმა **დონალდ ტრამპმა** ღიად განაცხადა: **„მე ვებრძვი ამ ქვეყნის ჩრდილოვან მმართველებს! მე ვებრძვი ჭაობს! მე გამოვააშკარავებ ამ ჭაობს... თუ ყველაფერი ისე წავა, როგორც მიდის. მე მაქვს შანსი, გავტეხო „ჩრდილოვანი მმართველები“!**

ეს მანკიერი ხალხის ჯგუფია, ეს ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის! მათ არ ეგონათ, რომ მე საპრეზიდენტო არჩევნებში გავიმარჯვებდი, მაგრამ მე მოვიგე არჩევნები. შემდეგ კი მათ სცადეს ჩემი თავიდან მოშორება!“

დიახ, ტრამპი ლაპარაკობდა სოროსზე და ლგბტ-სოროსულ-გლობალისტურ მაფიაზე, რომლებიც ასევე ღიად ებრძოდნენ ამერიკის მოქმედ პრეზიდენტს და ამ ხროვას დღემდე ვერ მოუნელებია, როგორ დაამარცხა ტრამპმა ჰილარი კლინტონი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რაოდენ დაუნდობლად და უცერემონიოდ ებრძოდნენ ლიბერასტები ტრამპს, მისი ამ განცხადებიდან ორიოდე დღეში გამოჩნდა, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტის მიერ სოციალურ ქსელ „ტვიტერში“ გამოქვეყნებულ პოსტებს **„ტვიტერის“ ადმინისტრაციამ,** არც მეტი, არც ნაკლები, დამღა — ნიშანი დაადო, **ტექსტი არასწორ ინფორმაციას შეიცავსო!** ანუ „ტვიტერმა“ მასონი და გლობალისტი ჩრდილოვანი მმართველების ნიღბის ჩამომხდელი პრეზიდენტი ტრამპი საჯაროდ სიცრუის გავრცელებაში დაადანაშაულა და ამასთან შედარებით რუდი ჯულიანისთვის გაუქმებული საადვოკატო ლიცენზია რაღა გასაკვირია?!

ერთი ძველი ანეკდოტი გამახსენდა: ბავშვი შემთხვევით რომ შეესწრება მშობელთა მგზნებარე ალერსს და გულნატკენი ჩაილაპარაკებს — და ესენი მე ცხვირში თითის შეყოფისათვის კუთხეში მაყენებენო! **და დამპალი სისტემის მამხილებელი რუდი ჯულიანისთვის ადვოკატობის ჩამომრთმევი ეს ამერიკელები ჩვენ ჭკუას გვასწავლიან!**

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

თემურ ცაგურია
მომღერალი

მეგობრებო, ოპოზიციონერებო! დაუფიქრდით, საით მიდიხართ — სიძულვილისა და შურის გზა დამღუპველია თქვენთვის... მე კი, როგორც მიყვარდა საქართველო კომუნისტების, „მხედრიონის“, ზვიადისა და მიშას დროს, ისევე მიყვარს, მომწონს და ვეფერები.

თუ თქვენ, ახლანდელი ოპოზიციონერები, მომავალში მოხვალთ მთავრობაში, საქართველოზე მაშინაც ვიმღერებ. **რა, ამიკრძალავთ? პოზიციაში იყოო, მეტყვით?**

„ახალი თაობა“

ჯანო იზორია
სოხუმისა და ფოთის თეატრის მსახიობი

ჩემი ნატვრაა, ამ ციცქნა ქვეყანაში ერთმანეთის ჭამა, დაცინვა და მტრობა აღარ იყოს. **მჯერა, რომ სოხუმში ვიცხოვრებ და იქაურ თეატრში როლებსაც შევასრულებ.**

„კვირის პალიტრა“

ზაზა კევლიშვილი
მუსიკოსი

კაროჩე, რაც სუნთქავდა და მოძრაობდა, ყველას და ყველაფერს ულებდნენ, უსმენდნენ და აშანტაჟებდნენ და მანდაა საიდუმლოს პასუხი, თუ რატომ ჰყავს ამ სექტას ამდენი მიმდევარი.

ქვეყანაში ყველა მეორე ადამიანზე კომპრომატები აქვთ, ყველას საძინებელში აფათურეს კამერები და როცა შენი ინტიმური ცხოვრების კადრებს დაგიდებენ, ნუ იქნები, აბა, მათი „მომხრე“.

„ალია“

ზაზა ხატიაშვილი
ადვოკატთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარე

თბილისში იმდენი დაბოლილი ახალგაზრდა დადის, გული გაგისკდება. ეს ხდება ხელისუფლების დანაშაულებრივი უყურადღებობის, დაუდევრობისა და სიბინძურის გამო.

„ალია“

დავით ქართველიშვილი
ექსპერტი

კიდევ ერთი-ორი გადაცემა ხელისუფლებასთან და **გიორგი გაბუნია** „ოცნების“ პიარში იქნება დასასაქმებელი.

„GTMEDIA“

ვახტანგ მაისაია: საბჭოთა შეიარაღებას, რომელსაც ჩვენ „რუსულს“ ვუწოდებთ, არამარტო საქართველო, არამედ ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკებიც ფლობენ!

26 მაისს თბილისის ცაზე რუსეთის დროშა გამოისახა!

2021 წლის 26 მაისს, აღლუმის დასრულების შემდეგ, თბილისის თავზე თვითმფრინავებმა რომ გადაიშხუილეს და ლურჯ ცაზე თეთრი და წითელი ზოლები დატოვეს, მეგობარს ვკითხე — ეს ამერიკული ბომბდამშენები საქართველოში საიდან გაჩნდნენ-მეთქი? მეგობარმა ჩაიქირქილა და მითხრა — ამერიკული კი არა, თბილისის საავიაციო ქარხანაში მოდერნიზებული რუსული „СУ-25“-ებია, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის თავზე სწორედ რუსული დროშის ფერები გამოსახეს!

გავხედე თბილისის ზეცას და მაღლიდან მართლაც დამცქეროდა პეტრე პირველის მიერ 1720 წელს დამტკიცებული დროშის ფერები — ***თეთრი, ლურჯი და წითელი...***

მეგობრის ნათქვამმა ის ავადსახსენებელი დროც გამახსენა, როცა ***რუსული იარაღით შეიარაღებული და ამერიკელების მიერ შეგულიანებული სააკაშვილი*** *ცხინვალის ომის წინ გულზე ხელებს იბრაგუნებდა და რუსეთს ზუსტად ამ სიტყვებით იწვევდა —* ***რამე არ გაბედოთ, თორემ დინგში მოგხვდებათო!*** *აღარაფერს ვამბობთ აფხაზეთის ომზე, სადაც ახალციხის დივიზიის კუთვნილი* ***რუსული სამხედრო ტექნიკით შეიარაღებული კიტოვანი*** *შევარდნაძის მითითებითა და წაქეზებით ენგურსგაღმა საქართველოში სწორედ* ***რუსეთის „დასამარცხებლად“*** *შეიჭრა. ბუნებრივად დაისმის კითხვა —* ***რა რუსული იარაღი აქვს დღესდღეობით ქართულ ჯარს და რატომ ეჭიმებოდა რუსული იარაღით შეიარაღებული სააკაშვილი რუსეთს?***

ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად პოლიტიკის სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორს ვახტანგ მაისაიას გავესაუბრეთ, რომელიც აცხადებს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გორში წაკუზულმა და მიწაზე ნაფორთხიალებმა სააკაშვილმა ქვეყნის სამხედრო-საჰაერო, სამხედრო-საზღვაო და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალები გააუქმა:

— შესაძლოა, პარადოქსულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ საბჭოთა შეიარაღებას, რომელსაც ჩვენ „რუსულს“ ვუწოდებთ, არამარტო საქართველო, არამედ ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკები და, მათ შორის, ნატოს წევრი ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთიც ფლობენ! ნატოს აქვს თავისი სტანდარტი... ერთ-ერთი გახლავთ სამხედრო-ტექნიკური თავსებადობა. ამ სტანდარტის თანახმად, რაღაც პროცენტით ნატოს წევრი ქვეყნის შეიარაღება უნდა პასუხობდეს და შეესაბამებოდეს ნატოს მოთხოვნებს, თორემ იმას იქით შეიარაღებაში რუსული ტექნიკის არსებობაც დაშვებულია.

— ბატონო ვახტანგ, მაინც რა რუსულ შეიარაღებას ფლობს დღეს ქართული ჯარი?

— მძიმე ტექნიკის, ანუ „T-72“ ტანკებისა და „ბეტეერების“ უმრავლესობა რუსული ან უკრაინულია, რომელთა მოდერნიზაცია და გარემონტება ისრაელის კომპანია „ებიტმა“ მოახდინა. ასევე ძირითადად რუსულია დამრტყმელი ვერტმფრენების ბაზაც — „МИ-24“-ები. თუმცა, გვყავს ამერიკული „იროკეზებიც“, რომლებიც მოძველებულია, მაგრამ სამაშველო ოპერაციებისათვის გამოდგება. რუსულია „СУ-25“-ებიც, რომლებსაც საბჭოთა კავშირის დროს თბილისის საავიაციო ქარხანა უშვებდა. ირაკლი ღარიბაშვილის თავდაცვის მინისტრობის დროს თავიდან ბოლომდე მოხდა „СУ-25“-ებისა და „მი-24“-ების პარკის მოდერნიზაცია და აღდგენა... სხვათაშორის, უკრაინა აპირებს, შეიძინოს ავიაგამანადგურებელი „F-16“, ხოლო თურქეთი, რომელიც ამერიკელებთან ერთად ჩართული იყო სტრატეგიული ბომბდამშენის „F-35“-ის შექმნაში, ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტიდან გამოაძევს, რადგან ერდოღანმა ნატოს ხელმძღვანელობის გაფრთხილების მიუხედავად, რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა „C-400“ რუსეთისგან მაინც შეიძინა.

— ჩვენ რატომ არ გვაძლევენ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებს?

— ირაკლი ღარიბაშვილის თავდაცვის მინისტრობის დროს საქართველომ საფრანგეთისგან ასეთი სისტემა შეიძინა, მაგრამ ქვეყნის საჰაერო თავდაცვა რთული ასაწყობია და ყველაფერს დრო სჭირდება. ფაქტია, რომ სააკაშვილის დროს ქართულ ჯარში ბევრად მეტი რუსული იარაღი იყო, ვიდრე დღეს არის. მეტსაც გეტყვით — **აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილმა გააუქმა ქვეყნის სამხედრო-საჰაერო, სამხედრო-საზღვაო და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალები და დატოვა მხოლოდ სახმელეთო!** საქართველომ უცხოეთიდან შემოიტანა ამერიკული წარმოების „M-4“ და „M-16“ ტიპის ავტომატები და შაშხანები. სხვათაშორის, ამ იარაღების წარმოების ლიცენზია ჩვენ უკვე მივიღეთ და, როგორც ჩემთვის ცნობილია, „M-4“-ები და „M-16“-ები თავის ტყვია-წამალთან ერთად საქართველოში, კერძოდ, „დელტაში“ დამზადდება. ჩვენ ასევე შევიძინეთ ამერიკული „ჯაველინები“ და „სტინგერები“... საქართველოში მზადდება ჯავშანმანქანა „დიდგორი“, გვაქვს თურქული „კობრაც“, რომელიც ასევე ძალიან კარგი მანქანაა. მოკლედ, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს შეიარაღებული პარკი გააჩნია!

— ამერიკული ავტომატი „M-4“ რუსულ „კალაშნიკოვს“ სჯობს? იგივე „ჯაველინები“, „სტინგერები“ და ფრანგული, ებრაული და ამერიკული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები შესაბამის რუსულ ანალოგებზე უკეთესია?

— ერთმნიშვნელოვნად ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეუძლებელია... არის მიმართულებები, სადაც რუსული იარაღია მაგარი, მაგრამ ძალიან ბევრ ასპექტში ამერიკულ და ებრაულ იარაღს ვერაფერი შეედრება. ერთი კი ფაქტია — თავის ამერიკულ ანალოგებთან შედარებით, რუსული იარაღი იაფია!

— რატომ არის ქართული ჯარი სომხეთისა და აზერბაიჯანის ჯარზე მცირერიცხოვანი?

— ეს არის შეკითხვა, რომელსაც არცერთი ქართველი ჟურნალისტი არ სვამს... დღესდღეობით ქართული ჯარი ითვლის დაახლოებით 28 ათას კაცს, სომხეთის არმია — 80 ათასს, ხოლო აზერბაიჯანის — 130 ათასს! გარდა ამისა, სომხეთსა და აზერბაიჯანში მოქმედებს რეზერვის ძალიან კარგად აწყობილი სისტემა, რაც ჩვენში არ არსებობდა. სააკაშვილის მიერ შემუშავებული რეზერვის სისტემა აგვისტოს ომში ჩამოიშალა, რადგან იყო საბჭოური და მხოლოდ ახლა ინერგება ირაკლი ღარიბაშვილის თავდაცვის მინისტრობის კვალდაკვალ. მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილმა ჩეხური წარმოების „დანები“ და ისრაელის დამრტყმელი სისტემები შეიძინა, მის დროს რუსული შეიარაღების ხვედრითი წილი ქართულ ჯარში დიდი იყო. ეს კი სააკაშვილსა და მის ბიძას თემურ ალასანიას იდეალურ გარემოს უქმნიდა იმისათვის, რომ **იარაღის უკანონო ტრანზიტი** განეხორციელებინათ!

— შეგიძლიათ, რომელიმე კონკრეტული ფაქტი დაასახელოთ?

— 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველომ იორდანიისგან შეიძინა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკიდან გატანილი დიდძალი რუსული წარმოების ტყვია-წამლის ნაწილი, რომელიც შემდეგ გავიდა მესამე ქვეყანაში, ანუ მოხდა იარაღის „შავი“ ტრანზიტი. ეს ფაქტი გაეროს **ლიბერიის უკანონო შეიარაღების დოსიეში** დევს. ამ საქმეში ფიგურირებს რუსი იარაღით მოვაჭრის **ვიქტორ ბუტის** თანამეინახე სერბი **ტადიჩი...**

— თემურ ალასანია და ვიქტორ ბუტი ახლობლები არიან?

— წესით, ახლობლები უნდა იყვნენ, რადგან ბუტის კომპანიამ იორდანიიდან წამოღებული „კალაშნიკოვები“ პერუს მთავრობას მიჰყიდა. ალასანიას კვალი სწორედ ამ იარაღის გარშემო იკვეთება...

— 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როცა სააკაშვილმა ქვეყნის სამხედრო-საჰაერო, სამხედრო-საზღვაო და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალები გააუქმა და მხოლოდ სახმელეთო დატოვა, ეს რუსეთის შეკვეთა ხომ არ იყო?

— სააკაშვილმა პუტინს ყველაფერი ხონჩით მიართვა და გამორიცხული არაფერია! უფრო მეტსაც გეტყვით — **2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილმა რუსეთს ნება დართო, საქართველოს გავლით სომხეთში იარაღის ტრანზიტი განეხორციელებინა.** ჩვენს პოლიციას უფლება არ ჰქონდა, რუსები გაეჩერებინა და მათი სატვირთო მანქანები შეემოწმებინა. რუსებთან ერთად იარაღის გარდა კიდევ რა შეჰქონდათ სომხეთში სააკაშვილსა და თემურ ალასანიას, ღმერთმა უწყის!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„არის მიმართულებები, სადაც რუსული იარაღია მაგარი, მაგრამ ძალიან ბევრ ასპექტში ამერიკულ და ებრაულ იარაღს ვერაფერი შეედრება!“

კვირგვინოსნები

სოსო შატბერაშვილი
„მემარცხენე ალიანსის“ თავმჯდომარე



უნდა გავიხსენო ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები მომავალში ახალი ჯანსაღი ძალის გამოჩენის შესახებ. **ამით მან, ფაქტობრივად, აღიარა, რომ „ქართული ოცნება“ ჯანსაღი ძალა არ არის.** ჩემი აზრით, მმართველ პარტიას ჰყავს რეიტინგული ფიგურები — **კალაძე, ღარიბაშვილი.** ამასთან, ჰყავს ისეთი პოლიტიკოსებიც, რომლებიც ხალხს პარტიის წინააღმდეგ განაწყობენ. **ჩემი ვარაუდით, ივანიშვილის მიერ ნახსენები ჯანსაღი ძალა 2024 წლის პარლამენტის არჩევნების წინ გამოჩნდება.**

„ახალი თაობა“

იმედა კახიანი
მსახიობი

დღეს რა საშუალება გვაქვს მსახიობებს, რომ ჩვენი ქვეყანა დავიცვათ და თუნდაც, რუსეთს ვებრძოლოთ? მხოლოდ ის, რომ ჩავიდეთ იქ და ვაჩვენოთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ არავის დასაჩაგრი და არავისზე ნაკლები არ ვართ! **რომ მომცენ დღეს უფლება, სიამოვნებით წავალ მოსკოვში და 5 კაციც რომ მოვიდეს და ტაში დამიკრას, მეტი არ მინდა — ის 5 კაციც ხომ ჩემი გახდა?!** ჩემი იარაღი ეს არის, სხვა იარაღი მსახიობს არა აქვს!

„რუსთავი-2“

გოგა ბარბაქაძე
მსახიობი

რუსეთი რომ ოკუპანტია, რობიკო მაგას მთელი თავისი ცხოვრება იძახის და იმას რატომ არ აქვეყნებთ?! **რობიკო რუსეთში ისეთ ხალხთან ჩადის, ვინც მოაწერა ხელი, რომ რუსეთის ჯარი გასულიყო საქართველოდან.**

„სარკე“

ვლადიმერ ხომერიკი:

მოსკოვი ქართველების გონს მოსვლას ელოდება!

სააკაშვილის მიერ პროვოკაციულად გაჩაღებული 2008 წლის ომის შემდეგ, რომელმაც ძირძველი ქართული მიწები დაგვაკარგვინა, რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები დღემდე უკიდურესად დაძაბულია. 9 წლის განმავლობაში ვითარების განმუხტვას ნაცების რეჟიმის შემდეგ მოსულმა ახალმა ხელისუფლებამაც ვერ მიაღწია. რას ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსკოვში? *— მრავალი გარემოება მოწმობს, რომ კრემლი ქართველი ხალხის გონს მოსვლას და შემხვედრ ნაბიჯებს ელოდება, რათა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინოს!“—* ***ამ სკანდალური სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი მოსკოვში მცხოვრებმა ქართველმა პროფესორმა, რუს და ქართველ ხალხთა ერთობის ფონდის პრეზიდენტმა, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, ნაცების მიერ „კრემლის ემისრად“ მონათლულმა, საქართველოს ღირსების ორდენის კავალერმა ვლადიმერ ხომერიკმა:***

— „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლის პირველ ეტაპზე მართლაც გამოიკვეთა რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობის განმუხტვის კონტურები. განახლდა ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა, გამოცოცხლდა ტურისტული მიმოსვლა. რუსეთში გაჩნდა იმედი, რომ საქართველოს ხელისუფლება სხვა გონივრულ ნაბიჯებსაც მოაყოლებდა, მაგრამ, როგორც ჩანს, დასავლეთის ანტირუსულ გავლენებს ვერ დაუძვრა. ამას დაემატა კოჰაბიტაცია, რის შედეგადაც, განსასჯელის სკამზე დასმის ნაცვლად, ნაცები მთავარ ოპოზიციურ ძალად აღიარეს. **ბუნებრივია, ნაცები ომის გაჩაღებაში და ტერიტორიების დაკარგვაში საკუთარი დანაშაულის მიჩქმალვის მიზნით ანტირუსულ რიტორიკას აგრძელებენ. მათ მხარს უმაგრებენ ლიბერასტული არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეს ძალა დღემდე ყველაფერს აკეთებს, რათა რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები არ აღდგეს.** მიდიან უკიდურეს გამწვავებაზეც — უწმაწურად აგინებენ ყოველივე რუსულს, რუსეთის ხელისუფლებას, პირადად პრეზიდენტ პუტინს, ხოლო საქართველოს ხელისუფლება ამის ასალაგმავად ვერაფერს აკეთებს. მართლაც დიდება რუსეთის მოთმინებას, რომელიც ამ გამოხდომებს აიგნორებს, თორემ ენით აუწერელი უბედურება დატრიალდებოდა. არადა, კრემლი რახანია, სხვადასხვა ფორმით სთავაზობს ქართველებს დიალოგს!

— რა შეიძლება მოგვცეს დიალოგმა?

– რუსეთთან დიალოგი თუნდაც მარტო იმისთვის არის აუცილებელი, რომ განისაზღვროს, სად გადის „წითელი ხაზები“ ცალკე რუსეთისთვის და ცალკე საქართველოსთვის.

ამ ხაზებს მიღმა არსებული საკითხების მოგვარება კი განმუხტავს ქვეყნებს შორის დაძაბულობას. სწორედ ეს არ აწყობთ ნაცებსა და ლიბერასტულ არასამთავრობოებს, რაც შეეხება საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, მართალია, თავად არ მიმართავს რუსეთის წინააღმდეგ აგრესიულ რიტორიკას, მაგრამ ნაბიჯსაც არ დგამს რუსეთთან ურთიერთობების მოსაგვარებლად. **ამიტომ ეს ხელისუფლებაც, მსგავსად სააკაშვილის რეჟიმისა, რუსეთში დასავლეთის მარიონეტად მიიჩნევა, საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს პოზიციებს არავინ ითვალისწინებს, ხოლო ყველა მეზობელი ქვეყანა ჩვენი უსუსურობით სარგებლობს.**

— ხელისუფლება რუსეთთან დიალოგზე არ მიდის, მაგრამ განაგრძობს ნატოს კარზე მოთმინებით კაკუნს...

— ნატოსა და ევროკავშირის კარები საქართველოსთვის დახშულია! ეს, ბოლოს და ბოლოს, უნდა გააცნობიერონ ქართველებმა. ეს ალიანსები თავის რიგებში არ ღებულობენ ქვეყნებს, რომელსაც ტერიტორიული დავა აქვთ, მითუფრო, ისეთ სუპერ-სახელმწიფოსთან, როგორიც რუსეთია. საქართველომ საკუთარი ნებით უარიც რომ თქვას აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე, დასავლეთი მაინც არ დათანხმდება თავის ოჯახში მის მიღებას — გარემოებები აიძულებს, რუსეთს გაუწიონ ანგარიში! **თეორიულად რომ დავუშვათ და საქართველო ნატოში გაწევრიანდეს, მიამიტი ადამიანების ოვაციების ფონზე აქ ამერიკელი ჯარისკაცები კი არა, თურქი ასკერები შემოვლენ!** ხოლო თურქეთს თავისი მიზნები აქვს. თურქეთი ხომ ამის გარეშეც შემოსულია საქართველოში, ეკონომიკური და დემოგრაფიული თვალსაზრისით იმონებს ჩვენს ქვეყანას.

რუსეთს, მას მერე, რაც დასავლური აგრესიისგან თავდასაცავად აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში სამხედრო ბაზები შექმნა, საქართველო საერთოდ აღარ აინტერესებს. იცის, რომ დასავლეთში საქართველოს ინტეგრაცია შეუძლებელია და მშვიდად არის. ერთია მხოლოდ — დროგამოშვებით დასავლეთის მიერ წაქეზებული აგენტების — სააკაშვილისა და მისი მსგავსი კომიკური ფიგურების პროვოკაციების მოგერიება უწევს. ამ დროს კი აზერბაიჯანელები და თურქები რახანია, აცხადებენ, რომ არიან ერთი ერის წარმომადგენელი 2 სახელმწიფო. მათ გაერთიანებას არა საქართველო და სომხეთი, არამედ, მხოლოდ რუსეთის ინტერესები ეღობება. ღმერთმა ნუ ქნას და თურქეთმა სამხედრო ინტერვენცია რომ განახორციელოს, ქართველ ხალხს პერსპექტივაში რუსეთის გარდა არავინ ეყოლება ქომაგი. წინ სომხეთის მაგალითი გვაქვს, რომელიც სრული ოკუპაციისგან რუსეთის ჩარევამ იხსნა. არადა, **სომხეთი არ დაკარგავდა ტერიტორიებს, ლიბერასტულ ძალებს რომ არ აჰყოლოდა, რუსეთისთვის ზურგი არ შეექცია და დასავლეთთან ორმაგი თამაში არ დაეწყო!**

— აფხაზეთის კურორტები ეკალ-ბარდებს მიაქვს. რატომ არ ცდილობს მოსკოვი ინვესტორების მოზიდვას? უმოკლეს ხანში იქ ხომ ნამდვილი წალკოტი აშენდებოდა და რუსებს ტურისტების სხვაგან გაგზავნა აღარ მოუწევდათ...

— მოსკოვს, ფაქტობრივად, დაკონსერვებული აქვს აფხაზეთი, არ ქმნის ინფრასტრუქტურას, რადგან თავისად არ მიაჩნია! დიახ, **მოსკოვი ქართველების გონს მოსვლას ელოდება! ელოდება მომენტს, როდესაც ქართველი, ბოლოს და ბოლოს, მიხვდება, ვინ არის მისი მტერი და ვინ — მოყვარე, რომ ქართველებთან მოხდება მოლაპარაკება და საქართველო ამ მოლაპარაკების საფუძველზე გაერთიანდება!**

ყველაფრის მიუხედავად, მოსკოვი საქართველოს უნახავს აფხაზეთს, რათა დაუბრუნოს, როგორც კი დასავლეთის ჩარევის გარეშე ქართველები რუსებს დაელაპარაკებიან და დასავლეთის წაქეზებით რუსეთისთვის ზურგში ხანჯლის ჩაცემაზე უარს იტყვიან! სხვა გზა საქართველოს გაერთიანებისა ბუნებაში არ არსებობს.

წამმზომი ჩართულია. ქართველი ერი ან დროულად მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას, ანდა უძველეს ქართულ ცივილიზაციასა და სახელმწიფოებრიობას დასავლეთიდან მოვარდნილი უზნეობის ღვარცოფი წალეკავს!

— 5 ივლისს გეი-პრაიდი თბილისში აღლუმის გამართვას აპირებს. რუსეთშიც არ ისვენებენ სექსუალური უმცირესობები. ამ ჭირს როგორ უნდა გადავურჩეთ?

— რუსეთს ეს საფრთხე ნაკლებად ემუქრება. პუტინმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ სექსუალურ უმცირესობებს არ დევნის, მაგრამ მსგავს აღლუმებს და უზნეობის პროპაგანდა-დემონსტრაციებს რუსეთის ქალაქებში არ დაუშვებს! იმედი მაქვს, არც საქართველოს ხელისუფლება მისცემს ნებას. ინტერნეტში წავიკითხე გაზეთ „ასავალ-დასავალის“ რედაქტორის, ბრწყინვალე პოეტის ლაშა ნადარეიშვილის საოცარი ლექსი **„შენ გეძახის ივერია“**, რომელიც უზუსტესად ასახავს საქართველოში შექმნილ მდგომარეობას: **„მტერი თბილისს მოსდგომია, გულში სევდის გოდორია... ამას იქით სოდომია! ამას იქით გომორია!“** საქართველომ ხომ აქამდე მხოლოდ სარწმუნოებითა და ქრისტიანული ზნეობით მოაღწია... ჩვენ თუ მტერს დავუთმობთ და სულიერი ოკუპაციის საშუალებას მივცემთ, ამ მადლიანი და დალოცვილი მიწიდან უმალ გადავშენდებით. ეს არ უნდა დავუშვათ! ჭეშმარიტად თქმულა: **„ამას იქით სოდომია! ამას იქით გომორია!“**

ესაუბრა

ზაზა დავითაია

„წამმზომი ჩართულია. ქართველი ერი ან დროულად მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას, ანდა უძველეს ქართულ ცივილიზაციასა და სახელმწიფოებრიობას დასავლეთიდან მოვარდნილი უზნეობის ღვარცოფი წალეკავს!“

კვირგვინოსნები

რობერტ სტურუა
შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრის ხელმძღვანელი



საქართველო გაყიდეთ! დავითგარეჯი, აფხაზეთი, გალი, სამაჩაბლო — და ახლა რუსთაველის თეატრს უჩმახებთ, რატომ გპატიჟებენ რუსეთში ჩეხოვის ფესტივალზეო?

„ფეისბუქი“

ქეთი დოლიძე
რეჟისორი

რობიკო სტურუა ერის ღირსებაა! მტრის შუაგულში უნდა დაანახო, რომ, რაც უნიათო პოლიტიკოსებს არ შეუძლიათ, ხელოვნებას შეუძლია!

„აიპრესი“

მაია ნიკოლეიშვილი
დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტი

რატომ არ შეიძლება, რომ „სპუტნიკით“ ავიცრა?! მე ვერ ვაკავშირებ ვაქცინას პოლიტიკასთან! ვერც მედიცინას ვაკავშირებ პოლიტიკასთან ისევე, როგორც ხელოვნებას! გამაგებინეთ, რატომ მართმევთ ვაქცინის არჩევის უფლებას?!

„მარშალპრესი“

ნატო ლუმბაძე
პროდიუსერი

მაშინ რუსებს საზღვარზეც ნუ შემოუშვებენ! ოკუპანტის ფული კარგია და სპექტაკლით ჩასვლა მოღალატეობა?

„DAIJEST.PIA.GE“

ვახტანგ შაქარიშვილი
თბილისის საკრებულოს წევრი

ვინც რუსთაველის ეროვნულ თეატრს და რობერტ სტურუას ლანძღავთ, ვის რა გაგიკეთებიათ ქვეყნისთვის?! **ყველა ბრძოლიდან გაქცეულები და სოროში შემძვრალები ხართ!**

„ინტერპრესნიუსი“

გია ბუღაძე
მხატვარი



სტურუა პროვოკატორია... მოსკოვში გასტროლები ქვეყანას აზიანებს.

„ახალი თაობა“

40 წლის წინათ იუზა კობახიძე დახვრიტეს!



იუზა კობახიძე

ზუსტად 40 წლის წინათ, 1981 წლის 2 ივნისს გაზეთი „კომუნისტი“ აქვეყნებს ინფორმაციას 26 კომისრის სახელობის რაიონის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის ყოფილი თავმჯდომარის იუზა კობახიძის დახვრეტის განაჩენის სისრულეში მოყვანის შესახებ.

1980 წლის აგვისტოში იუზა კობახიძე საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიამ დამნაშავედ ცნო საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის კოდექსის 189-ე მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულში — მექრთამეობაში და სასჯელის განსაკუთრებული ზომა სიკვდილი მიუსაჯა.

იუზა კობახიძეს ბრალად დაედო შუამავალთა მეშვეობით სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება და ქრთამის საფასურად ბინების განაწილება. **ოფიციალური ინფორმაციით, 1976 წლიდან 1979 წლამდე პერიოდში მან მარტო ერთი შუამავლის დახმარებით 117 ათასი მანეთი მიითვისა.** იუზა კობახიძე 1979 წლის 11 ოქტომბერს დააკავეს.

1981 წლის 2 ივნისამდე, სანამ იუზა კობახიძის განაჩენის სისრულეში მოყვანის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდებოდა, ერთი წლით ადრე — **1980 წლის 3 აგვისტოს** გაზეთ „კომუნისტში“ ხელოვნების დამსახურებულმა მოღვაწემ **სერგო ყურაშვილმა** გამოაქვეყნა წერილი სათაურით **„მოღალატე“,** სადაც იუზა კობახიძის მიმართ სასჯელის განსაკუთრებული ზომის — დახვრეტის განაჩენის გამოტანას მიესალმა: **„ბრალდებულ იუზა კობახიძის დანაშაულს ერთიანიშნა, ერთი განზომილების ცნებით ვერ გამოხატავ და სასჯელიც არაორდინარული იქნება“.** განაჩენი — სასჯელის განსაკუთრებული ზომა — **დახვრეტა** 1980 წელს იუზა კობახიძეს გამოუტანა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლე **ივანე გოგილაშვილმა** (ამჟამად გარდაცვლილია). კობახიძეს იცავდა ცნობილი ადვოკატი **ჯამბაკურ ბაქრაძე.**

ვინაიდან შეწყალება ითხოვა, იუზა კობახიძის განაჩენის აღსრულება მაშინვე არ მომხდარა. **საქმე გადაეცა სსრ კავშირის უმაღლესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიას, დაიწყო შეწყალების პროცედურები საქართველოს უმაღლეს საბჭოსა და სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმებში.** საბოლოო სიტყვა სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს **ლეონიდ ბრეჟნევს** უნდა ეთქვა. შედგა კენჭისყრა, მაგრამ იუზა კობახიძის შეწყალებას კენჭისყრაზე მხარი არ დაუჭირეს.

კობახიძის შეწყალების კატეგორიული წინააღმდეგი იყო რესპუბლიკის იმჟამინდელი პირველი პირი **ედუარდ შევარდნაძე,** ვინაიდან კობახიძის შეწყალება მის მიერ წამოწყებული „ნეგატიურ მოვლენათა“ წინააღმდეგ ბრძოლის კრახი იქნებოდა. **ერთ-ერთი რაიკომის ყოფილი მდივნის ინფორმაციით, ბრეჟნევი მზად იყო კობახიძის შეწყალებაზე, მაგრამ შევარდნაძემ პრინციპულობა გამოიჩინა და ბრეჟნევს უპატაკა — სხვანაირად საქართველოში მექრთამეობას ვერ აღმოვფხვრი, კობახიძე სამაგალითოდ უნდა დავსაჯოთ, აუცილებლად უნდა დაიხვრიტოს!**

იუზა კობახიძის ბედი ჯერ კიდევ დაპატიმრებამდე, ცენტრალურ კომიტეტში გამართულ ბიუროს სხდომაზე წამოსროლილმა მისსავე სიტყვებმა გადაწყვიტა. როცა უსაყვედურეს, ასეთი მაღალი თანამდებობის პირმა ქრთამი როგორ აიღეო? — კობახიძემ წამოიძახა: **ჩემგან ქრთამს რომ ითხოვდით, სხვას თუ არ გამოვართმევდი, თქვენთვის საიდან უნდა მომეტანაო?!** ამის თქმა იყო და კობახიძე საშიშ და არასანდო პირად მიიჩნიეს. **როგორც ორთაჭალის ციხის ყოფილმა უფროსმა, ადვოკატმა ვალოდია ტაბაღუამ მითხრა, დახვრეტამდე იუზა კობახიძე ძალიან ნანობდა ბიუროს სხდომაზე წამოსროლილ იმ სიტყვას და ამბობდა — ჩემი სიტყვების მსხვერპლი გავხდი, შევარდნაძემ არ მაპატია და ეს განაჩენი გამომიტანაო...**

იუზა კობახიძის ბოლო დღეების მოწმე სწორედ **ვალოდია ტაბაღუა** გახლდათ, რომელმაც დეტალურად აღწერა სიკვდილმისჯილის საკანი და მისი სულიერი მდგომარეობა:

— იუზა კობახიძე დახვრეტამდე ორთაჭალის, ე. წ. „გუბერსკის“ ციხის — ნომერ პირველ იზოლატორში — სიკვდილმისჯილთა საკანში სრულიად მარტო იყო — ეს იყო მისი სურვილი. მუდმივად თავს იტკიებდა, ჯიბეში თავის ტკივილის წამალი ედო. საჭმელს თითქმის არ ჭამდა, ძალიან გახდა. დახვრეტის წინ, საკნიდან რომ ნებაყოფლობით გასულიყო, ბეჭედდასმული ფურცელი მოუტანეს, მიულოცეს, დახვრეტის მუხლი 20 წლის სასჯელით შეგეცვალათო. საკნიდან გაიყვანეს — გვირაბივით გასასვლელში 100 მეტრი მანძილი უნდა გაევლო — საკარანტინო საკნები, შემდეგ ისევ გვირაბი. ისეთი დაუძლურებული იყო, ნაბიჯებს ძლივს დგამდა, დახვრეტის მუხლის შეცვლის არ სჯეროდა, სიცოცხლეს თუ მინარჩუნებენ, აქეთ სად მიგყავართ? ბოლოს სიარული გაუჭირდა, შესვენება ითხოვა. შეასვენეს. შემდეგ წამოდგა, მაგრამ რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა თუ არა, მუხლებმა უმტყუნა, ჩაიკეცა. ადგილამდე, სადაც კომისია იჯდა, ხელით მიიყვანეს, სახელი და გვარი ჰკითხეს და საბოლოო გადაწყვეტილება გააცნეს: **შეწყალებაზე უარი გეთქვათო.** ამის მერე ჯალათებმა დახვრეტის ადგილზე წაიყვანეს. ეს ოთახი შენობაშივე იყო მოწყობილი — ერთ-ერთ გვირაბში, ოთახს ფარდა ყოფდა — ერთ მხარეს იყო ორმო. იატაკზე გულმკერდით დაწვენილ სიკვდილმისჯილს ამ ორმოში თავს ჩააყოფინებდნენ და კეფაში პისტოლეტიდან ტყვიას ახლიდნენ. სისხლი ორმოში იწვეთებოდა. შემდეგ მოდიოდა კომისია, ექიმი ამტკიცებდა, რომ სიკვდილი ნამდვილად დამდგარი იყო, ოქმი ფორმდებოდა, რომ განაჩენი ნამდვილად სისრულეში იყო მოყვანილი. გვამი დასამარხად გადაჰქონდათ საიდუმლო ადგილზე, ადგენდნენ ოქმს. **იუზა კობახიძეს ყველა ეს პროცედურა გაატარეს, ასეთი წესით დახვრიტეს**. ცხედრები ახლობლებს არ გადაეცემოდათ ხოლმე, განაჩენის სისრულეში მოყვანა ქვეყნდებოდა გაზეთში — ხან არ ქვეყნდებოდა. გასაიდუმლოებული იყო დახვრეტილთა საფლავებიც. მათ დასამარხად აღმასკომის მიერ გამოყოფილი იყო ადგილიც. მანქანით გვამების გადატანაზე მინისტრი უშვებდა სპეციალურ საშვს. მანქანას წინაც მილიცია მიუძღვებოდა და უკან კვალშიც მიჰყვებოდა. გამოყოფილ ტერიტორიაზე ამოჭრიდნენ მიწას, ამოთხრიდნენ ორმოს, გვამებს შიგ ჩაუშვებდნენ, ჯერ ქლორს აყრიდნენ (24 საათში გახრწნისთვის), შემდეგ — მიწას, ბოლოს, ვითომ არაფერი, ზემოდან ადებდნენ ამოჭრილ მიწას. სამარხები იცოდა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ციხის ადმინისტრაციამ, ვინმეს რომ ეს საიდუმლო გაეთქვა, 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა. დახვრეტილთა ახლობლებისათვის გვამის გადაცემაც გამორიცხული იყო, ვინც ამაზე წავიდოდა, უპირობოდ დახვრეტდნენ. ასეთი იყო დრო, ბევრი დაიხვრიტა იმ პერიოდში, ბევრსაც 15 წელი მიესაჯა. ხალხს ახსოვს **ოთარ ლაზიშვილი, პეტრე გელბახიანი, სოლიკო ხაბეიშვილი,** სხვები. ამათ თავისუფლების აღკვეთაზე კეთდებოდა დიდი პოლიტიკა.

●

დანარჩენ პირებს, ვინც იუზა კობახიძის საქმეში გადიოდნენ, სასჯელის ზომად განესაზღვრათ 8-10 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ზოგს — 3 წლით. ესენი იყვნენ: **ნაზი ერისთავი, თამარ ლეკიაშვილი, ჟუჟუნა სუზიანი, ვიქტორ დოლიძე, სარქის დალაქიშვილი, ალბერტ ასრიხანიანი, ედუარდ გალუმაშვილი, ლევან პაიკიძე, გიორგი კვაჭაძე, პეტრე გოლდინი.** მართალია, იუზა კობახიძის ოჯახისათვის ცხედარი არ გადაუციათ, მაგრამ ამის შესახებ მათ ოფიციალურად აცნობეს, დახვრეტილის პირადი ნივთებიც გადასცეს და ცხედრის გარეშე პანაშვიდის გამართვის უფლებაც მისცეს. **ედუარდ შევარდნაძემ კობახიძის ოჯახს მიუსამძიმრა და გვერდით დგომა აღუთქვა...**

აქვე — საქართველოში ე. წ. შევარდნაძის რეპრესიების შედეგად განხორციელებული ყველა დახვრეტა და თავისუფლების აღკვეთა განხორციელდა უზენაეს სასამართლოში **აკაკი კარანაძის** თავმჯდომარეობის დროს. იმ პერიოდისათვის სასჯელის ფორმაში ჩაწერილი სამი ასო: **ს. გ. დ. — სასჯელად განესაზღვროს დახვრეტა** — მოსამართლეებს აღარ აღელვებდათ. **აკაკი კარანაძე,** სანამ ედუარდ შევარდნაძე საქართველოს პირველი პირი იყო, მის მხარდამხარ მუშაობდა და მისი საქმეების ერთგული შემსრულებელი იყო, უზენაეს სასამართლოს მართავდა 18 წლის განმავლობაში — 1972 წლიდან — ედუარდ შევარდნაძის მოსვლიდან — 1990 წლამდე. საქართველოში შევარდნაძის მეორედ აღზევებას კი ვერ მოესწრო, გარდაიცვალა 1992 წელს.

ქეთევან ხამიაშვილი

მოღალატე

შუაში – ედუარდ შევარდნაძე და აკაკი კარანაძე

ბოლოთქმა

ბოლოთქმა ისევ და ისევ გაზეთ „კომუნისტში“ ზუსტად 40 წლის წინათ გამოქვეყნებული საქინფორმის ცნობაა და უცვლელად გთავაზობთ.

კომუნისტი

სასამართლოს დარბაზიდან

მექრთამეობისათვის—დახვრეტა

თბილისის 26 კომისრის სახელობის რაიონის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის ყოფილი თავმჯდომარე ი. ა. კობახიძე რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიამ დამნაშავედ ცნო საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის კოდექსის 189 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულში — „მექრთამეობაში“. მას მიუსაჯეს სასჯელის განსაკუთრებული ზომა— სიკვდილი.

ი. ა. კობახიძე თავხედურად ატყუებდა ამომრჩევლებს. ფეხქვეშ თელავდა საბჭოთა კანონებს და თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით შუამავალთა მეშვეობით ქრთამის საფასურად „ანაწილებდა“ ბინებს. 1976-დან 1979 წლამდე ი. ა. კობახიძემ მარტო ერთი შუამავლის დახმარებით მიითვისა 117 ათასი მანეთი.

მსჯავრდადებულს შეწყალებაზე უარი ეთქვა.

განაჩენი მოყვანილია სისრულეში. (საქინფორმი).

გუბაზ მეგრელიძე: 1964 წლის 1 ივლისს დოდო ალექსიძე თეატრიდან წავიდა!

დოდო ალექსიძე



მიხეილ თუმანიშვილი



საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური

კომიტეტის პრეზიდიუმს

ასლი

საქართველოს სსრ კულტურის სამინის[illegible]

საქართველოს მწერალთა კავშირის პ[illegible]

საქართველ[illegible]

რუსთაველ[illegible]

ხელმძღვ[illegible]

განცხადება

[illegible]

დიმ. ალექსიძე,

რუსთ. სახ. აკად. რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი.

30 ივნისი 1964 წ.

ქ. თბილისი.

დოდო ალექსიძის განცხადება რუსთაველის თეატრიდან გათავისუფლების შესახებ



სერგო ზაქარიაძე

57 წლის წინათ, 1964 წლის 1 ივლისს, რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა, დიდმა რეჟისორმა დიმიტრი (დოდო) ალექსიძემ რუსთაველის თეატრის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო, დაწერა განცხადება და წავიდა. რუსთაველის თეატრში ის ჯერ კიდევ სანდრო ახმეტელის დროიდან მოღვაწეობდა, ხუთი წლის განმავლობაში მთავარი რეჟისორი იყო და, მიუხედავად იმისა, რომ ახმეტელის შემდეგ თეატრში კონფლიქტები ისევ მწვავდებოდა, მისმა გადაწყვეტილებამ ყველა გააკვირვა. რა გახდა რეჟისორის თეატრიდან წასვლის მიზეზი, ამის შესახებ გვესაუბრება ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორი გუბაზ მეგრელიძე:

— 1964 წლის 30 ივნისს რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა **დოდო ალექსიძემ** საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის, კულტურის სამინისტროსა და მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმის სახელზე თეატრიდან წასვლის თაობაზე განცხადება დაწერა, სადაც მკაფიოდ ჩამოაყალიბა მიზეზები, რის გამოც თეატრს ტოვებდა.

— უმთავრეს მიზეზად რა დაასახელა?

— განცხადებაში აღნიშნავს, რომ თეატრი შემოქმედებით კრიზისშია, ფეხი მოიკიდა იაფფასიანმა დადგმებმა და თეატრი „რევიუს“ ემსგავსება... არ მოსწონდა თეატრის დირექტორი **დორიან კიტია,** თავის უფლებებს ბოროტად იყენებს, ჩემ დაუკითხავად მდარე პიესებს არჩევს, რომელი მსახიობიც ბით თავისი დრო მოჭამა და მას თეატრი უნდა დაეტოვებინა. ამ ჯგუფს არც **აკაკი ხორავას** თამაში მოსწონდა, არც — **აკაკი ვასაძის** და ისინიც ამ მიზეზით გაუშვეს თეატრიდან. ცნობილია მიხეილ თუმანიშვილის მისამართით ნათქვამი ხორავას ფრაზა — **ყველა უბედურება შენგან მოდისო** და თუმანიშვილის პოზიცია — **ხორავას გათავისუფლება**

მოსწონს, მხოლოდ იმასთან მუშაობს, სხვას — არ იკარებსო. მოკლედ, თეატრში არაჯანსაღი გარემოა, ამიტომ 1 ივლისიდან მივდივარ და კარგად იყავითო... არსებობს ამ განცხადების ასლი, შეგიძლიათ, გაეცნოთ.

— დოდო ალექსიძე მხოლოდ დორიან კიტიასთან დაპირისპირების გამო წავიდა თეატრიდან?

— რა თქმა უნდა, არა! დოდო ალექსიძე 38 წლის იყო, როდესაც რუსთაველის თეატრში 27 წლის **მიხეილ თუმანიშვილი** მივიდა. მასთან ერთად მისულმა მსახიობებმა მიიჩნიეს, რომ **დიმიტრი ალექსიძის** ესთეტიკამ დადგმებთან დაკავშირე-

თეატრიდან უკვე ეპოქაააო! სხვათაშორის, გასულ კვირას ხორავას გარდაცვალებიდან 49 წელი შესრულდა, 1972 წლის 23 ივნისს გარდაიცვალა.

— დოდო ალექსიძე მიხეილ თუმანიშვილის ახალ იდეებს არ ეთანხმებოდა?

— **დოდო ალექსიძე** იყო მხიარული, ენერგიული, ხუმარა და ამავე დროს ძალიან რომანტიკული ხასიათის კაცი, ყველას უყვარდა. მიხეილ თუმანიშვილი კი განსხვავებული თვისებების ადამიანი იყო, სერიოზული, სიტყვაძუნწი, ცოტა არ იყოს, გულჩათხრობილი...

დოდო ალექსიძეს თუმანიშვილისათვის ნათქვამი ჰქონდა – ერთმანეთს ნუ დავუპირისპირდებით, მსახიობები ბოლოს მოგვიღებენო.

ეს ფრაზა წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა — ჯერ დოდო წავიდა, მერე — თუმანიშვილი, თუმცა, დოდოს მერე ის თითქმის 11 წლის განმავლობაში იყო რუსთაველის თეატრის მთავარი რეჟისორი.

— დოდო ალექსიძის გათავისუფლებაზე განცხადებას ხელი მაშინვე მოაწერეს?

— წინა დღეს დოდოსთან ერთად იქეიფეს, მეორე დღეს კი განცხადებაზე ხელი მოაწერეს! დოდო გაემგზავრა კიევში, ფრანკოს სახელობის თეატრში... მაგრამ დაპირისპირება მხოლოდ ალექსიძესა და თუმანიშვილს შორის როდი მომხდარა, აქ იყო კონფლიქტი **დოდოსა და სერგო ზაქარიაძეს** შორისაც, ასევე კონფლიქტი — **თუმანიშვილსა და ზაქარიაძეს** შორის. 1958 წელს რუსთაველის თეატრმა მოსკოვში — ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების დეკადაზე დოდო ალექსიძის სპექტაკლი „ოიდიპოს მეფე“ წარმოადგინა. სხვადასხვა დღეს სპექტაკლებში თამაშობდა სამი ოიდიპოსი — **აკაკი ხორავა, ეროსი მანჯგალაძე და სერგო ზაქარიაძე.** სხვათაშორის, მაშინ უპრეცედენტო რამ მოხდა, ერთ დღეს რუსთაველის თეატრმა ეს სპექტაკლი სამჯერ წარმოადგინა. ამ დიდი წარმატების შემდეგ საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებაზე ერთი ლიმიტი გამოიყო, წარდგენილი იყო ამ სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი **დოდო ალექსიძე,** თუმცა, ლიმიტი **სერგო ზაქარიაძეს** მიაკუთვნეს. ამ ამბავზე დოდო ალექსიძემ იხუმრა — ზაქარიაძე ჩემს კუბოში ჩაწვაო.

— რაც შეეხება კონფლიქტს თუმანიშვილსა და ზაქარიაძეს შორის?

— როცა სერგო გარდაიცვალა, თუმანიშვილს კარზე ვიღაცამ წააწერა: **მკვლელი!** თუმანიშვილი ამას ძალიან განიცდიდა. არადა, რუსთაველის თეატრის ხელმძღვანელის ადგილი თუმანიშვილის მერე **სერგო ზაქარიაძემ** დაიკავა.

აქვე საინტერესო ფაქტი — 1 ივლისს სერგო ზაქარიაძის დაბადებიდან 112 წელი სრულდება. მაშინ, როდესაც დოდო ალექსიძემ განცხადება დაწერა რუსთაველის თეატრიდან წასვლის შესახებ, ზაქარიაძე თავის 55 წლის იუბილეს აღნიშნავდა, რეზო ჩხეიძის ფილმში „ჯარისკაცის მამა“ უკვე ნათამაშევი ჰქონდა...

დღეს აღარც დოდო ალექსიძეა, აღარც — თუმანიშვილი და ზაქარიაძე, მაგრამ რუსთაველის თეატრის ირგვლივ ვნებათაღელვა არ წყდება. **რობერტ სტურუა** 1979 წლიდან დღემდე ამ თეატრის მთავარი რეჟისორია და შემოქმედებით მხარეს რომ ვერ უწუნებენ, ახლა იმაზე მიახტნენ, მოსკოვში ჩეხოვის ფესტივალზე დასი რატომ წაიყვანაო? კიდევ კარგი, მსახიობებს ვერ უპირისპირებენ. სანამ სტურუა ამ თეატრშია, აქ არის ეპოქა და ის დიდი ენერგეტიკა, რაც წინამორბედმა ნიჭიერმა ადამიანებმა დატოვეს. მომავალი, ალბათ, თავის სიტყვას იტყვის. წარმატებას ვუსურვებ რუსთაველის თეატრს მოსკოვში გამართულ ფესტივალზე.

სხვათაშორის, 29 ივნისს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია — **სანდრო ახმეტელის დახვრეტის დღე** და უთუოდ რაღაც მისტიკური მოხდება!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ლევან ანჯაფარიძე
რეჟისორი



ძველ კინოსტუდიაში, რომელიც „პლეხანოვზე“ მდებარეობს, მაგარი „ფაფხური“ ატყდა. ახლა გაახსენდათ იქ „მოღვაწე“ გამგეობებს, ფონდებს, დირექტორებს, რომ შემოსული თანხიდან, რაღაც მაინც უნდა დაახარჯო ქართული კინოს აკვანს და **ამ დალოცვილ მიწაზე, სადაც ქართული კინოსა და თეატრის გენიოსები დადიოდნენ, არ შეიძლება წელზემოთ ტიტველი კაცები „დატანტალებდნენ“.**

„ახალი თაობა“

მიხეილ ზაქარიაშვილი
კომპოზიტორი, მომღერალი

მე 15 წელი ვსწავლობდი მუსიკას და ვიღაც ორაკორდიანი მუსიკოსი როგორ უნდა დამიყენონ გვერდში? ხომ არ მოვიდა დრო, სათანადოდ დაფასდეს ხელოვანი ხალხი, იფიქროს ხელისუფლებამ და არამხოლოდ პოლიტიკურად მომხრე ხელოვანები დააჯილდოოს, არამედ — ნაღდი ხელოვანნი.

„ახალი თაობა“

ნიკა ქავთარაძე
იუმორისტი

ბოლო კვირის განმავლობაში მეორედ მომაყენეს შეურაცხყოფა ქუჩაში. რამდენიმე დღის წინათ საბურთალოს ქუჩაზე და ახლა — აბაშიძეზე. ორივე შემთხვევაში ახალგაზრდა, 30 წლამდე ბიჭი იყო. ორივემ ძალიან მძაფრი და პირდაპირი ფორმა გამოიყენა. **ორივე შემთხვევაში გავატარე.**

„ახალი თაობა“

ეკა მამალაძე
მომღერალი

მივხვდი, რომ ნანის ცხოვრებისეულ ენერგიაში მთავარ როლს თამაშობს კეთილგანწყობა. ყველას და ყველაფრის მიმართ კეთილგანწყობილია, ქუჩაში როდესაც კომპლიმენტებს იღებს, ბედნიერი მოდის. **ნანის თვისებებში ყველაზე გამორჩეული ის არის, რომ დღემდე უკვირს, როცა ცნობენ, როცა ეფერებიან, სულ ამბობს, რითი დავიმსახურეო?**

„სარკე“

დასაწყისი იხ. „ა-დ“. 2020 წლის №6-52, 2021 წლის №1-2-20, 26

ლევან დოლიძე:

ჰიტლერის მარჯვენა ხელს ალფრედ როზენბერგს მწვანე საქაღალდე გენერალმა დიმიტრი ნამგალაძემ მოჰპარა!

საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და პუბლიცისტი ლევან დოლიძე იმ ჩავარდნილი სპეცოპერაციების შესახებ საუბრობს, რომელთა განხორციელებასაც საბჭოთა ხელისუფლების დეზორიენტაციის, დემორალიზაციისა და დანგრევის მიზნით, ფაშისტური მესამე რაიხი მოსკოვსა და მის შემოგარენში გეგმავდა:

— 1941 წლის ოქტომბერში, როცა მოსკოვში პანიკა იყო დაწყებული და ხალხი დედაქალაქიდან მასობრივად გარბოდა, მარშალი **ალექსანდრე ვასილევსკი** სტალინთან შევიდა. კაბინეტში მას დახვდა **ლავრენტი ბერიაც.** ბელადი ტოლსტოის „ომი და მშვიდობას“ კითხულობდა. სტალინმა ვასილევსკის ჰკითხა, ჰქონდა თუ არა წაკითხული **„ომი და მშვიდობა“.** ვასილევსკი დაიბნა... ბელადმა დაბნეულ მარშალს უთხრა, რომ აუცილებლად წაეკითხა და სათანადო დასკვნები გაეკეთებინა. ბევრს ეს შესაძლოა, სისულელედ მოეჩვენოს და იკითხოს — რა დროს ტოლსტოის კითხვა იყო, როცა გერმანელები უკვე მოსკოვთან იყვნენ მომდგარიო? მაგრამ ასე მხოლოდ უჭკუო განსჯის... **სტალინი „ომი და მშვიდობას“ იმიტომ კითხულობდა, რომ ნაპოლეონის შემოსევის დროს რუსი ერის პარტიზანული ბრძოლის გამოცდილებასა და უნარებს სწავლობდა.** ბელადი მოსკოვის დატოვებას განიხილავდა, მაგრამ იმ უმძიმეს პერიოდშიც კი გამარჯვებაში აბსოლუტურად დარწმუნებული იყო. ამას ადასტურებს სტალინის პირადი მზარეულის **ალექსანდრე რთველაძის** მოგონებებიც. როცა ჰიტლერის არმადა მოსკოვში შესვლას წინასწარ ზეიმობდა და საბჭოთა კავშირის დედაქალაქში კრიტიკული მდგომარეობა იყო, სტალინი კრემლის სამზარეულოში ჩავიდა და ალექსანდრე რთველაძეს ქართულად გამოელაპარაკა — **ალექსანდრე, გეშინია?** — დიახ, მეშინია, ამხანაგო სტალინ! — **ნუ გეშინია, ალექსანდრე, რაც გინდა, მოხდეს, ბოლოს გამარჯვება მაინც ჩვენი იქნება!**

— რას იტყვით ჰიტლერის ელიტური სპეცრაზმ „ბრანდერბურგის“ შესახებ, რომელიც 1941 წელს მოსკოვის მოსადგომებთან გადმოსხეს?

— „ბრანდერბურგი“ განსაკუთრებული დანიშნულების ელიტური სამხედრო რაზმი იყო, რომელიც დაკომპლექტებული გახლდათ საგანგებოდ მომზადებული, გაწვრთნილი და განათლებული გერმანელი ახალგაზრდებისგან. „ბრანდერბურგი“ შეიქმნა პირადად ადოლფ ჰიტლერის განკარგულებით... ესენი იყვნენ საუკეთესო ახალგაზრდები, რომლებიც ბრწყინვალედ ფლობდნენ ენებს, ძალიან იყვნენ მომზადებული ფიზიკურად, ისროდნენ ნებისმიერი იარაღიდან, იცოდნენ ნებისმიერი სამხედრო ტექნიკის მართვა, აფეთქება, დივერსიების მოწყობა და ა.შ. ბრანდერბურგი მთელ ევროპას აზანზარებდა. სწორედ ბრანდერბურგელები აწყობდნენ გადატრიალებებს და სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურის ფორმაში გადაცმულები თავისუფლად ლაპარაკობდნენ იმ ენაზე, სადაც რაღაც უბედურებას გეგმავდნენ.

„ბრანდერბურგი“ თავიდან მცირერიცხოვანი რაზმი იყო, ხოლო მერე და მერე ლამის არმიას გაუტოლდა. ვიდრე ომი დაიწყებოდა, „ბრანდერბურგის“ დანაყოფი, რომელიც „ენკავედეს“ ფორმაში იყო გადაცმული, ბრესტის ციხე-სიმაგრეს მოადგა და საბჭოთა კავშირის საზღვარი გადმოლახა. ჩვენი მესაზღვრეები დაბნეულები უყურებდნენ გერმანელებს, რომლებიც ბრწყინვალედ საუბრობდნენ რუსულად და თან ეცვათ „ენკავედეს“ ფორმა... უამრავი საბჭოთა მესაზღვრე დახოცეს მაშინ ბრანდერბურგელებმა — სულ ზურგში ესროდნენ ან ყელს ჭრიდნენ ჩვენს ბიჭებს! ძალიან დიდი ზიანი მოგვაყენეს, ისეთი დივერსანტები ჰყავდათ, თითო ბრანდერბურგელი ერთ ბატალიონს უდრიდა.

1941 წლის ოქტომბერში, როცა მოსკოვში პანიკამ პიკს მიაღწია, ბრანდერბურგელთა ძალიან სერიოზული დესანტი ფაშისტებმა მოსკოვიდან დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით, მდინარე ისტრას წყალსაცავის მახლობლად, გადმოსხეს. დღეს ეს ტერიტორია მოსკოვის შემადგენლობაშია, მაგრამ მაშინ მოსკოვს არ ეკუთვნოდა. პარალელურად ბრანდერბურგელებმა ტყეში საშინელებები ჩაიდინეს... იგეგმებოდა მათი შემოპარვა მოსკოვში, სადაც უნდა გაეძლიერებინათ პანიკა, მოეწყოთ დივერსიები და აეფეთქებინათ კრემლი. აი, ასეთ სიტუაციაში, როცა მოსკოვიდან ყველა გაქცეული იყო, საელჩოებიც გავიდნენ, ხოლო მთავრობა კუიბიშევში გახიზნეს, კრემლში რჩებოდა ორი ქართველი — **სტალინი და ბერია,** რომლებსაც დედაქალაქი არ მიუტოვებიათ და ასეთი რამის გაკეთებას ცოცხალი თავით არც აპირებდნენ... **ხაზგასმით ვაცხადებ — სტალინს, ბერიასა და „ენკავედეს“ მოსკოვი არ მიუტოვებიათ მაშინ, როცა რუსები მოსკოვიდან გარბოდნენ!** ბერიამ იმდენი მოახერხა, რომ ეს ბრანდერბურგელი მკვლელები, რომლებიც „ენკავედეს“ ფორმაში იყვნენ გადაცმული და საშინელებებს სჩადიოდნენ, მოსკოვში ვერ შემოვიდნენ. ბერიამ ისინი ტყეშიც გაანადგურა და მდინარე ისტრას წყალსაცავთანაც.

— როგორ მოხდა ამ ელიტური სპეცრაზმის განადგურება?

— როგორც ჩემთვის ცნობილია, სტალინის კაბინეტში გამართულ ერთ-ერთ საგანგებო სხდომაზე ვიღაცამ თქვა — მოსკოვში რამდენიმე ასეული დივერსანტი გვყავს, რომლებიც მარჯვე დროს ელოდებიან, რათა სიტუაცია შიგნიდან აგვიფეთქონო! ლავრენტი ბერიამ სიტყვაში გამოსულს ლაპარაკი შეაწყვეტინა და განაცხადა — მაგ საკითხზე ხვალ ვილაპარაკოთო! იმავე დღეს არცერთი ბრანდერბურგელი და დივერსანტი უკვე ცოცხალი აღარ იყო, ყველა გაანადგურეს. ერთ-ერთი ვერსიით, „ენკავედეს“ თანამშრომლებს ბერიას დავალებით ფორმაზე საიდუმლოდ გაუკეთეს დამატებითი საიდენტიფიკაციო ნიშანი. ვისაც ეს ნიშანი არ ჰქონდა და ქალაქში „ენკავედეს“ ფორმით დადიოდა, ყველა დახვრიტეს! ასე გაანეიტრალეს „ენკავედეს“ ფორმაში გადაცმული ფაშისტი სპეცრაზმელები და დივერსანტები... მეორე დღეს საგანგებო სხდომაზე რომ შეიკრიბნენ და დღის წესრიგში განსახილველი საკითხები ჩამოთვალეს, ლავრენტი ბერიამ თქვა — ბრანდერბურგელებისა და დივერსანტების საკითხი დღის წესრიგიდან ამოიღეთ, ეს პრობლემა აღარ არსებობს!

— საინტერესოა, ყველაზე მეტად ვის ჰქონდა გავლენა ადოლფ ჰიტლერზე?

— საერთოდ, ჰიტლერის მარჯვენა ხელად მიჩნეულია **გებელსი,** რომელიც უნიჭიერესი კაცი და ლიტერატურის დოქტორი იყო, მაგრამ სინამდვილეში არცერთ ფაშისტ რაიხსმარშალსა და ლიდერს იმდენი გავლენა ჰიტლერზე არ ჰქონია, რამდენიც **ალფრედ როზენბერგს.** იგი 1893 წელს ტალინში იყო დაბადებული, ბრწყინვალედ ფლობდა რუსულს და მოსკოვის საიმპერატორო ტექნიკურ სასწავლებელში სწავლობდა, რომელიც 1918 წელს წარჩინებით დაამთავრა. დღეს ეს სასწავლებელი ბაუმანის სახელობის უნივერსიტეტის სახელს ატარებს... გაგიკვირდებათ, მაგრამ მოსკოვის საიმპერატორო ტექნიკურ სასწავლებელში ალფრედ როზენბერგის სადიპლომო ნაშრომი **კრემატორიუმის პროექტი** იყო. მას პათოლოგიური ზიზღი ჰქონდა ებრაელებისადმი და ეს ზიზღი ადოლფ ჰიტლერსაც გადასდო. სწორედ **ალფრედ როზენბერგმა** გააცნო ჰიტლერს **„სიონელ ბრძენთა ოქმები“** და გერმანიის მომავალ ფიურერში ანტისიონისტურ განწყობებს პათოლოგიური სახე მისცა. ჰიტლერს როზენბერგი გამორჩეულად უყვარდა. ფიურერმა ის საბჭოთა კავშირის ოკუპირებული ტერიტორიების ხელმძღვანელად დანიშნა და მესამე რაიხში მასზე ზევით ჰიტლერის გარდა არავინ იდგა.

ჰიტლერის გეგმა „ბარბაროსას“ თანახმად, გერმანიის სამხედრო ნაწილები სამ-ოთხ თვეში ურალამდე უნდა მისულიყვნენ და მაქსიმუმ 120 დღეში ყველაფერი დაესრულებინათ, მაგრამ სინამდვილეში ომი გაგრძელდა 1418 დღე, რაც ჰიტლერისა და მესამე რაიხის სამხედრო-პოლიტიკური ხელმძღვანელობისათვის ნამდვილ კოშმარად იქცა. ჰიტლერის მარჯვენა ხელს **ალფრედ როზენბერგის** სასიკვდილო განაჩენ-

1941 წლის ოქტომბერი: ხალხი მოსკოვის მისადგომებთან ტანკსაწინააღმდეგო სანგრებს თხრის

კვირგვინოსნები

ლეილა სიყმაშვილი
მუსიკოსი, კონცერტმაისტერი, პედაგოგი

1984-ში სვეტლანას თბილისში ჩამოსვლა გასაიდუმლოებული იყო. ერთ საღამოს რეკავს ტელეფონი. ავიღე ყურმილი და ვიღაცამ ლეილა გეორგიევნა იკითხა, — **თქვენ გესაუბრებათ სვეტლანა ალილუევა, სტალინის ქალიშვილი. შვილთან, ოლია-ქრისტინესთან (ოლია** — ბებიას სახელი, **ქრისტინე** — ნათლობის) **ერთად თბილისში ვარ და მინდა, ჩემმა ქალიშვილმა ქართული სიმღერა და დაკვრა ისწავლოს, ამიტომ თქვენ ჩვენთან ივლით ორშაბათს და ხუთშაბათს 5 საათზეო,** — მბრძანებლური ტონით მითხრა, მერეღა დასძინა — **შეძლებთო?** როგორ ეტყვი, არაო?! ორშაბათს ვეწვიე. ოლია ისე მომეჩვია, დედას მეძახდა. ამაზე სვეტლანა ეჭვიანობდა. ერთხელ ღამის 2 საათია, თავსხმა წვიმაა და ოლია მირეკავს! დედა, ჩქარა მოდი, წამიყვანე, ვაკის პარკთან ვარ, ტელეფონის კაბინაში, დედაჩემმა გამომაგდო სახლიდანო. **სვეტლანა იშვიათად სვამდა, მაგრამ, როცა სვამდა, თავს ვეღარ აკონტროლებდა. მოვიყვანე ბავშვი გაწუწული, გაყინული... მეორე დღეს ბავშვი რომ მივიყვანე, მითხრა:** „Я вам запрещаю лезть в мою семью!“ **ხშირად უხეშობდა, ძერჟავული ხასიათი ჰქონდა.**

„კვირის პალიტრა“

ზაქრიელ ესებუა
ძმწნილი ბადრი ესებუას მამა



სულ ტელევიზორს ვუყურებ, რომ არაფერი გამომრჩეს. 8 თვეა, ბადრიზე არაფერი ვიცი. ის ჩემთვის მკვდარია, ჩემი შვილია, მაგრამ მისი არაფერი მაინტერესებს. **მე მეორე შვილის ამბავი მაინტერესებს, უდანაშაულო კაცი ზის ციხეში...** ახლა რა აუტანელი მდგომარეობაცაა ჩემს ოჯახში, მტერს არ ვუსურვებ — ორივე შვილი დამეღუპა, მშობლები გავნადგურდით... **ბადრისთან არც არაფერი მაქვს სათქმელი. ჩაიდინა თუ არა ის დანაშაული, დღეს მის გამო მისი ძმა ციხეშია და ჩვენ ცოცხლად დაგვმარხა. მორჩა, ის ჩემთვის მკვდარია!**

„კვირის პალიტრა“

ირმა შიოლაშვილი
გერმანიაში მცხოვრები ქართველი პოეტი

იყო დრო, როცა პოეტისთვის უცხოეთში ცხოვრებას სასჯელად აღვიქვამდი, დღეს კი ვფიქრობ, რომ ორ კულტურას შორის ცხოვრება შეიძლება იყოს დიდი ჯილდო.

„კვირის პალიტრა“

ფაშისტური „ბრანდერბურგი“

როგორ გაანადგურა ლავრენტი ბერიამ ჰიტლერის მიერ შექმნილი ელიტური სპეცრაზმი „ბრანდერბურგი“

ში, რომელიც მას 1946 წლის ოქტომბერში ნიურნბერგში გამოუტანეს, ფიგურირებდა ე.წ. **მწვანე საქაღალდე,** რომელიც მას გენერალმა **დიმიტრი გიორგის ძე ნამგალაძემ** მოჰპარა!

— ვინ იყო გენერალი ნამგალაძე და რა ეწერა როზენბერგის მწვანე საქაღალდეში?

— **დიმიტრი გიორგის ძე ნამგალაძე** სევასტოპოლში, შავი ზღვის სამხედრო-საზღვაო ფლოტის შტაბში, დაზვერვის უფროსის მოადგილე გახლდათ. ნამგალაძე იყო „ენკავედეს“ გენერალ-მაიორი, ლავრენტი ბერიას კადრი, რომელმაც მოახერხა და ალფრედ როზენბერგს **მწვანე საქაღალდე** ააცალა. სწორედ ეს მწვანე საქაღალდე იქცა ნიურნბერგის სასამართლოზე მთავარ დოკუმენტად და ნივთმტკიცებად, რომლითაც როზენბერგი დამნაშავედ ცნეს და დახვრიტეს. მასში დოკუმენტირებული იყო ის საშინელებანი, რასაც ფაშისტები როზენბერგისა და სხვა ხელმძღვანელების ბრძანების საფუძველზე ოკუპირებულ უკრაინაში, ბელორუსიასა და პოლონეთში ებრაელების წინააღმდეგ ახორციელებდნენ. იქვე ეწერა იმის შესახებაც, რასაც ფაშისტები კავკასიაში გეგმავდნენ... **დოკუმენტებში საუბარია ქართველების გასახლებასა და გაჟლეტაზე.** გავრცელებული ინფორმაციით, სულ არსებობდა შვიდი საქაღალდე, რომელიც გერინგთან ინახებოდა, მაგრამ მათ შორის გამორჩეული იყო სწორედ **ალფრედ როზენბერგის მწვანე საქაღალდე.** ცნობისათვის, ალფრედ როზენბერგი ერთადერთი უმაღლესი რანგის ფაშისტი სამხედრო დამნაშავე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ უკანასკნელი სიტყვა არ უთქვამს!

ჩვენ წინა ინტერვიუში „კატიუშას“ შესახებ ვისაუბრეთ და ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გამოგვრჩა. ზალპურ-რეაქტიული დანადგარი „БМ-13“, ანუ „კატიუშა“ პირველად გამოვიდა ომის დაწყებიდან მერვე დღეს და ეს მოხდა ვორონეჟის ქარხანაში, რომელიც კომინტერნის სახელს ატარებდა. „კატიუშები“ სულ ახალი გამოსული იყო, როცა თბილისში, კიროვის სახელობის ჩარხმშენებელ ქარხანაში, საიდუმლო შეტყობინება მოვიდა და „კატიუშებისთვის“ ერთ-ორ ნაწილს საქართველოში ისე ამზადებდნენ, კაციშვილმა არაფერი იცოდა. ჰიტლერს „ბრანდერბურგისთვის“ საგანგებო დავალება ჰქონდა მიცემული და გერმანელი ჯაშუშები დედამიწის გულში ძვრებოდნენ, რათა „კატიუშების“ წარმოების საიდუმლო ხელში ჩაეგდოთ, მაგრამ სტალინსა და ბერიას ისე ჰქონდათ ამ მართლაცდა დამანგრეველი იარაღის წარმოების საქმე გასაიდუმლოებული, ფაშისტებმა ვერაფერი გააწყვეს.

ორიოლ-ორშას მიმართულებით, როცა 1941 წლის 17 ივლისს კაპიტანმა ფლიოროვმა პირველად გამოიყენა „კატიუშები“, გერმანიის ჯარში ისეთი საშინელი პანიკა ატყდა, შიშით ჰიტლერს მომხდარის შესახებ ვერაფერს ეუბნებოდნენ. უზარმაზარი პრემიები ჰქონდათ დაწესებული მათთვის, ვინც „კატიუშას“ საიდუმლოს გაშიფრავდა, მაგრამ ჰიტლერმა ეს ვერ მოახერხა, რადგან **თითოეულ „ЗИС-5“-ს — 5-ტონიან მანქანას, რომელზეც „კატიუშები“ იყო დამონტაჟებული, ლავრენტი ბერიას „ენკავედეს“ ხალხი საკუთარი სიცოცხლის ფასად იცავდა.** აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტიც, რომ ომის დაწყებამდე საბჭოთა კავშირს ჰყავდა ყველაზე სწრაფი გემი — **კრეისერი „ლენინგრადი“,** რომელიც საათში 43 კვანძს ავითარებდა. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, ერთი კვანძი ეს არის ერთ საათში გავლილი ერთი საზღვაო მილი, მაშინ საათში 43 კვანძის განვითარება იმას ნიშნავს, რომ კრეისერ „ლენინგრადის“ სიჩქარე ორმოცდასამჯერ 1853,2 მეტრის, ანუ დაახლოებით 80 კილომეტრის ტოლია!

— გარდა ტერიტორიისა, უმკაცრესი ზამთრისა და „კატიუშებისა“, კიდევ რამ შეუშალა ხელი ჰიტლერს, რომ თავისი გეგმა ბოლომდე მიეყვანა და „ბარბაროსა“ განეხორციელებინა?

— გერმანული სამხედრო ტექნიკისა და ჩვეულებრივი, გერმანული სამოქალაქო ავტომანქანებისთვის, რომელიც მაღალი რანგის ოფიცრებისთვის იყო განკუთვნილი, გადაულახავ წინააღმდეგობად იქცა რუსეთის საშინელი გზები. „მერსედესები“ და „ფოლკსვაგენები“, რომლებიც გერმანიისა და დანარჩენი ევროპის კეთილმოწყობილ ტრასებზე დაქროდნენ, რუსეთში ძლივს დაბობღავდნენ, რადგან გზები, ფაქტობრივად, არ არსებობდა. სტალინს ეგეც გათვლილი ჰქონდა... ბელორუსიის ჭაობები გერმანული სამხედრო ტექნიკისთვის ნამდვილ სასაფლაოდ იქცა. ამას ემატებოდა სასმელი წყლის პრობლემაც, რომელიც რუსეთს არ უვარგა. სექტემბერში რუსეთში წვიმების სეზონია, რამაც გზები კიდევ უფრო გაატიალა. აქედან გამომდინარე, გერმანელები 1941 წლის ოქტომბერში მოსკოვს დაღლილ-დაქანცულები მოადგნენ.

— სად ჰქონდა სტალინს ყველაზე დიდი ჩავარდნა?

— ავიაცია იყო საბჭოთა არმიის აქილევსის ქუსლი! უნდა ვაღიაროთ, რომ 1944 წლამდე ჰაერში ჰიტლერი ბატონობდა... სტალინს დრო არ ეყო, თორემ ამ პრობლემასაც აღმოფხვრიდა და „ილ-2“, რომელიც მაშინ საუკეთესო თვითმფრინავი იყო, აუცილებლად გაუმჯობესდებოდა. ჰიტლერს ომი 1942 წელს რომ დაეწყო, რამდენიმე თვეში მისი სრული კრახით დასრულდებოდა, ხოლო 1943 წელს გერმანია ომის დაწყებას საერთოდ ვერ გაბედავდა, ისეთი გიგანტური ნაბიჯებით მიდიოდა წინ საბჭოთა კავშირი.

1941 წლის ივლისში, აგვისტოსა და სექტემბერში, როცა ქვეყანას ყველაზე ძალიან უჭირდა, ხშირი იყო შემთხვევა, როცა სტალინი ღამის პირველ ან ორ საათზე რომელიმე სატანკო ქარხნის დირექტორს ურეკავდა და ეხვეწებოდა — **ძალიან გთხოვთ, დღე-ღამეში იქნებ ერთით მეტი ტანკი დაამზადოთ!** დაბნეული და შეშინებული დირექტორები ძლივს ლაპარაკობდნენ — ამხანაგო სტალინ, ბოლო ჭანჭიკამდე გვაქვს ყველაფერი გათვლილი, სამწუხაროდ, მეტი ტანკის დამზადება ყოვლად შეუძლებელია! — **სასწრაფოდ მოიწვიეთ მუშების კრება და თითოეულ მათგანს ჩემი სახელით სთხოვეთ, რომ იქნებ ერთით მეტი ტანკი დაამზადონ!** სასწაული ხდებოდა, მუშები სტალინის თხოვნას ასრულებდნენ და არსაიდან ქმნიდნენ ერთით მეტ ტანკს. ეს ხდებოდა მაშინ, როცა ქარხანაში ჩარხებთან მუშაობდნენ მხოლოდ ქალები და ბავშვები, რომლებიც ყუთებზე იდგნენ, რადგან დაზგებს წესიერად ვერ სწვდებოდნენ, ხოლო კაცები ფრონტზე იბრძოდნენ!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

1941 წლის ნოემბერი: ტანკსაწინააღმდეგო ნაგებობები მოსკოვის ქუჩებში

კვირგვინოსნები

სოსო ბერიკაშვილი

კავკასიის უნივერსიტეტის მედიასკოლის დეკანი

არასწორი წინადადებაა, როდესაც ვამბობთ, პრემიერი ან მთავრობა ხალხს დაეხმარაო. ისე გამოდის, რომ თითქოს პირადი რესურსით ეხმარება. **საბიუჯეტო სახსრები მთლიანად არის ჩვენი, უბრალოდ, ამის აღქმა არ არსებობს.**

დღეს ადამიანებს რომ შეეკითხოთ, ხელფასი რამდენი გაქვსო, 99 პროცენტი გეტყვის იმას, რამდენიც ხელზე ასაღები აქვს. **გამოსავალი არის ის, რომ ადამიანებს ხელფასი ჩაერიცხოთ გადასახადების ჩათვლით და შემდეგ ჩამოეჭრათ, რათა გააცნობიერონ, რომ მათ ხელფასის ნაწილს სახელმწიფო „ართმევს“.**

ესემესი რომ მოგდის, **1000 ლარი** ჩაგერიცხაო, მაგის მაგივრად უნდა მოგდიოდეს, რომ **1250 ჩაგერიცხა** და იქიდან 250 სახელმწიფომ წაიღო. ამის შემდეგ უკვე მოსთხოვ სახელმწიფოს.

„ალია“

გრიშა ონიანი

ორგანიზაცია „სტალინელების“ თავმჯდომარე

გორი იქცევა ადამიანობისა და თანასწორუფლებიანობის, ვაჟკაცობისა და გადარჩენის მექად და მარტო სტალინი ეყოფა გორს! გორის ცენტრში, ადმინისტრაციული შენობის წინ, უნდა აღიმართოს სტალინური მაღლივი ძეგლი. **სტალინი უნდა გადმოვასვენოთ და დავმარხოთ გორის ციხის თავზე და შევქმნათ წმინდა მთა. კეკეც უნდა გადმოვასვენოთ აქ, ხოლო იქ, ვისაც უნდა ჩაწვეს და ჩაძვრეს.**

„თრიალეთი“

ინგა ბინაძე

კობა დავითაშვილის მეუღლე

მეუღლის გარეშე ყოფნა წარმოუდგენლად რთული ყოფილა. ამაყი და წელგამართული დავდივარ, რომ მისნაირი ადამიანი მყავდა, მაგრამ მის გარეშე ცხოვრებასთან შეგუება ძალიან მიჭირს.

„თბილისელები“

გენერალი გიორგი კვინიტაძე და მისი მეუღლე მარიამ მაყაშვილი

ერთადერთი სიმართლე 1918-1921 წლების პირველი რესპუბლიკის შესახებ

გენერალ გიორგი კვინიტაძის მოგონებები

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №25, 26

„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს წერილების ციკლს სამშობლოს გასაბჭოების შემდეგ საფრანგეთში გადასახლებული გენერალ გიორგი კვინიტაძის მემუარების მიხედვით. ლეგენდარული მხედართმთავარი ყოველგვარი პარტიული მიდრეკილებების გარეშე გადმოგვცემს სრულ სიმართლეს 1918-1921 წლების პირველი რესპუბლიკის შესახებ.

მას შემდეგ, რაც 1918 წლის 26 მაისს ოსმალეთის ჯარების შემოსევის გამო, ჟორდანიას სოციალ-დემოკრატიული ხელისუფლება იძულებული გახდა, გერმანელი მოკავშირეების მოთხოვნით, გამოეცხადებინა საქართველოს დამოუკიდებლობა, **ამიერკავკასიის კონფედერაცია ავტომატურად დაიშალა** — აზერბაიჯანმაც და სომხეთმაც, საქართველოს კვალდაკვალ, დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს!

შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა ამიერკავკასიის შეიარაღებული ძალების დაშლა და ცალ-ცალკე საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ეროვნული არმიების ფორმირება. **გენერალი კვინიტაძე,** თავად სოციალ-დემოკრატიული ხელისუფლების თხოვნით, სამხედრო მინისტრის მოადგილე გახლდათ. მაგრამ მიუხედავად სახელმწიფო თანამდებობისა, ის ღიად არ ეთანხმებოდა საქართველოს ხელისუფლების არათანმიმდევრულ სამხედრო პოლიტიკას!

როგორც გენერალი კვინიტაძე თავის მოგონებებში აღნიშნავს, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულ მთავრობასთან მისი მთავარი წინააღმდეგობა **პარტიული „ეროვნული გვარდიის“** შექმნას უკავშირდებოდა! კვინიტაძე მეფის რუსეთის არმიაში განსწავლულ-ნაბრძოლი ათასობით გამოცდილი ქართველი ოფიცრის ბაზაზე, პროფესიული ქართული არმიის დაფუძნებისა და გაძლიერების სახელმწიფოებრივ აუცილებლობას ამტკიცებდა, ხოლო **ჟორდანიას ხელისუფლება** პარტიულ გვარდიას ანიჭებდა უპირატესობას! გვარდიის შექმნასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ თათბირს თვით „ჯარისკაცთა და მუშათა დეპუტატების საბჭოს“ (ანუ მაშინდელი პარლამენტის) თავმჯდომარე **ნოე ჟორდანიაც** ესწრებოდა!

გენერალი კვინიტაძე იხსენებს:

„გვიწევდა ყველა პუნქტზე კამათი და მე მომიწია, მემტკიცებინა, რომ გვარდია, როგორც შეიარაღებული ძალა, სრულიად გამოუსადეგარი იქნებოდა ბრძოლის ველზე. საამისოდ, არაერთი მაგალითიც მოვიხმე. რა თქმა უნდა, ჩემს გამოსვლებში გამოსჭვიოდა ასეთი სისტემისადმი წინააღმდეგობა! უცებ ნ.ნ. ჟორდანია წამოდგა და საკმაოდ აღელვებულმა და სახეაწითლებულმა განაცხადა: „მე, როგორც ჯარისკაცთა და მუშათა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე, ვაცხადებ, რომ სამხედრო სამინისტროს ხელმძღვანელობაში არ უნდა იყოს პირი, ვინც ასე მტრულად არის გვარდიისადმი განწყობილიო“.

მე ვუპასუხე, რომ ძალიან გამაკვირვა ნოე ნიკოლაევიჩის აღელვებამ, რაც ასე არ შეეფერებოდა არც მის ჩალარას, არც მის წლოვანებას და ისიც დავამატე, რომ თავად არ მომითხოვია სამხედრო მინისტრის მოადგილის თანამდებობა და ისევე შემეძლო, გამეგრძელებინა საკუთარი სახლის აივანზე პაპიროსის მშვიდად გაბოლება, როგორც ამ თანამდებობაზე დანიშვნამდე ვაკეთებდი (გენერალი გ.ი. კვინიტაძე, „მოგონებები“ *1917-1921, გვ. 51)“.*

მთავრობამ საბოლოოდ მაინც მიიღო გვარდიის შექმნის დებულება და უკვე ჟორდანიას პრემიერობით, ახალი მთავრობის ფორმირებისას გენერალი კვინიტაძე სამხედრო მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და მისი შემცვლელის ძიებაზე დაიწყეს ფიქრი! ეს პოსტი ჯერ **გენერალ ართმელაძეს** შესთავაზეს, მაგრამ მან კატეგორიული უარი განაცხადა. შემდეგ ამ თანამდებობაზე **გენერალი ოდიშელიძე** დანიშნეს, მაგრამ, რადგან ის საზღვარგარეთ იმყოფებოდა, გენერალ კვინიტაძეს მოსთხოვეს, მისი შემცვლელის საქართველოში დაბრუნებამდე გაეგრძელებინა საქმიანობა. თუმცა, მან სამხედრო კარიერის დასრულების შესახებ პატაკი დაწერა და, საერთოდ, სამხედრო სამსახურიდან წასვლაც გადაწყვიტა!

ეს თითქოს დეტალებია, მაგრამ ნათლად ჩანს, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ სოციალ-დემოკრატებს უმაღლესი რანგის სამხედრო ოფიცრობისადმი, რომელთა გარეშეც ასე მტრებით გარშემორტყმული საქართველოს გადარჩენა წარმოუდგენელი იყო!

კვინიტაძის საკითხი მთავრობის სხდომაზე გაიტანეს. ამ სხდომას თავად გენერალიც ესწრებოდა და ასე აღწერს თავის მემუარებში:

„სხდომას ნ.ნ. ჟორდანია თავმჯდომარეობდა. როდესაც თანამდებობიდან გადადგომის ჩემი თხოვნის განხილვის რიგი დადგა, ნოე ნიკოლოზოვიჩი ადგა და თქვა, ჯარისკაცთა და მუშათა დეპუტატთა საბჭოს სხდომაზე მეჩქარებაო და თავმჯდომარეობა ნოე რამიშვილს გადააბარა. *მარწმუნებდნენ, დავრჩენილიყავი თანამდებობაზე გენერალ ოდიშელიძის დაბრუნებამდე, შემდეგ არარსებული სამხედრო საბჭოს წევრობაც შემომთავაზეს. ვერაფრით გავაგებინე, რომ მხედართმთავრობიდან წასვლა შესაძლებელია მხოლოდ გადადგომით. მაშინ რამიშვილმა თავს უფლება მისცა, ჩემთვის ეთქვა,* ***„გენერალო, ამ დღეებში ჩვენ ვაპირებთ, მივიღოთ სავალდებულო შრომითი ვალდებულება და იძულებულს გაგხდით, იმსახუროთო“. როგორ მოგწონთ ეს? ასეთ რამეს ბოლშევიკებიც ვერ მოიფიქრებდნენ. მხედართმთავრობა გულით სამსახურია და არა ძალდატანებითი. ნოე რამიშვილის წესებით კი, სამხედრო მინისტრის მოადგილე და ჯარების მხედართმთავარი მეძავებად წარმოედგინათ*** *(იქვე, გვ. 53)“.*

როგორც ხედავთ, **გენერალი კვინიტაძე,** რომელიც ყოველთვის კორექტულობით გამოირჩეოდა, ასეთ მკვეთრ შეფასებებსაც არ იშურებს ჟორდანიას ხელისუფლების მიმართ! და ეს არც არის გასაკვირი, რადგანაც აქ საქმე პოლიტიკანობას კი არა, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესებით ჟონგლიორობას ეხებოდა!

კიდევ ერთი ნიუანსი, რომელსაც იხსენებს გენერალი კვინიტაძე, ეხება იმას, თუ როგორ ეპყრობოდა ჟორდანიას მთავრობა პენსიაზე თავისი ნებით გასულ კვინიტაძეს, როდესაც მან კუთვნილი პენსია მოითხოვა. მთავრობიდან მას შეატყობინეს, რომ მეფის რუსეთის კანონებით, ის საჯარისო მხედართმთავრის პენსიას ვერ მიიღებდა, რადგან ამ თანამდებობაზე 2 წელი არ უმსახურია!

კვინიტაძემ ამაზე ასე უპასუხა — უკვე ისტორიას ჩაბარებული მეფის რუსეთის კანონმდებლობაში დამოუკიდებელი საქართველოს სამხედრო მინისტრის მოადგილისა და ჯარების მხედართმთავრის საპენსიო უზრუნველყოფა გაწერილი არასოდეს ყოფილაო! და ეს ცირკი გაგრძელდა თვეების მანძილზე — 1918 წლის ივნისიდან, ვიდრე დეკემბრამდე — სანამ საქართველო-სომხეთის ომი არ დაიწყო...

გენერალი კვინიტაძე საკმაოდ საინტერესოდ აღწერს საქართველოზე სომხეთის თავდასხმის წინაპირობებს. მისი აზრით, სომხები ამას ვერ გაბედავდნენ, გარედან წაქეზება რომ არა:

„როგორც გერმანელები, ასევე ანტანტის სამხედრო წარმომადგენლები საქართველოში ერთობ ალმაცერად უყურებდნენ დამფუძნებელი კრების შენობის თავზე მოფრიალე წითელ დროშას ***(იგულისხმება მენშევიკური ალამი — გ.გ.)*** *და საქართველოს მარქსისტულ მთავრობას.* ***მათი სიმპათიები აშკარად სომხების მხარეს იყო. გარდა ამისა, სომხეთის არმიაში ბევრი რუსი ოფიცერი იყო. ჩვენი ოფიცრობა სომხეთის არმიას „დენიკინის მეშვიდე კორპუსს“ უწოდებდა. რა თქმა უნდა, სომხებს საქართველოზე თავდასასხმელად სხვა მიზეზებიც გააჩნდათ, მითუმეტეს, რომ სომხეთისა და საქართველოს მთავრობებს შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა.***

საქართველოზე თავდასხმისას სომხები ვერ დაგეგმავდნენ მთელი ქვეყნის დაკავებას. ეჭვგარეშეა, მათ ეს კარგად იცოდნენ და დენიკინისა თუ ანტანტის ოფიცერთა შესაძლო წაქეზების მიუხედავად, საეჭვოა, საქართველოსთან ფართომასშტაბიანი ომი გაერისკათ ***(იქვე, გვ. 57)“.***

გენერალი კვინიტაძე იხსენებს 1919 წელს **(ანუ უკვე სომხეთთან ომის შემდეგ)** საქართველოს მთავრობის მიერ რუსულ ენაზე გამოცემულ წიგნს **„ქართულ-სომხურ ურთიერთობათა ისტორიიდან“,** სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ სომხებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა **(კვინიტაძის შეფასებით)** შეუმდგარი დიპლომატი **სოსიკო მდივანი,** რომელმაც მოგვიანებით, 1921 წელს, თავი კიდევ იმით გამოიჩინა, რომ თურქებს ბათუმი ჩააბარა:

„ამ წიგნიდან ირკვევა, რომ ჩვენი ლიდერები 1917 წლიდან ჰპირდებოდნენ სომხებს იმ ქართული რაიონების გადაცემას, სადაც უმრავლესობას სომხური მოსახლეობა შეადგენდა. ასე გაუკუღმართებულად ესმოდათ ჩვენ ხელისუფალთ ხალხთა თვითგამორკვევის პრინციპი.

არადა, საქართველო თავშესაფარს აძლევდა თურქეთიდან გამოქცეულ სომხებს, როგორც ქვეყნები ახლა იფარებენ რუსეთიდან დევნილებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვეძლო, დავთანხმებულიყავით სომხების დაბრუნებას მათ ახალჩამოყალიბებულ სახელმწიფოში, მაგრამ არამც და არამც მათთვის ძირძველი ქართული ტერიტორიების დათმობას (იქვე, გვ. 57-58)“.

კვინიტაძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება არანაირად არ იყო სომხეთთან ომისათვის მომზადებული — არც საგარეო-პოლიტიკური და არც სამხედრო თვალსაზრისით. ჰოდა, სომხები სწორედ ამის გამოყენებას აპირებდნენ:

„სომხები გეგმავდნენ მათთვის სასურველი ტერიტორიების დაკავებას, იმ გათვლით, რომ ანტანტის წარმომადგენლები ჩაერეოდნენ და გააჩერებდნენ ომს და არც იმის გამორიცხვა შეიძლება, რომ ეს უკვე წინასწარაც იყო შეთანხმებული.

ქართველთა სისხლი 8 დეკემბრიდან იღვრებოდა, მობილიზაცია კი მხოლოდ 18 დეკემბერს გამოცხადდა. და ეს მხოლოდ მაშინ მოხდა, როდესაც ბრძოლები უკვე დედაქალაქიდან 60-80 ვერსზე მიმდინარეობდა. *მეტსაც გეტყვით, 12 დეკემბერს განსაკუთრებულად სადღესასწაულოდ იზეიმეს ეროვნული გვარდიის მიერ თბილისის არსენალის დაკავება და საამისოდ, ზეიმში მონაწილეობისათვის, საბრძოლო მოქმედებათა თეატრიდან ეკატერინენფელდიდან* ***(ბოლნისიდან — გ.გ.)*** *გვარდიის ცხენოსანთა კორპუსიც კი ჩამოიყვანეს* ***(იქვე, გვ. 58)“.***

გიორგი გიგაური

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

გია ვოლსკი
პარლამენტარი

სააკაშვილის შექმნილი მართვის სისტემა შეიძლება შეფასდეს ერთი მოკლე ფრაზით, ეს არის **სადისტური მმართველობის სისტემა. ძალიან მწყდება გული, რომ ღახარია მათ რიგებში აღმოჩნდა.**

„იმედინიუსი“



მეგი მოსირიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

მართლა გულით მინდა, სადღაც, დედამიწის ერთ პატარა კუნჭულში, დავსახლდეთ მიშა და მისი პარტიის მხარდამჭერები იზოლირებულად.

„მარშალპრესი“

გიორგი გახარია
პარტია „საქართველოსთვის“ თავმჯდომარე

„ქართულ ოცნებას“ ისეთი ჟინით რომ ებრძოლა ნაციონალურ მოძრაობასთან, როგორც დღეს ჩვენ წინააღმდეგ იბრძვის, ქვეყანაში სხვა პოლიტიკური რეალობა იქნებოდა.

„პირველი არხი“

გიორგი ვაშაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერი

მიშა მარცხის ფორმულაა!

„კვირის პალიტრა“

სოზარ სუბარი
პარლამენტარი

20 ივნისს პარლამენტზე შტურმი ნამდვილად იყო და დღემდე პასუხი არ მაქვს, რატომ არ იყო გამოყენებული წყლის ჭავლის მანქანები?

„ინტერპრესნიუსი“

მაია ბითაძე
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე

კახა კალაძემ გააკეთა საგმირო საქმეები. ასეთი მერი არ ჰყოლია თბილისს. მერწმუნეთ, გიორგი ვაშაძე ვერ გაბედავდა ვერც ტაქსების რეფორმის გატარებას და ვერც ე.წ. „ბას ლაინების“ დახაზვას.

„რეზონანსი“

როგორც ცნობილია, გაერო-ს მიერ ჩატარებული კვლევით, თუ დემოგრაფიული ვითარება არ შეიცვალა, 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობა 28 პროცენტით, ანუ 1, 170 მილიონი კაცით შემცირდება. ამავდროულად, უახლესი კვლევით, აზიიდან და აფრიკიდან თავის გადასარჩენად მილიარდზე მეტი მიგრანტი დაიძვრება.

ქართული საქართველოს გადასარჩენად სხვა ალტერნატივა არ არსებობს!

ავტორიტეტული საერთაშორისო ანალიტიკური კვლევითი ცენტრის — **ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის მეცნიერთა განცხადებით,** მასობრივი მიგრაციის მიზეზი კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ეკოლოგიური კატასტროფები და მოსახლეობის რაოდენობის მკვეთრი მატება გახდება. ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა **ინდოეთი და ჩინეთი,** ძირითადად, ხარისხიანი სასმელი წყლის დეფიციტის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან. **ნიგერიის, ანგოლის, ბურკინა-ფასოსა და უგანდის** შემთხვევაში კი ეკოლოგიურ საფრთხეებს მოსახლეობის რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა დაემატება, რაც შემდგომ მიგრაციას განაპირობებს.

2050 წლისთვის მიგრაციის მაჩვენებელი განსაკუთრებით აფრიკის კონტინენტსა და სამხრეთ აზიის რეგიონში მოიმატებს. იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებსაც მოსახლეობის მასობრივი გადასახლების რისკი ყველაზე მეტად ემუქრება, **პაკისტანი** ლიდერობს. მას **ეთიოპია და ირანი** მოსდევენ. მკვლევართა განცხადებით, მცირე მასშტაბის ეკოლოგიური საფრთხე ან ბუნებრივი კატასტროფაც კი საკმარისია იმისთვის, რომ ამ სახელმწიფოთა მოქალაქეებმა საცხოვრებელი ადგილების დატოვება დაიწყონ.

შეგახსენებთ,

ეს ის ირანია, რომლიდანაც სულ ორიოდე წლის წინათ მათი ქვეყნისათვის დაწესებული გაუთავებელი ამერიკული სანქციებით შეწუხებული მილიონამდე ირანელი აპირებდა საქართველოსკენ დაძვრას და მუდმივ საცხოვრებლად სახლებსაც კი იგულებდნენ!

და რომ არა, „ასავალ-დასავალის“ მიერ დარისხებული განგაშის ზარები, ასეც მოხდებოდა! მართალია, ჩვენებურმა სოროსელ-ლიბერასტებმა მაშინ „ქსენოფობიაში“ დაგვადანაშაულეს, მაგრამ, სამაგიეროდ, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურ ბრიფინგზე ღია ტექსტით განაცხადა თავისი მოქალაქეების გასაგონად: **საქართველო ირანელთათვის არაკეთილსაიმედო ქვეყანაა და მოერიდეთ იქ ჩასვლასო!**

ბოლო მონაცემებით, მსოფლიოში 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. ვარაუდობენ, რომ მათი რიცხვი 2050 წლისთვის 10 მილიარდი გახდება, რაც ბუნებრივ რესურსებზე მოთხოვნას გაზრდის. მკვლევართა პროგნოზით, ამ დროისთვის შიმშილის საფრთხე 3.5 მილიარდ ადამიანს დაემუქრება, წყლის დეფიციტი კი, რომელსაც ამჟამად უკვე 2.6 მილიარდი ადამიანი განიცდის, კიდევ უფრო გამწვავდება. რაც შეეხება საქართველოს, **2014 წლის საყოველთაო აღწერით მოსახლეობამ 3 713 804 შეადგინა** და 2002 წლის საყოველთაო აღწერასთან შედარებით, 657 731 ადამიანით შემცირდა. ამ ტენდენციით, ბოლო აღწერიდან გასული 7 წლის განმავლობაში, ალბათ, სადღაც 3 მილიონ მოსახლემდე შევმცირდით... და აქედან ნახევარ მილიონზე მეტი საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური აზერბაიჯანელი და სომეხია!

ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 85.5 პროცენტი 15 წელზე უფროსი ასაკისაა, აქედან 16 პროცენტი 64 წელზე მეტისაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ასაკოვანი ადამიანების რიცხვი ახალგაზრდების რიცხვს აჭარბებს, ანუ საქართველოს ასაკობრივი დიაგრამა რეგრესული, მომაკვდავი ხასიათისაა!

თუ 1926 წელს კავკასიის მთელი მოსახლეობის 35 პროცენტი, ანუ ყოველი მესამე ადამიანი საქართველოში ცხოვრობდა, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 1970 წელს — 28 პროცენტამდე, ხოლო 2010 წელს 18,95 პროცენტამდე იკლო! ანუ კავკასიაში მცხოვრები მხოლოდ ყოველი მეექვსე ცხოვრობს საქართველოში. სამაგიეროდ, აზერბაიჯანის ანალოგიური მაჩვენებელი 38 პროცენტამდე გაიზარდა — ეს იმას ნიშნავს, რომ კავკასიაში მცხოვრები ყოველი მესამე უკვე აზერბაიჯანელია!

USAID-ის მონაცემებით, მსოფლიოს 232 ქვეყანას შორის საქართველო მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირების ტემპით მსოფლიოს კატასტროფულ ოცეულშია და მე-16 ადგილზეა, შობადობით კი — არანაკლებ კატასტროფულ 174-ზე!

აი, ასეთი უკიდურესი დემოგრაფიული დინამიკით ვხვდებით 2050 წლისათვის მოსალოდნელ აზიელ-აფრიკელ მიგრანტთა მილიარდიანი ცუნამის თავზე დატყდომას!

გამოსავალი რაშია?! გლობალური კატასტროფისაგან საქართველოს ერთადერთი ხსნა ეროვნულ ხელისუფლებაშია! დიახ, **თუ 2050 წლისათვის აფრიკიდან და აზიიდან გლობალური დათბობისა თუ მოსახლეობის უკონტროლო გამრავლების გამო, თავის გადასარჩენად მილიარდზე მეტი ადამიანი დაიწყებს მიგრაციას, ამ დრომდე ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, შევქმნათ ძლიერი ქართული სახელმწიფო, სადაც 26 ათასი მდინარე და მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ულევი, თვითგანახლებადი რესურსია — ეს კი ათობით მილიარდი დოლარის სუფთა შემოსავალია წელიწადში!**

ჩვენ უნდა მოვახერხოთ აბსოლუტურად თვითკმარი და ადგილობრივი წარმოების სასურსათო უზრუნველყოფა — ღვთის მადლით, უფალმა სამოთხე გვიბოძა სამშობლოდ!

ჩვენ უახლოეს წლებში სასწრაფოდ უნდა შევძლოთ უმკაცრესი და უზუსტესად გათვლილი სახელმწიფო პოლიტიკით ქართველი ერის დემოგრაფიული კვდომის შეჩერება და მთისა და ბარის დაცლილი სოფლების საკუთარი ხალხით ათვისება და გამრავლება!

ჩვენ უნდა დავიცვათ სატანისტ-ლიბერასტთა გლობალური შტურმისაგან და გადავარჩინოთ დედაეკლესია, ქრისტიანული რწმენა, ქართული ოჯახი, ტრადიციულ-ზნეობრივი ფასეულობები, ქართული განათლების სისტემა, ქართული სოფელი, უნიკალური, ენდემური ეკოსისტემა.

მოკლედ, იმისათვის, რომ, სულ რაღაც, 30 წელში საკუთარი თვალით არ ვიხილოთ საქართველოს განადგურება და გაქრობა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სამშობლოსათვის თავგანწირული ქართველი კაცების ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც არც რუსეთს დაუწვება, არც ამერიკას და არც თურქეთსა თუ ევროპას! ჩვენი შვილების მომავლისა და მათი ქართული საქართველოს გადასარჩენად სხვა ალტერნატივა არ არსებობს!

გიორგი გიგაური

2050 წლისთვის აზიიდან და აფრიკიდან მილიარდი მიგრანტი დაიძვრება!

კვირგვინოსნები

დავით კირკიტაძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

გახარიასა და სააკაშვილის შეხვედრა არ ყოფილა, ამას ისინი ავრცელებენ, ვინც ჯერ ეტრფოდნენ გახარიას და ახლა ტალახს ესვრიან.

„ახალი თაობა“

გურამ მაჭარაშვილი
პარლამენტარი

მე ვსვამ რიტორიკულ კითხვას: **გახარიას გადადგომა ნაცმოძრაობას ეწყინა თუ გაუხარდა?**

„კვირის პალიტრა“

კახა კუკავა
„თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი

კახი კალაძე არის დღეს „ქართულ ოცნებაში“ ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც, გარდა პარტიის რეიტინგისა, აქვს თავისი პირადი რეიტინგი.

„ახალი თაობა“

მამუკა არეშიძე
ექსპერტი

სულ რომ გასუსული იყოს საქართველოს ხელისუფლება, ეს ქვეყანა არის დასავლეთის მუდმივი ინტერესის საგანი და იმიტომ კი არა, რომ ვინმე ჩვენზე გიჟდება, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან სერიოზული გეოსტრატეგიული მდებარეობა გვაქვს.

„კვირის პალიტრა“

ლია ელიავა
საბანკო საქმის ექსპერტი

ჩვენს ეროვნულ ბანკს სახელად კი ჰქვია ეროვნული, მაგრამ სინამდვილეში ის უცხოური ინსტიტუტების ყურმოჭრილი მონაა.

„საერთო გაზეთი“

პაატა შეშელიძე
„ახალი ეკონომიკური სკოლის“ დამფუძნებელი

არ უნდა გამოვრიცხოთ ისიც, რომ ლარი მეტად გამყარდება ზაფხულში.

„რეზონანსი“

სერგეი ლაზარევი

კარმის

გახსოვდეთ, როგორც კი იგრძნობთ, რომ სამყარო არასრულყოფილი და უსამართლოა, როგორც კი ადამიანების რწმენას დაკარგავთ, ავტომატურად ჩაირთვება სიცოცხლის არსურვილი, რაც ჯანმრთელობის მხრივ უამრავ პრობლემას შეგიქმნით!

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №23-25

სხვისადმი სიძულვილით მხოლოდ საკუთარ თავს ავნებთ

უკანასკნელი სამი ასწლეულის მანძილზე კაცობრიობა მეტისმეტად მიეჯაჭვა მიწიერს და არნახული აგრესიით აივსო. აგრესიისა და სიძულვილის პროგრამები კი ყოველთვის თვითგანადგურების პროგრამად ტრანსფორმირდება და ონკოლოგიური დაავადების, ფსიქიკური აშლილობისა და იმუნური სისტემის მოშლას იწვევს.

მახსოვს, მშობლებმა თორმეტიოდე წლის გოგონა მომიყვანეს და საწოლზე დააწვინეს, რადგან ჯდომა არ შეეძლო. ექიმებმა ვერ შეძლეს დიაგნოზის დასმა. რამდენიმე დღე ვხვდებოდი მშობლებს და ერთსა და იმავეს ვუმეორებდი:

— თქვენი წინაპრებიც, მშობლებიც და თქვენც მუდამ ღიზიანდებოდით უწესო, უხეშ ადამიანებზე, რომლებიც წყენას გაყენებდნენ. ამან გულგატეხილობა, დეპრესია გამოიწვია, რამაც თვითგანადგურების მძლავრი პროგრამის ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი. თქვენს შვილში კი ამ პროგრამამ წითელ ხაზს გადააბიჯა. მიმართეთ ღმერთს, ილოცეთ, გათავისუფლდით ადამიანების მიმართ აგრესიისა და გულგატეხილობისაგან, მხოლოდ ასე უშველით ბავშვს.

როდესაც ქუჩაში კუზიან კაცს ვხვდები, ვიცი, რომ წინა ცხოვრებაში მან სწორად ვერ აღიქვა სულის განსაწმენდად მოვლენილი უსიამოვნებების არსი, ადამიანების მიმართ უზარმაზარი წყენა დაუგროვდა და სწორედ ამან მოკლა. ამ ცხოვრებაში მან უნდა იცოცხლოს, რათა სული ბოლომდე გასუფთავდეს. ამიტომ საჭიროა მისი წყენიანობის დაბლოკვა. შედეგი — მახინჯი კუზი.

გახსოვდეთ, როგორც კი იგრძნობთ, რომ სამყარო არასრულყოფილი და უსამართლოა, როგორც კი ადამიანების რწმენას დაკარგავთ, ავტომატურად ჩაირთვება სიცოცხლის არსურვილი, რაც ჯანმრთელობის მხრივ უამრავ პრობლემას შეგიქმნით.

ეჭვიანობა სიკვდილია

ჩემ წინაშეა უმძიმესი პოლიართრიტით დაავადებული ქალი. მიზეზი — ეჭვიანობა. **საყვარელ მამაკაცებზე განაწყენება და მათი გაკიცხვა თვითგანადგურების, სიცოცხლის არსურვილის პროგრამად იქცა. ეს კი ძალიან სახიფათოა, რადგან ჩვენი ველის სტრუქტურებში მომავალი შვილების სულებიც იმყოფებიან.** ამიტომ პროგრამა, რომელიც მომავალ თაობებს ემუქრება, უნდა შეჩერდეს. პოლიართრიტი საკმაოდ კარგი საშუალებაა მის დასაბლოკად.

ვესაუბრები ქალს, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მედიცინის კორიფეები უშედეგოდ შემოუვლია. მას ჰიპოფიზის კეთილთვისებიანი სიმსივნე აქვს.

— თქვენ ეჭვიანი ხართ. **ეჭვიანობა კი სიძულვილია, რომელიც თავიდან მოდის.** მაშასადამე, ბუნება შეეცდება, შეაჩეროს თქვენს ველში არსებული განადგურების და თვითგანადგურების პროგრამა თავდაპირველად, **როდესაც ეჭვიანობა მხოლოდ ყალიბდება, იქმნება კბილებთან და ცხვირთან დაკავშირებული პრობლემები. ამას მოსდევს თავის ტკივილი, თავის ტრავმა, მხედველობის და სმენის დაქვეითება, მენინგიტი, ინსულტი, სიმსივნე, ფსიქიკის დარღვევა. ეჭვიანობის თქვენეულ დონეს, წესით, ტვინის კიბო უნდა გამოეწვია, მაგრამ, რადგან კეთილი და წესიერი ადამიანი ხართ, კეთილთვისებიანი სიმსივნე გაკმარეს.**

რამდენიმე წლის წინათ მეგობარმა ერთი კაცის დიაგნოსტირება მთხოვა. ველში დავინახე წითელ ხაზს გადაცილებული ეჭვიანობა. ცოლისა და საკუთარი თავისთვის სიკვდილის სურვების პროგრამა.

— რა შეიძლება მოჰყვეს ამას? — მკითხა მეგობარმა.

— მისი და მისი ცოლის სიკვდილი.

— იცი, ერთ კვირის წინათ ორივეს დაუსვეს დიაგნოზი: კაცს — სისხლის გათეთრება, ქალს კი — სწორი ნაწლავის კიბო.

ერთხელ თვითმფრინავში მეზობლად მჯდომი მგზავრი გამომიტყდა, რომ პანიკურად ეშინია ფრენის, თანაც, ეს სულ რამდენიმე წლის წინათ დასჩემდა.

— შეიძლება არც დამიჯეროთ, მაგრამ სიმაღლის ან თვითმფრინავის როდი გეშინიათ. თქვენ შინაგანად ეჭვიანი ადამიანი ხართ. ეჭვიანობა კი ურთიერთობებზე მიჯაჭვულობა და მათი დარღვევის პანიკური შიშია. ფრენისას თქვენ შიშს მიწასთან, ყოველივე მიწიერთან კავშირის გაწყვეტის გამო განიცდით და ეს შიში მაშინ გაჩნდა, როდესაც პირველად შეიყვარეთ და იეჭვიანეთ.

ყოველთვის გახსოვდეთ და შთამომავლებსაც გამუდმებით გაუმეორეთ — ყველაზე მაღლა ღმერთისადმი სიყვარული დგას. იმას, რასაც ღმერთზე მეტად შეიყვარებთ და მასზე მაღლა დააყენებთ, უფალი აუცილებლად წაგართმევთ, ფული იქნება ეს, სიბრძნე თუ საყვარელი ადამიანი!

სიხარულით დალიეთ სულის წამალი

ონკოლოგია ხასიათია. **ხალისიანი, სიცოცხლისმოყვარული ადამიანი ძალზე იშვიათად ავადდება სიმსივნით. მძიმე, უკურნებელი სენი მაშინ მოდის, როდესაც ადამიანის ორიენტაცია მთელი სამყაროს ნებას ეჯახება. ოდესღაც წარმოდგენაც არ მქონდა, რომ კიბოს საუკეთესო წამალი მსოფლმხედველობისა და ხასიათის შეცვლაა. ამაში საკუთარი მაგალითით დავრწმუნდი.**

1990 წლამდე მძიმედ, ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევდი ცხოვრებაში, ბევრი წინააღმდეგობის, უსიამოვნებისა და გაჭირვების დაძლევა მიხდებოდა და ამით სული მისუფთავდებოდა. 1990 წელს ჩემი ცხოვრება დალაგდა, მოწესრიგდა, მივხვდი, რომ სახელს გავითქვამდი და ბევრი ფული მექნებოდა. ამან ჩემი სული საბოლოოდ მიაჯაჭვა მიწიერს. **სულ იმაზე ვოცნებობდი, როგორ დავხარჯავდი ფულს და რას ვიყიდდი. სწორედ მაშინ აღმოვაჩინე თეძოზე პატარა მუქი ლაქა, საკუთარ ველში კი — სიმსივნისთვის დამახასიათებელი მძლავრი დეფორმაცია.** ოპერაცია სწრაფად გამიკეთეს, რამდენიმე დღეში კი ანალიზის პასუხიც მივიღე, სადაც ეწერა, რომ მეტასტაზებიანი მელანომა მაქვს. ექიმმა პირდაპირ მითხრა, რომ, მაქსიმუმ, წელიწადნახევრის სიცოცხლე მქონდა დარჩენილი. მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი მთავარი — რომ **კიბო სულის დაავადებაა და არა სხეულის და მკურნალობაც სწორედ სულს სჭირდება.** ინტუიციურად მივედი იმ დასკვნამდე, რომ დარჩენილი დრო სულის განწმენდისთვის უნდა გამომეყენებინა. **ნელ-ნელა, ფენა-ფენა ვიხსნიდი ყველაფერს, რაც მიწასთან მაკავშირებდა. გაქრა სინანული, შური, შიში, სულში მშვიდი ნათების გრძნობა გამიჩნდა.** რამდენიმე დღეში საკონტროლო ანალიზისთვის პეტერბურგის საუკეთესო კლინიკას მივმართე. პირველადი დიაგნოზი არ დადასტურდა, ონკოლოგიის სურათი ველიდანაც გაქრა. იცით, საოცარი რამ დამემართა. პირველი წუთიერი სიხარული უზარმაზარმა ნაღველმა და სიცარიელემ შეცვალა. ჩემი სული ხომ უკვე გათავისუფლდა მიწიერისგან, სიმსუბუქით და ბედნიერებით აივსო, ამიტომ უკან დაბრუნება ძალიან გაუჭირდა. სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ **ადამიანი განუწყვეტლივ უნდა გრძნობდეს მიწიერ ცხოვრებასთან განშორების სიახლოვეს, მაშინ მისი სული აღარაფერს მიეჯაჭვება.**

სიმსივნით დაავადების შემთხვევები ძალიან გახშირდა. მარ-

კვირგვინოსნები

ნინო ბაშარული
ჟურნალისტი

ქართულ ტელეარხებს დიდი ხანია, არ ვუყურებ. „ფეისბუქი“ რასაც ამომიგდებს ხოლმე, ვხვდები, რომ ძირითადად ვიღაც „ნაშების“ პირად ცხოვრებასა და მათ მეტამორფოზებს აშუქებენ ან კიდევ მართლა კარგი ტიპების, არასტერეოტიპების გაშავების პერფორმანსებს დგამენ. **რაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, იმის გაგონებაც არ უნდა მედიას. პირზე აკერია, ხალხის მოთხოვნებს აღვასრულებთო...**

გადახედეთ მაინც, რამდენი სახის საოცარი ტელეგადაცემა არსებობს. რა ჯანდაბა გჭირთ, საერთოდ, ხვდებით მაინც?! სამჯერ ვიტყვი და იქნებ აღდგეს ქართული მედია მკვდრეთით — **აღდექ, მედიავ! აღდექ! აღდექ!**

„ახალი თაობა“

ირინა ბაირამაშვილი
ჟურნალისტი

მათრია კორონამ და ახლა მე უნდა ვათრიო. ყველას მოვუწოდებ — გაუფრთხილდნენ თავს და არ შეიხვედრონ ეს საშინელი ვირუსი! **მე კი ჯერ — შვილებს, შემდეგ კი, ბუხართან მჯდომი მოხუცი რომ ვიქნები, შვილიშვილებს მოვუყვები ამ საშინელი კორონას ამბებს.**

„სარკე“

ზუკა ხუციშვილი
ჟურნალისტი

კონკრეტული კანონები, რომლებიც დღეს არსებობს, იმდენად ბუნდოვანია, რომ, ფაქტობრივად, არარსებულია. **ჩვენი თხოვნაა, რომ კანონმდებლობის დონეზე ეს კანონები, რაც საავტორო უფლებებსა და საავტორო უფლებებით ანაზღაურებას ეხება, გახდეს კონკრეტული, გამჭვირვალე და ავიდეს საკანონმდებლო დონეზე.**

„ახალი თაობა“

ზურა ხაჩიძე
ჟურნალისტი

მინდა, გირჩიოთ და შეგახსენოთ, რომ ყველა მტერმა, რომელსაც გადაწყვეტილი ჰქონდა დედაეკლესიის განადგურება, შებღალვა და კიდევ მრავალი მზაკვრობა, დაასრულა სრული კრახით და სასჯელით!

„ალია“

ვიხსენებთ ბესტსელერს

დიაგნოსტიკა

ტო ბოლო ხანებში ოთხი ონკოლოგიური ავადმყოფი გავსინჯე. პირველს კუჭქვეშა ჯირკვლის კიბო ჰქონდა, უკვე ნარკოტიკებს იღებდა და გაჭირვებით მისმენდა. მე შეძლებისდაგვარად ავუხსენი, რომ **მისი ეჭვიანობა, ადამიანების გაკიცხვა, წყენა და უზარმაზარი ამპარტავნობა თვითგანადგურების პროგრამად გადაიქცა, რომელიც მის შვილსაც გადაეცა.** თუ იგი დროულად არ გადახედავს საკუთარ ცხოვრებას, ლოცვითა და მონანიებით არ გაითავისუფლებს სულს, მხოლოდ თავის თავს კი არა, შვილსაც დაღუპავს.

მეორე დღეს დავურეკე. ტელეფონთან ჩემი პაციენტი მოვიდა.

— ილოცეთ? — ვკითხე მე.

— არა, რადგან აქამდე არასოდეს მილოცია.

— აქამდე არც სიმსივნე გქონიათ.

იგი ჯიუტად გაჩუმდა.

— ასეთ შემთხვევაში მე ვერ დაგეხმარებით, — ვუთხარი მე.

მეორე პაციენტი შედარებით რბილი ადამიანი აღმოჩნდა. იგი ურთიერთობებს მიეჯაჭვა. ამას შედეგად მოჰყვა გაუთავებელი წყენა ცოლის, ოჯახის მიმართ, შემდეგ კი სიცოცხლის არსურვილი ჩამოყალიბდა, რომელმაც წინამდებარე ჯირკვლის სიმსივნე გამოიწვია. მეტასტაზები უკვე ძვლებსა და ფილტვებში იყო გასული. მასაც ვუთხარი, რომ **მთელი განვლილი ცხოვრებისთვის უნდა გადაეხედა და ღმერთისთვის შენდობა ეთხოვა ცოლზე, საკუთარ თავზე, ბედისწერაზე განაწყენების გამო, სიცოცხლის არსურვილისთვის, რომელიც შთამომავლებსაც გადასცა.** პაციენტმა ირწმუნა ჩემი. მკურნალობა მძიმედ, ტანჯვით მიმდინარეობდა, მაგრამ ორ თვეში იგი გამოჯანმრთელდა.

მესამე ავადმყოფი ყირიმში ყოფნისას გავსინჯე. ახალგაზრდა კაცს შარდსასქესო სისტემის კიბო ჰქონდა. მიზეზი — საყვარელი ადამიანის, ოჯახისა და ბედისწერის ღმერთზე მაღლა დაყენების სურვილი. ეს პროგრამა მას მამისგან გადაეცა, რომელმაც სულის განსაწმენდად მოვლენილ ტრავმებს, უსიამოვნებებს აგრესიით უპასუხა. ამიტომ შვილში თვითგანადგურების პროგრამა ბევრად უფრო გამძლავრდა.

— მთავარი უნდა გაიგო, შენი სული მკვიდრად მიეჯაჭვა მიწიერს, ამიტომ მის გასუფთავებას ახლობელი ადამიანების მიერ მოყენებული წყენით, ტკივილით ცდილობდნენ. შენ კი იმ ერთადერთს, რასაც სულის ხსნა შეუძლია, კატასტროფად, უბედურებად აღიქვამ და სიძულვილს, აგრესიას იგროვებ სულში. **მადლი შესწირე უფალს ნებისმიერი უსიამოვნებისთვის, რომელიც მან მოგივლინა. ილოცე შენთვის და შთამომავალთა სულებისთვის. შენი საყრდენი წერტილი მხოლოდ ღვთის სიყვარული შეიძლება იყოს. თუ ამას შეიცნობ, გამოჯანმრთელდები.**

ერთ თვეში ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა. მისი სული მზად არ აღმოჩნდა ჭეშმარიტების მისაღებად, მიწიერზე მიჯაჭვულობა მეტისმეტად ძლიერი იყო, მე კი იგი საპირისპიროში ვერ დავარწმუნე.

ამერიკაში ყოფნისას რამდენიმე საინტერესო და საგულისხმო შემთხვევას წავაწყდი. ნიუ-იორკში მშობლებმა ახალგაზრდა ქალი მომიყვანეს, რომელსაც ოთხი წლის წინათ სარკომის ოპერაცია გაუკეთეს, თავს კარგად გრძნობდა, მაგრამ ბოლო ხანებში ტკივილებმა ისევ შეახსენა თავი.

— **შენი ავადმყოფობის მიზეზი ქედმაღლობა და ამპარტავნობაა. თავს ყველაზე ჭკვიან, ბრძენ და ბედნიერ ადამიანად თვლი. შენი სულიერი თვისებები ღმერთზე მაღლა გაქვს დაყენებული. ექიმებმა ოთხი წლის წინათ სიმსივნე მოგაცილეს, მაგრამ მისი მიზეზი ხომ დარჩა?** თვითონაც შესანიშნავად ხვდები დიაგნოზს, გადარჩენის სულ მცირე შანსი გაქვს და ის უნდა გამოიყენო. დღედაღამ ილოცე, ძერწე შენს სულში ღმერთისადმი სიყვარული, მადლობით მიიღე ყველაფერი, რაც მას შენთვის სულის განსაწმენდად მოუვლენია. იგრძენი, რომ **უზენაესი ბედნიერება ამქვეყნად მხოლოდ ღმერთისადმი სიყვარულშია.**

ქალი გულამოსკვნით აქვითინდა, მას გაუჭირდა მწარე სიმართლის მიღება, მაგრამ სხვა გზას მაშინ ვერ ვხედავდი. სამაგიეროდ, ერთი თვის შემდეგ მისი მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ამასწინათ კი სიხარულით დავადასტურე, რომ ჩემი პაციენტი განიკურნა.

სან-ფრანცისკოში ერთმა გოგონამ დილის 8 საათზე დამირეკა.

— დედას სიმსივნე აქვს, მაგრამ უარს ამბობს მკურნალობაზე. მხოლოდ ბალახების ნაყენს სვამს. ექიმებმა თქვეს, თუ იმკურნალებს, შეიძლება გადარჩესო. ძალიან გთხოვთ, დაარწმუნეთ, წამლები მიიღოს.

— რა თქმა უნდა, ვეცდები, მაგრამ ჯერ იმას აგიხსნით, რატომ იქცევა დედათქვენი ასე. მან ოჯახი და საყვარელი ადამიანი ღმერთზე წინ დააყენა. ამიტომ სულის განსაწმენდად სწორედ ოჯახის წევრები და საყვარელი ადამიანები აყენებდნენ წყენასა და ტკივილს. მან ვერ შეძლო ამ სიტუაციაში ღვთიური ნების დანახვა. სწორედ ეს გახდა მისი დაავადების ერთ-ერთი მიზეზი. მთავარი მიზეზი კი ის არის, რომ მან ეს ყველაფერი თქვენ გადმოგცათ და ახლა თქვენი სულის განსაწმენდად ავადმყოფობს, თანაც ინტუიციის კარნახით უარს ამბობს მკურნალობაზე, რათა თქვენი სიცოცხლე გადაარჩინოს. თუ თქვენ მთელ განვლილ ცხოვრებას გადასინჯავთ და ღმერთის სიყვარულს დაეწაფებით, ეს წამლებზე უკეთ დაეხმარება დედათქვენს განკურნებაში.

იმ ჭეშმარიტებაში, რომ შვილებისთვის გადაცემული უარყოფითი პროგრამები მშობლის სასიკვდილოდ დაავადების მიზეზი შეიძლება გახდეს, უნიკალურმა შემთხვევამ დამარწმუნა. ნიუ-იორკის ოფისში ერთმა კაცმა დამირეკა და მთხოვა, დედამისს დავხმარებოდი. ქალს ტვინის სიმსივნე ჰქონდა მეტასტაზებით მთელ სხეულში. იგი უკვე უგონოდ იყო.

— მუშაობა თქვენთან დამჭირდება. **დედათქვენი იმიტომ კვდება, რომ შთამომავლობას გადასცა ადამიანების გაკიცხვა, ზიზღი და ამპარტავნობა.** თქვენში ეს პროგრამა უკვე წითელ ხაზთან არის მისული. რამდენადაც შეძლებთ საკუთარი სულის და შთამომავალთა სულების ლოცვით განწმენდას, იმდენად გაუჩნდება დედას გადარჩენის შანსი. **ნუ განსჯით, ნუ შეიძულებთ ადამიანებს, მადლი შესწირეთ უფალს ყველა განსაცდელისათვის და სული განეწმინდებათ**. დედათქვენი თქვენთვის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად კვდება.

გადიოდა დღეები. შვილი ლოცულობდა და სულს იჯანსაღებდა, პარალელურად უმჯობესდებოდა დედის მდგომარეობაც. მაგრამ ორ თვეში იგი მაინც გარდაიცვალა, რადგან საბედისწერო ზღვართან მდგომმა ვერ შეძლო ხასიათისა და მსოფლმხედველობის შეცვლა. მე გადმომცეს იმ კაცის სიტყვები: „მან დედაჩემისთვის ვერაფერი გააკეთა, სამაგიეროდ, ჩემი სული გადაარჩინა“.

ონკოლოგიური დაავადება სულის წამალია. თუ დამოუკიდებლად ვერ შეძლებთ სულიერი ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, ამის გაკეთებას წყენის, დამცირების, შეურაცხყოფის საშუალებით გაიძულებენ. თუ სული მაინც დაგიავადდებათ, დანაკარგის, უსიამოვნებისა და ავადმყოფობის სახით მწარე წამალს მოგცემენ. როგორც კი გააცნობიერებთ, რომ ეს წამალია და სიხარულით დალევთ — ერთ კოვზს გაკმარებენ. თუ უხალისოდ, ძალით მკურნალობთ — ჭიქის დალევა მოგიწევთ, ხოლო, თუ წამალზე უარს იტყვით და გადმოაფურთხებთ — მთელ ვედროს ჩაგასხამენ. ასე რომ, თავსდატეხილი უსიამოვნებების ღვთის ნებად აღქმის უნარი მათგან თავდახსნის საუკეთესო საშუალებაა.

ან – ფული, ან – სული!

ადამიანმა, ბოლოს და ბოლოს, უნდა განსაზღვროს თავისი დამოკიდებულება ფულის მიმართ, ანუ უნდა მიხვდეს, რომ ფული სიკეთეც არის და ბოროტებაც.

სწორედ ამ საკითხზე ვესაუბრები ახალგაზრდა წყვილს, რომელმაც მძიმედ დაავადებული ბავშვი მომიყვანა. წინა ცხოვრებაში ორივე მათგანი სულ ფულზე ოცნებობდა, შურდათ მდიდრების, სძულდათ ისინი, ვინც ფულის საშუალებით ამცირებდა. ღმერთის სიყვარულზე მაღლა ფულის სიყვარულის დაყენების სურვილი მათ ამ ცხოვრებაშიც გამოიყოლეს. **მათთვის ფული მიზნად იქცა და არა საშუალებად, ამიტომ გაუხდათ ბავშვი ავად. თანაც, სულის განსაწმენდად უზარმაზარ ვალშიც ჩავარდნენ.**

ჩვენ ზუსტად იმდენი მატერიალური ფასეულობის ქონების ნება გვაქვს, რამდენსაც ჩვენი სული ზიდავს. რაც უფრო ახლოს იქნება სული ღმერთთან, მით მეტი მიწიერი კეთილდღეობა მიენიჭება ადამიანს.

როდესაც რაიმე უბედურება ხდება, ფულს ვკარგავთ ან გვართმევენ, ძალიან ძნელია, ამაში ჩვეულებრივი მიწიერი დამცირებისა და დანაკარგის გარდა ღვთაებრივი აზრიც დაინახო, არადა, იგი ყოველთვის არსებობს. სულ ცოტა ხნის წინათ კაბინეტში ერთი საქციელწამხდარი ბიზნესმენი მეჯდა და ბუტბუტებდა, რომ სრულიად უაზროდ ასეულობით ათასი დოლარი დაკარგა.

— გახსოვთ, ამასწინათ გაფრთხილებდით, რომ შეიძლებოდა ან ფული დაგეკარგათ, ან — სიცოცხლე.

— მახსოვს.

— **მერე, განა მადლობელი არ ხართ, რომ ცოცხალი დარჩით?** თქვენი სული საკმაოდ არის მიჯაჭვული ფულსა და კეთილდღეობას. თქვენი მომავალი შვილების სულებიც უკვე დანაგვიანდა ფულისადმი სიყვარულით. რაც მეტს იმუშავებთ საკუთარ თავზე, მოიხსნით იმ მიჯაჭვულობას და შთამომავალთა სულებსაც გაათავისუფლებთ, მით ნაკლები შეგხვდებათ მსგავსი უსიამოვნებები. **გახსოვდეთ — გამარჯვება დამარცხებისადმი სწორი დამოკიდებულებაა.**

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

ნიკოლოზ რაჭველი
მუსიკოსი, დირიჟორი

შთამომავლობაზე ვინ არ ფიქრობს, მითუმეტეს, ჩემს ასაკში, როცა მარტოა, მაგრამ რა მოხდება, არ ვიცი... სანამ წონაში დავიკლებდი, სიმსუქნის კომპლექსი მქონდა და პირად ცხოვრებაზე არ ვფიქრობდი. როდესაც გავხდი, მერე დავიწყე ამაზე ფიქრი. რამდენჯერმე ვიყავი შეყვარებული, მაგრამ ცალმხრივად. ორმხრივი სიყვარული არასოდეს გამომიცდია.

„სარკე“

ჰენრი კუპრაშვილი
მსოფლიო რბენის კეთილი ნების ელჩი



ყველას შეუძლია სიბერის დიდი ხნით გადავადება. **რაც ასაკი მემატება, ჯანმრთელობა მიუმჯობესდება და არა, პირიქით.** ყოველწლიურად გეგმურ კვლევებს ვიკეთებ და ყოველ მომდევნო წელს უკეთესი ანალიზი მაქვს. რაც ადრე მტკიოდა, ისიც გამიქრა!

„კვირის პალიტრა“

ლია მუხაშავრია
ადვოკატი

31 წელია, ადვოკატი ვარ. ეს ძალიან მძიმე გზა იყო, ამას ისიც დაერთო, რომ 2015 წელს დედა გარდამეცვალა. ჩემი ქალიშვილი უკვე დიდი იყო და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ყველანაირი პირობა ჰქონდა, ამიტომ გადავწყვიტე სოფელში გადასვლა.

აქაურ გლეხებსაც უკვირთ, იურისტი ხარ და აი თხილის მოვლა ასე კარგად რაფერ ისწავლეო... ახლა ტრაქტორის ყიდვა მინდა, რომ საჭესთან თვითონ დავჯდე და ვიმუშაო. ამიტომ მეგობრებმა ქართველი **პაშა ანგელინა** შემარქვეს. ასე ერქვა საბჭოთა კავშირში პირველ ტრაქტორისტ ქალს.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი შხვაცაბაია
მოქანდაკე

აუცილებლად უნდა დადგეს დრო, როდესაც საქართველოს თავისი შვილები ისე დაუბრუნდებიან, როგორც ისრაელს დაუბრუნდნენ ებრაელები ან საბერძნეთს — ბერძნები. ეს სიცოცხლის გზაა და მას ოდესღაც ქართველებიც უნდა დაადგნენ.

„კვირის პალიტრა“

კახა საბახტარიშვილი:

ადამიანი, რომელსაც ოფლის გამოყოფის ფუნქცია დაკარგული აქვს, განწირულია!

ოფლის სახით ადამიანის ორგანიზმიდან უამრავი შხამი და ტოქსინი გამოიდევნება, მაგრამ ჭარბი ოფლიანობა ისევე, როგორც ოფლის გამოყოფის უნარის შეწყვეტა, უმძიმეს პათოლოგიებზე მიგვანიშნებს. ქართველი მეცნიერი და ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი მშობლებს აფრთხილებს, რომ ორ წლამდე ასაკის ბავშვები ზღვის კურორტებს მოარიდონ, რადგან მათ საოფლე ჯირკვლები და ორგანიზმის თერმორეგულაციის უნარი ჩამოყალიბებული არა აქვთ:

„ვისაც ხშირი სექსუალური კონტაქტი აქვს, სექსუალური აქტის შემდეგ აუცილებლად დალიოს წყალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოხდება ორგანიზმის გაუწყლოება, სისხლი გაბლანტდება და შესაძლოა, ინფარქტის ან ინსულტის საფრთხე დადგეს, რაც სექსუალური კონტაქტის დროს ძალზე ხშირია!“

— ოფლის ქიმიური შემადგენლობა ასეთია — 98 პროცენტი წყალი და 2 პროცენტი მარილები, უპირატესად — ნატრიუმის ქლორიდი, ანუ ჩვეულებრივი **სუფრის მარილი.** ოფლის გზით კანის ზედაპირიდან გამოიყოფა შარდოვანა, შარდმჟავა, ნიშადური და ა.შ. მიჩნეულია, რომ თირკმელი ასრულებს ორგანიზმის ფილტრის ფუნქციას, მაგრამ ამ თვალსაზრისით უფრო მეტი ფუნქცია დაკისრებული აქვს კანის ზედაპირს და მასზე მოთავსებულ საოფლე ჯირკვლებს. **ოფლის სახით ადამიანის სხეულის ზედაპირიდან გამოიყოფა ზუსტად იმის ანალოგიური და მსგავსი ნივთიერებები, როგორც მოშარდვის დროს.** ზრდასრული ადამიანის კანის ზედაპირზე საოფლე ჯირკვლების რაოდენობა ორიდან ორნახევარ მილიონს აღწევს.

— ბატონო კახა, რაში მდგომარეობს ოფლის საიდუმლოო და რა საჭიროა ოფლის გამოყოფა მაშინ, როცა ადამიანს დეფეკაციისა და მავნე ნარჩენების გამოსაყოფად ორგანოები საკმარისად აქვს?

— ძლიერი ფიზიკური დატვირთვისას ან მზის სხივების ზემოქმედების შედეგად ადამიანის ორგანიზმში ყოველთვის გროვდება ჭარბი ენერგია. ჩავთვალოთ, რომ ადამიანი არის შიგაწვის ძრავა, რომელიც, თუ არ გაგრილდა, აუცილებლად გამოვა მწყობრიდან. სწორედ ასე, ოფლის გამოყოფა ადამიანის სხეულის გაგრილებას, ანუ იმ ზედმეტი ენერგიისა და იმ ტოქსინების გამოყოფას ემსახურება, რომლებიც ორგანიზმს არ სჭირდება. ადამიანის მთელი სხეულის ზედაპირზე განლაგებულია სიცივისა და სითბოს თერმორეცეპტორები. როდესაც ტემპერატურა მატულობს, ისინი უმალ აწვდიან ინფორმაციას თავის ტვინში მოთავსებულ ე.წ. თერმოსტატს, რომელსაც **ჰიპოთალამუსი** ეწოდება. ამის შემდეგ ჰიპოთალამუსი „გასცემს ბრძანებას“, რომ მოხდეს სხეულის ტემპერატურის დაწევა, რაც ხდება სხეულიდან სითხის აორთქლებით. სწორედ ამის შედეგია, რომ ადამიანის სხეულის ზედაპირზე გამოიყოფა ოფლი, რომლის აორთქლებასაც თან ახლავს ტემპერატურის დაცემა.

— სიცივის დროს რა პროცესი მიმდინარეობს?

— სიცივის დროს, ანუ ზამთარში ჰიპოთალამუსი საპირისპიროდ იქცევა და ამცირებს ოფლის სეკრეციას, რათა სხეულმა ტემპერატურა შეინარჩუნოს. მარტივად რომ ვთქვათ, ოფლის გამოყოფა სხვა არაფერია, თუ არა ორგანიზმის თერმორეგულაციის დაცვა. ზაფხულის პერიოდში ხშირად ადგილი აქვს ჰიპერჰიდროზს, რაც ოფლის ჭარბად გამოყოფას ნიშნავს და საგანგებო ყურადღებას მოითხოვს. კონკრეტულად, **თუ ადამიანს დილით ჭარბი ოფლიანობა აღენიშნება, ყველა ვარიანტში უნდა ჩაიტაროს სისხლის ანალიზი და გამორიცხოს ლეიკოზი, ანუ სისხლის გათეთრება.** თუ ადამიანს დღის განმავლობაში აღენიშნება ჭარბი და უმიზეზო ოფლიანობა, უნდა მიმართოს **ენდოკრინოლოგს** და გამორიცხოს ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპერთირეოზი, ანუ ჰიპერაქტიურობა. **ჭარბი ოფლიანობა შესაძლოა, იყოს ტუბერკულოზის მაჩვენებელიც.** იგი შიდსით დაავადებული პაციენტების დამახასიათებელი ნიშანიც გახლავთ, რადგან ასეთი ავადმყოფების იმუნური უჯრედები მუდმივად გაღიზიანებულია, რაც სხეულის ტემპერატურის მატებას იწვევს. ეს კი მთავარი მიზეზია იმისა, რომ ორგანიზმმა სხეულის გაგრილების მიზნით სითხე გარეთ გამოუშვას, რაც სხვა არაფერია, თუ არა — ოფლიანობა.

ჰიპერჰიდროზის, ანუ მოულოდნელი ჭარბი ოფლიანობის მიზეზი შესაძლოა, იყოს **შაქრიანი დიაბეტიც...** ჰიპერჰიდროზი აღენიშნებათ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ხმარობენ ანტიდეპრესანტებს, კოფეინსა და ასპირინს. **ჭარბი ოფლიანობის მიზეზი ხშირად არის კლიმაქსი, რომელიც მიმდინარეობს ქალებშიც და კაცებშიც...** თუ წელის გარშემოწერილობა 94 სანტიმეტრზე ნაკლებია, მაშინ მამაკაცის სასქესო ჰორმონი, ანუ ტესტოსტერონი ნორმაშია და თუ მას სხვა არაფერი აწუხებს, როგორც წესი, ჭარბი ოფლის გამოყოფა არ ხდება! მაგრამ, თუ წელის გარშემოწერილობა 94 სანტიმეტრს აჭარბებს, მაშინ მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის რაოდენობა მცირდება, ხოლო ესტროგენების, ანუ ქალის ჰორმონის რაოდენობა იზრდება!

— ანუ მსუქან მამაკაცებში მამაკაცურ ჰორმონებს ქალის ჰორმონები სჭარბობს?

— დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ასეა! როცა მამაკაცი ჭარბწონიანია და ტესტოსტერონის რაოდენობა შემცირებულია, სისხლძარღვები ფართოვდება და ვითარდება ჭარბი ოფლიანობა. ასეთ დროს ერთადერთი გამოსავალი წონაში დაკლებაა. კლიმაქტერულ პერიოდში ქალის ორგანიზმში ესტროგენების რაოდენობა მცირდება და სახეზეა ოფლიანობა, წამოხურება, წნევის მატება, გულისცემის მატება და ე.წ. ალები, რაც განსაკუთრებით აუტანელია ზაფხულის პერიოდში. **ასეთ დროს ოფიციალური მედიცინა ქალბატონებს უნიშნავს ჰორმონალურ პრეპარატებს, რასაც ძალიან ცუდი გვერდითი მოვლენები აქვთ.** არადა, ჰომეოპათიაში ეს პრობლემა 300 წელიწადია, გადაწყვეტილია. კერძოდ, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შხამიანი გველის ბუშმაისტერის, ანუ ლახეზისის შხამის უმცირეს დოზაზე დამზადებული ჰომეოპათიური წამალი **„ლახეზისი“** ამ პრობლემას უმტკივნეულოდ ხსნის.

— რა ხდება იმ დროს, როცა ადამიანს ოფლი საერთოდ არ სდის?

— ეს ძალიან საშიში პათოლოგიაა, რომელიც იშვიათია და მას **ანჰიდროზი** ეწოდება. ადამიანი, რომელსაც ოფლის გამოყოფის ფუნქცია დაკარგული აქვს, განწირულია, რადგან მას დარღვეული აქვს არამარტო ორგანიზმის თერმორეგულაცია, არამედ მავნე ტოქსინების გამოდევნის უნარი. ასეთი ადამიანი ხშირად კიბოთი ავადდება, რადგან მისი ორგანიზმი გაჯერებულია შხამებით!

ვაფრთხილებ მშობლებს — ორ წლამდე ბავშვები არავითარ შემთხვევაში არ წაიყვანოთ ზღვის კურორტებზე! საქმე ის გახლავთ, რომ მათი საოფლე ჯირკვლები ფუნქციონირებას იწყებენ ოთხი-ხუთი წლის ასაკში და რადგან თერმორეგულაციის უნარი ჩამოყალიბებული არა აქვთ, იქმნება დიდი საფრთხე, ბავშვებმა მიიღონ მზის დარტყმა ან მოხდეს ორგანიზმის გადახურება!

არსებობს ერთი საინტერესო სტატისტიკაც — ინგლისელი მედიკოსების გამოკვლევით, სექსის დროს ადამიანი დაახლოებით იმდენ ოფლს ღვრის და იმდენ ენერგიას ხარჯავს, რასაც ხუთკილომეტრიანი დისტანციის სირბილით გავლისას დახარჯავდა. მორბენალთა თითქმის ასი პროცენტი ხუთი კილომეტრი მანძილის გარბენის შემდეგ ოფლის სახით დაკარგული სითხის მარაგს აუცილებლად წყლის დალევით შეივსებს, რასაც სექსის შემდეგ ადამიანთა მხოლოდ 42 პროცენტი თუ აკეთებს. **ვისაც ხშირი სექსუალური კონტაქტი აქვს, სექსუალური აქტის შემდეგ აუცილებლად დალიოს წყალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოხდება ორგანიზმის გაუწყლოება, სისხლი გაბლანტდება და შესაძლოა, ინფარქტის ან ინსულტის საფრთხე დადგეს, რაც სექსუალური კონტაქტის დროს ძალზე ხშირია!**

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„თუ წელის გარშემოწერილობა 94 სანტიმეტრზე ნაკლებია, მაშინ მამაკაცის სასქესო ჰორმონი, ანუ ტესტოსტერონი ნორმაშია და ჭარბი ოფლის გამოყოფა არ ხდება!“

„ასეთ დროს ერთადერთი გამოსავალი წონაში დაკლებაა!“

„მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შხამიანი გველის ბუშმაისტერის, ანუ ლახეზისის შხამის უმცირეს დოზაზე დამზადებული ჰომეოპათიური წამალი „ლახეზისი“ ამ პრობლემას უმტკივნეულოდ ხსნის!“

კვირგვინოსნები

გიორგი ლილუაშვილი
სამხედრო ექიმი, იურისტი

მე, როგორც სამხედრო ექიმი და იურისტი, ბრალს ვდებ სახელმწიფოს იმაში, რომ გაურკვეველ სუბიექტებთან შეთანხმებით, დაკავებული არიან ე.წ. კოვიდ-გარდაცვლილების ორგანოებით ვაჭრობით. ამის გონივრულ ეჭვს იწვევს ის გარემოებები, რომ **ექიმები არ იძლეოდნენ იმ მიცვალებულების ნახვის უფლებას, ვისაც ვითომ დაუდგინდა კოვიდით გარდაცვალება, შავი პოლიეთილენის პარკში შეფუთულ მიცვალებულებს ასაფლავებდნენ 72 საათში.** მათი კატეგორიული მოთხოვნა იყო, არაფრით არ გახსნილიყო პოლიეთილენის პარკი და შემდეგ სასახლე, რადგან ვინმეს ეჭვი არ გასჩენოდა გარდაცვალების მიზეზთან დაკავშირებით. **უკვე გაჟღერდა ეთერში და სოციალურ ქსელებში, რომ რამდენიმე მიცვალებულს ყურებიდან სდიოდა სისხლი და მიცვალებულის ფერი არ შეესაბამებოდა გარდაცვალების მიზეზს.**

სანდრას ამბავს წაუყრუეს და ამის მიზეზი იყო ბევრი რამ. ევროკავშირის ციხეში უკვე ზის **კოსოვოს ყოფილი პრეზიდენტი ჰაშიმ ტაჩი, რომელსაც ბრალდება ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობა. ეტყობა, ამიტომაც წაუყრუა პრეზიდენტის ცოლმა სანდრამ და არავის უჩივლა ამ ბრალდებაზე.** რაც შეეხება ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობას, ეს კაპიტალიზმმა მოიტანა ბევრ სხვა სიბინძურესთან ერთად და ამას დემოკრატიის ქომაგები იცავენ. მსოფლიოში ვისაც კი ეს ბრალდება წაუყენეს, ყველა მათგანი დიდი დემოკრატია.

„ალია“

ოთარ ახესაძე
ეკონომისტი

ძალიან მარტივად და ადამიანურ ენაზე რომ ავხსნათ: დღეს, 2021 წლის ივნისში, რა პროდუქტს და მომსახურებასაც შეიძენთ საქართველოში არსებული ოფიციალური საშუალო ხელფასით **(1256.2 ლარი),** ზუსტად იგივე პროდუქტი და მომსახურება გიჯდებოდათ 2012 წელს — **650 ლარი.** 9 წლის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრება 100 პროცენტით გაძვირდა.

„ახალი თაობა“

ხანჯლიანი გიჟი და საწოლფონდის მესვეურთა გასაგიჟებელი გულგრილობა

გასულ კვირას რუსთავში ხანჯლით შეიარაღებული მამაკაცი მეგობრობის გამზირსა და ვახუშტის ქუჩაზე რამდენიმე პირს თავს დაესხა და ყელის გამოჭრით დაემუქრა. განსაკუთრებული აგრესია გამოიჩინა ერთ-ერთი ტაქსის მძღოლისა და გარემოვაჭრის მიმართ. ხანჯლიანი მამაკაცის მხრიდან მუქარა დაახლოებით ნახევარი საათი გაგრძელდა, ხოლო პოლიციის გამოძახების შემდეგ ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცავებმა ის მალევე დააკავეს და სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟით რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა, ადგილების უქონლობის გამო ამ სამედიცინო დაწესებულებაში მისი განთავსება ვერ მოხერხდა.

*დავადგინეთ, რომ ხანჯლით შეიარაღებული მამაკაცი რუსთავის მკვიდრი **ჯამბულ ფულარია** იყო, რომელიც მეგობრობის გამზირსა და მის მიმდებარე ქუჩებზე პერიოდულად ჩნდებოდა და გამვლელებისადმი აგრესიული დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა. სანამ ადამიანებს ხანჯლით არ დაემუქრა, მანამდე მისთვის ყურადღება არავის მიუქცევია. ჯამბულ ფულარიას ოჯახი არ ჰყავს და წლების წინათ ის სწორედ იმ ადგილის სიახლოვეს ცხოვრობდა, სადაც ზემოაღნიშნული ინციდენტი მოხდა.*

*რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელს **მანანა ელიაშვილს** მივმართეთ კითხვით — **რატომ ვერ მოხერხდა რუსთავის მკვიდრის ჯამბულ ფულარიას განთავსება რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში?***

მანანა ელიაშვილი:

— ბოლო პერიოდში საქართველოში და, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, არსებულ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში საწოლების დეფიციტია. მთელ ქვემო ქართლს, სადაც დაახლოებით მილიონნახევარი ადამიანი ცხოვრობს, ეს ერთი ცენტრი ემსახურება, სულ 22 საწოლი გვაქვს. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაა. გასულ კვირას სწორედ ამ საკითხის გამო შედგა შეხვედრა ჯანმრთელობის სამინისტროში ფსიქიატრიული საავადმყოფოების ხელმძღვანელებთან.

— აგრესიული მამაკაცი, რომელიც ქუჩაში გამვლელებს ხანჯლით ემუქრებოდა და აქ სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ მოიყვანა, თქვენი კლინიკის მორიგე ექიმმა მარიამ მამრიკიშვილმა საავადმყოფოში არ მიიღო.

— როგორც გავიგე, იქ სამართალდარღვევას ჰქონდა ადგილი და პოლიცია ჩაერთო. თან სასწრაფომ იცოდა, რომ აქ ადგილი არ იყო და არ ვიცი, რატომ მოიყვანეს. როდესაც კონკრეტულ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ადგილი არ არის, სასწრაფო თვითონ რეკავს სხვა კლინიკებში და პაციენტისათვის ადგილს ეძებს. კიდევ კარგი, ამ კონკრეტული პაციენტისთვის გლდანის საავადმყოფოში აღმოჩნდა ადგილი.

იმ შემთხვევაში, თუკი პაციენტი სასწრაფოს კი არა, ოჯახის წევრს მოჰყავს და საწოლის არქონის გამო ვერ ვიტოვებთ, მაშინ ჩვენ ვეძებთ მისთვის ადგილს საქართველოს სხვა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში და როცა ადგილი მოინახება, პაციენტი რეფერალურ სამსახურს გადაჰყავს.

— კახეთში უნდა აშენებულიყო ახალი ფსიქიატრიული საავადმყოფო...

— კახეთში არაფერი აშენებულა, მთელ რეგიონში — ლაგოდეხიდან დაწყებული საგარეჯომდე, ერთი ფსიქიატრიული საავადმყოფოც არ არის, ყველა პაციენტი ან რუსთავში მოჰყავთ, ან — თბილისში, ან — ხონში, ან — ბათუმში, სადაც ადგილს იპოვიან, იქ ათავსებენ.

— მიხეილ ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიული კლინიკების დაშლის მერე სიტუაცია გაუარესდა...

— კლინიკა აშენდა ქავთარაძის ქუჩაზე და კიდევ სამი მრავალპროფილიანი კლინიკა. საქმე იმაშია, რომ დიდ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში პაციენტების 40 პროცენტი ქრონიკული ავადმყოფები არიან, რომლებსაც საავადმყოფო კი არა, საცხოვრებელი ესაჭიროებათ. ზოგს ოჯახი აღარ იღებს, ზოგს სახლი არა აქვს, ზოგის ოჯახს მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა აქვს. აი, ეს პაციენტები იკავებენ დიდი ხნით ადგილებს, წლობით ცხოვრობენ საავადმყოფოებში.

— ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას ზემოხსენებულ პაციენტზე, რომელიც თქვენს კლინიკაში არ მიიღეს?

— ეს ადამიანი კლინიკაში არ შემოუყვანიათ, მისი დასაწოლი ადგილი არ გვქონდა. პასუხისმგებლობას ვიღებთ მხოლოდ მათზე, ვისაც მივიღებთ, გავსინჯავთ და მკურნალობას დავუნიშნავთ.

●

ბოლო სამი წლის განმავლობაში ეს არის მესამე გახმაურებული შემთხვევა, როდესაც ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანები ქუჩასა და სახლში თავისუფლად არიან და გარშემო მყოფებს ზიანს აყენებენ. სამი წლის წინათ — **2019 წლის თებერვალში დავით სერგეენკოს უწყებამ ფსიქიკურად დაავადებული ვალერი ირემაძე კლინიკაში არ მიიღო და სახლში გაუშვა,** შედეგად მან 13 წლის ძმისშვილი **გოგიტა ირემაძე** მოკლა. ექსპერტიზამ დაამტკიცა, რომ დანაშაულის ჩადენის დროს ვალერი ირემაძე საკუთარ ქმედებას ვერ აკონტროლებდა, სასამართლომ მას ხონის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ორწლიანი მკურნალობა მიუსაჯა.

ამ შემთხვევიდან ხუთი თვის შემდეგ, 2019 წლის აგვისტოში, თბილისში, პეკინის გამზირზე, ფსიქიკურად დაავადებული **თამარ საძაგლიშვილი** 3 წლის ბავშვს დანით თავს დაესხა და სახის არეში მძიმე ჭრილობები მიაყენა. პატარას მშობლებმა საძაგლიშვილის მოულოდნელ თავდასხმას წინააღმდეგობა ვერ გაუწიეს. როცა ბავშვის მამა გონს მოეგო და თავდამსხმელის განეიტრალება სცადა, ამ უკანასკნელმა მასაც დანა მოუქნია, შემდეგ კი ჩქარი ნაბიჯით სამანქანო გზა გადაჭრა და მიიმალა. რამდენიმესაათიანი ძებნის შემდეგ საძაგლიშვილი დააკავეს. **ეს მოხდა იმის გამო, რომ ქავთარაძის ქუჩაზე არსებულმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელობამ თამარ საძაგლიშვილი კლინიკაში არ მოათავსა, სახლში მკურნალობა დაუნიშნა და რეგულარულად არ ამოწმებდა. ექსპერტიზამ საძაგლიშვილი შეურაცხადად ცნო და სასამართლომ მას სამი წლის ვადით ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მკურნალობა დაუნიშნა.**

იმის ნაცვლად, რომ დავით სერგეენკოს პასუხი ეგო თავისი უწყების დაუდევარ მუშაობაზე, „ქართული ოცნების" დეპუტატად მოგვევლინა და მათ მიერ სახლში გაშვებული გიჟების მსხვერპლნი — 13 წლის ასაკში მოკლული გოგიტა ირემაძე და 3 წლის დასახიჩრებული ბავშვი აღარც ახსოვთ.

რაც შეეხება ამ მესამე შემთხვევას — **ხანჯლით შეიარაღებული ჯამბულ ფულარიას მუქარას ტაქსის მძღოლისა და გარემოვაჭრის მისამართით,** კიდევ კარგი, ეს ამბავი მსხვერპლით არ დასრულდა. არც ტიკარაძეს და არც მისი უწყების წარმომადგენლებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე განცხადება არ გაუკეთებიათ, რატომ არ არის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში იმდენი საწოლი, რომ ხანჯლით მოსიარულე აგრესიული პირები მოათავსონ და სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟებსა თუ პოლიციის თანამშრომლებს მთელი საქართველოს მასშტაბით მანქანით არ უწევდეთ მათთან ერთად მგზავრობა. **გიორგი კვირიკაშვილის** ამ სამი წლის წინანდელმა დაპირებამ კახეთსა და სამეგრელოში ფსიქიატრიული საავადმყოფოების აშენებაზე რომ ჩაილურის წყალი დალია, ამას დიდი ფიქრი არ სჭირდება!

ფსიქიკურად დაავადებული **თამარ საძაგლიშვილი,** რომელიც თბილისში, პეკინის გამზირზე, 3 წლის ბავშვს დანით დაესხა თავს!

ფსიქიკურად დაავადებული **ვალერი ირემაძე,** რომელმაც რუსთავში საკუთარი 13 წლის ძმისშვილი მოკლა!

ბოლოთქმა

სერგეენკო სააკაშვილის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეფორმის გამგრძელებელი იყო, რომლის მიხედვითაც დახურეს ფსიქიატრიული კლინიკები **(უპირველესად, მიხეილ ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიული კლინიკა)** და ქრონიკული პაციენტები, სპეციალიზებულ ცენტრებში გადაყვანის ნაცვლად, ქუჩაში გაუშვეს. ამიტომაცაა, რომ **დღეს ამ კლინიკების გარეთ გაცილებით მეტი პაციენტია, ვიდრე მათი დასაწოლი ადგილები ამ ცენტრებში. ტიკარაძეს კი, რომელიც სააკაშვილისა და სერგეენკოს პროდუქტია,** არც ქუჩაში მოსიარულე ხანჯლიანი გიჟები ადარდებს და არც ის ხალხი, ვისაც ეს გიჟი ემუქრება.

მოამზადა
ქეთევან ხამიცაშვილმა

კვირგვინოსნები

გიორგი ლოლობერიძე
ონკოლოგ-რეზიდენტი

ჩემს კლინიკაში შესაძლებელი იქნება, ყველაფერი იყოს მისაღებ ფასებში, რომ ქონების გაყიდვა არავის მოუწიოს. მაგალითად, ჩემს კონსულტაციაში პაციენტს ფულს არ გამოვართმევ. ჩემი სიტყვები არაფერი მიჯდება და ამას ფასს ვერ დავადებ. „სარკე"

გიორგი ფხაკაძე
ორგანიზაცია „აკრედიტაცია საზღვრების გარეშე" ხელმძღვანელი

ქვეყანამ უნდა დაიწყოს მზადება მე-4 ტალღისთვის სექტემბრისთვის. **ეპიდაფეთქება წელსაც ბათუმიდან დაიწყება, მაგრამ უფრო მწვავე იქნება.** „ალია"

ნანუკა ჟორჟოლიანი
ტელეწამყვანი

55-60 წლიდან აუცილებლად გადავალ საცხოვრებლად წყალტუბოში. **ქეთი დოლიძე** თბილისში ვეღარ დამინახავს. **როგორც ჩამოთრეული, უკან წავეთრევი და ამოვასუნთქებ.** „თბილისელები"

ზვიად ძიძიგური
პოლიტიკოსი

ოთხი ბიჭი და ერთი გოგო მყავს — **ყველამ იცის თამადობა, სტუმრის მიღება, ცხენზე ჯდომა, მშვილდის სროლა და თოფიდანაც უსვრიათ.** „თბილისელები"

ნუცა ბუზალაძე
მომღერალი

ეგოისტურად მოვიქეცი, დედას მეორედ გათხოვების უფლება რომ არ მივეცი. „სარკე"

ვერკა ჯაჯანიძე
მოცეკვავე



დრო არ მაქვს, რომ სხვისი ცხოვრება ვათვალიერო. „ახალი თაობა"

ვეძებ

გრძელდება ჩვენს რეალობაში ყველაზე საინტერესო და თავისი შინაარსით შემაძრწუნებელი რუბრიკა „ვეძებ“, რომელიც სოციალურ ქსელში შექმნილი ჯგუფის „ვეძებ“ და გაზეთ „ასავალ-დასავალის“ თანამშრომლობის უმთავრეს მიზანს — მოპარული, გაყიდული, უკანონოდ გაშვილებული ბავშვებისა და შვილმკვდრად გამოცხადებული დედების დახმარებას — ემსახურება!

აქვე, მკითხველს შევახსენებთ, რა შემთხვევაში უნდა მიიტანონ ეჭვი, როდის უნდა შეწყვიტონ გარდაცვლილი შვილის გლოვა და რა დროს უნდა დაუწყონ ძებნა წლების წინ გამოტირებულ საკუთარ პირმშოებს, რომლებიც მავანთა გაუმაძღრობამ მოჰგლიჯათ მკერდიდან!

1. იუსტიციის სახლში არ აღმოჩნდა ინფორმაცია არც დაბადებაზე და არც გარდაცვალებაზე.

2. ბავშვის დაბადება იძებნება და გარდაცვალება — არა!

3. დაბადებაც ჩანს და გარდაცვალებაც, მაგრამ ოჯახის წევრებს ახსოვთ, რომ ბავშვი რეალურად იმ დღეებში ცოცხალი ნახეს, როცა გარდაცვალების თარიღია დაფიქსირებული!

4. გარდაცვალების თარიღი უფრო ადრეა დაფიქსირებული, ვიდრე — დაბადების.

5. იუსტიციის სახლში საერთოდ არაფერი იძებნება და მომდევნო შვილი გატარებულია, როგორც პირველი შვილი.

პასუხი რაოდენ შემზარავიც არ უნდა იყოს, ასეთია: **ყველა მსგავს შემთხვევაში 99 პროცენტი ბავშვი არის მოპარული და უკანონოდ გაყიდული!**

გეძებთ თუნდაც იმის სათქმელად, რომ შენზე არც დედას, არც მამას უარი არ უთქვამთ!

თამარ კუპატაძე: 1984 წლის ივლისის თვეში დედამ **ჭიათურის სამშობიაროში** იმშობიარა ყოველგვარი გართულების გარეშე და გააჩინა პირველი შვილი — გოგონა. თუმცა, ექიმმა **(ა.ფ.)**, რომელმაც ამშობიარა, ოჯახის წევრებს (მამას, ბაბუას, ბებიას, ბიძას, ბიცოლას და ა.შ. როგორც ქართველებს გვჩვევია, გულშემატკივრებს) ამცნო, რომ ბავშვი დაიბადა პათოლოგიით, ძგიდის განვითარების გარეშე. ამ მდგომარეობით ბავშვი ვერ გადარჩებაო, დაარწმუნა ყველა (ბავშვმა რომ იტირა, ეს დედას კარგად ახსოვს) და შესთავაზა ახალშობილის ნახვა. **ბავშვი ბაბუამ ნახა, მამას არ აჩვენეს, ექიმის რჩევით „დაინდეს“, ორ საათში კი უთხრეს, რომ დაიღუპა!** მიცვალებული კი, მიუხედავად მამის დიდი მცდელობისა, არ გამოატანეს! არავის ვატანთ, ჩვენვე ვმარხავთო და ამისთვის მამას ფულიც გამოართვეს... დედა ცალკე პალატაში მოათავსეს და მალევე გამოწერეს... აქვე ვამატებ იმას, რომ ბაბუას ახლო მეგობარი ყოფილა მთავარი ექიმი და ეჭვი არც შეუტანიათ ამ ამბავში... ის ცალკე გადაყვანა კი რატომღაც ჩათვალეს პატივისცემად, რადგან დედა არ ინერვიულებდა იქ ყოფნის პერიოდში, როცა სხვასთან პატარას მიიყვანდნენ.

წლების მანძილზე ეს ამბავი ჩვენი ოჯახის ერთი ამბავი გვეგონა, ახლა კი ამ ჯგუფის — **„ვეძებ“** მეშვეობით ირკვევა, რომ მთელი საქართველო თუ არა, ნახევარი მაინც ასეთ ამბავს ინახავს. იუსტიციიდან ამონაწერი გავაკეთეთ და ირკვევა, რომ დედას ამ წელს არც კი უმშობიარია და 4 შვილის ნაცვლად, 3 შვილი უფიქსირდება... **ვეძებთ დას. რატომღაც ვფიქრობთ, რომ დედას უნდა ჰგავდეს. დედას ახსოვს, რომ თეთრი გოგო იყო.** ამასთან, ქერა, ცისფერთვალება ან მწვანეთვალება უნდა იყოს ჩვენი და. **გეძებთ თუნდაც იმის სათქმელად, რომ შენზე არც დედას, არც მამას უარი არ უთქვამთ,** პირიქით, გელოდნენ დიდი სიხარულით და სიყვარულით, ოჯახს არ გაუყიდიხარ! შენ გელოდება: დედა, მამა, ორი და და ერთი ძმა!

ვეძებ და-ძმას!

მაია ქაპანაძე: ჩემი ოჯახის ისტორია სხვებისგან გამოირჩევა იმით, რომ ჩემი ოჯახი ორჯერ გახდა ექიმების მსხვერპლი. **ვეძებ ორ დედმამიშვილს!**

ვეძებ ძმას. 1968 წლის თებერვალში დედამ იმშობიარა **„ნახალოვკაში“ №1 სამშობიაროში.** იქ იყო ერთი ბებიაქალი, რომელიც ძალიან უხეშად მოექცა და ფული მოსთხოვა დედას. ეს ადამიანი „ნახალოვკაში“ სამშობიაროსთან ახლოს ცხოვრობდა. მოგეხსენებათ, მაშინ 8 დღე ტოვებდნენ ნამშობიარევ ქალს სამშობიაროში. გამოწერის დღეს დედა შეიპარა ბავშვთან, მოეფერა და წყალი დაალევინა. ბავშვი ჩვეულებრივად, ჯანმრთელად გამოიყურებოდა. ამის შემდეგ 2 საათში უნდა გამოეწერათ. გამოწერის დროს უთხრეს, რომ ბავშვი დაიღუპა და გვამი გამოსაკვლევად გაგზავნეს. არანაირი საბუთი არ მიუციათ, ისე გამოუშვეს გამწარებული მშობლები. ბავშვიც არ გამოატანეს დასაკრძალავად. თითქოს ასეთი წესი ჰქონდათ. **ჩემი ძმის გაუჩინარებიდან ერთ წელიწადში დედას გოგონა შეეძინა ავჭალაში №5 სამშობიაროში,** 1969 წლის გაზაფხულზე. მაშინ 5 დღე ტოვებდნენ ნამშობიარევ ქალს საშობიაროში. გამოწერის დღეს დედამ ნახა ბავშვი და მოესიყვარულა. მოულოდნელად ჩემს დაზეც განუცხადეს, გარდაიცვალაო, გამოწერამდე რამდენიმე წუთით ადრე! სამწუხაროდ, არანაირი ხელმოსაჭიდი არა გვაქვს. **არცერთი ბავშვი გარდაცვლილი არ უნახავთ ჩემს მშობლებს, არც გამოატანეს დასაკრძალავად! ეს ყველაფერი მოხდა მეორე და მესამე მშობიარობისას. ამის შემდეგ კიდევ ერთი ძმა და მე დავიბადეთ. ვართ სამნი— 2 ძმა და 1 და.** მამაჩემი უდიდესი დარდით წავიდა ამ ქვეყნიდან. დედა კი სულ ტირის. დღე არ გავა, რომ არ გაიხსენოს. გთხოვთ, დაგვეხმარეთ! ძალიან მინდა, ერთ-ერთი მაინც ვიპოვო, რომ დედაჩემს დარდი სიბერეში მაინც შევუმსუბუქოთ.

ერთმანეთი

ლანა თავაძე: უბედნიერესი ვარ, ძმები ვიპოვე!

— ლანა, პირველ რიგში, გილოცავთ საკუთარი ბიოლოგიური ოჯახის პოვნას! მოგვიყევით თქვენი ისტორია...

— უბედნიერესი ვარ, ძმები ვიპოვე! ახლა კი ჩემს ტანჯულ დედასთან შესახვედრად ვემზადები, რომელსაც შვილები სამშობიაროდანვე საკუთარმა დედამ და ძმამ გაუყიდეს. 1991 წლის 5 აგვისტოს ვარ დაბადებული. 9 წლის წინათ ჩემმა აღმზრდელმა მშობლებმა მითხრეს, რომ აყვანილი ვიყავი. დაბადების თარიღი ნამდვილი მქონდა, რადგან ისინი ჩემთვის სიმართლის თქმას აპირებდნენ და სამშობიაროში არ შეაცვლევინეს. მათ იცოდნენ, რომ ძალიან გაჭირვებული და მრავალშვილიანი ოჯახის მეექვსე შვილი ვიყავი და იმიტომ გამყიდეს. მითხრეს ჩემი ბიოლოგიური დედის გვარიც.

— როგორ დაგეხმარათ ჯგუფი „ვეძებ“ თქვენი ბიოლოგიური ოჯახის პოვნაში?

— როდესაც შევიტყვე ამ ჯგუფის შესახებ, დავუკავშირდი **თამუნა მუსერიძეს.** ჯგუფში პოსტი გამოვაქვეყნე, სადაც ბიოლოგიური დედის სავარაუდო გვარი მივუთითე. ჩემს პოსტს ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. გამომეხმაურა **შორენა ხუციშვილი,** რომელიც ჩემი ბიოლოგიური დედის მოგვარეა. მისი დახმარებით მოვიარე სამი სოფელი და ვიპოვე ბიოლოგიური მშობლები. თუმცა, საუბედუროდ, მამა უკვე გარდაცვლილია, ხოლო დედას სხვა ოჯახი ჰყავს. ამ ეტაპზე ჩემმა ბიოლოგიურმა დედამ ჩვენ შესახებ არაფერი იცის. მას საკუთრმა დედამ და ძმამ ორი შვილი გაუყიდეს სამშობიაროდან და მთელი ცხოვრება გლოვაში გაატარებინეს. ჩემი ძმა 4 000 მანეთად გაყიდეს, ხოლო მე — 2 000 მანეთად!

— იქნებ თავიდან მომიყვეთ, რატომ გაუყიდეს დედათქვენს შვილები?

— ბებიაჩემს მამაჩემი არ მოსწონდა და როდესაც დედამ 1991 წელს ჩემი ძმა გააჩინა, შვილი სამშობიაროდანვე გაუყიდეს და უთხრეს, რომ გარდაიცვალა. ერთი წლის შემდეგ მე დავბადებულვარ. მეც სამშობიაროდანვე გამყიდეს ისევ ბებიის ჩარევით. ალბათ, უნდოდა, რომ ჩემი მშობლების ოჯახი დანგრეულიყო. ამის შემდეგ დედას კიდევ ორჯერ უმშობიარია, თუმცა, ორივე მშობიარობა ნაადრევად სახლში დაეწყო და ბავშვები მართლა დაეღუპნენ.

— თქვენ როგორ შეძელით ამდენი წლის შემდეგ თქვენი ბიოლოგიური მშობლებისა და

მას შემდეგ, რაც ჯგუფის „ვეძებ“ და „ასავალ-დასავალის“ თანამშრომლობის ფარგლებში პირველი სტატია დაიბეჭდა, მკითხველი ბევრ სულისშემძვრელ ისტორიას გაეცნო. ბევრ ადამიანს იმედი ჩაესახა და განაახლა მკვდრადგამოცხადებული შვილის ძებნა, ხოლო აყვანილ ბავშვებს ბიოლოგიური მშობლებისადმი ნდობა დაუბრუნდათ, რადგან, როგორც ირკვევა, ხშირ შემთხვევაში ისინი უარყოფილნი არ ყოფილან საკუთარი მშობლების მიერ, არამედ მათი დიდი ნაწილი, უბრალოდ, მოიპარეს და გაყიდეს. საბედნიეროდ, ადამიანები, რომლებიც საკუთარ სისხლსა და ხორცს უკვე მრავალი წელია, უშედეგოდ ეძებდნენ, აღწევენ სანატრელ მიზანს. 31 წლის ლანა თავაძემ ბიოლოგიური ძმები სწორედ ჯგუფის „ვეძებ“ დახმარებით იპოვა და ახლა წლების წინათ გაყიდული და-ძმა დედის სანახავად ემზადება, რომელსაც შვილები საკუთარმა დედამ და ძმამ სამშობიაროდანვე გაუყიდა.

კვირგვინოსნები

თეა ვაშალომიძე
ტელეწამყვანი

ბავშვობაში, გარდა ფსიქოლოგიურისა, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლიც ვიყავი, მათ შორის, გაუპატიურების. 20 წლის ასაკში, ადამიანი, რომელმაც გამაუპატიურა, ციხეში არ ჩასვეს და სასჯელი არ მოუხდია.

„თბილისელები“

თამარ მაყაშვილი
მსახიობი

ნინუცასა და ბესო ზანგურის ცხოვრებაში არ ჩავრეულვარ, მაგრამ საბოლოო სიტყვა ჩემი იყო.

„სარკე“

მაკა შალიკაშვილი
მსახიობი

ფულის შეგროვება მიყვარს და ამის გამო ბევრს აქვს ხოლმე ჩემი იმედი. ოხრად არ დამრჩეს ეს შეგროვებული ფული, ეგ არის ყველაზე მთავარი.

„თბილისელები“

გურამ შეროზია
მოდელი, ინფლუენსერი



ჩემთვის ადამიანის ეროვნებასა და კანის ფერს მნიშვნელობა არა აქვს. ბანგლადეშიდან იქნება, აფრიკიდან თუ სამეგრელოდან — ყველა ერთია.

„კვირის პალიტრა“

ძებ!

დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი შვილი ცოცხალია!

ნაილი ჯახველაძე-ბუთხუზი: 1987 წლის მარტის თვეში **თბილისის მეხუთე სამშობიაროში** მესამე ვაჟი შემეძინა. წინა ორი შვილიც ბიჭი მყავდა. როდესაც სამშობიაროში მიმიყვანეს, ისე სწრაფად ვიმშობიარე, არანაირი საბუთები არ შემივსია. ბავშვმა მაშინვე იტირა, ჯანმრთელი ახალშობილი იყო. რამდენიმე დღის შემდეგ ბავშვთა პალატაშიც ვინახულე, საღსალამათი იყო, ავადმყოფობის არაფერი ეტყობოდა. უკვე დაბადების მოწმობის აღებას და გამოწერას ვაპირებდით, რომ ბავშვი აღარ შემოიყვანეს. როცა კატეგორიულად მოვითხოვე, მოეყვანათ და ეჩვენებინათ ჩემი შვილი, მითხრეს, რომ დაიღუპა. გრიპი გექნებოდა გადატანილი ორსულობაში, ნაღვლის სადინარები არ გაიხსნაო. განსაკუთრებით მამშვიდებდა ერთ-ერთი ექთანი, რომელიც მეუბნებოდა — მეც ავადმყოფი შვილი მყავს, თავისი წონა ფული მაქვს დახარჯული მის მკურნალობაზე, მთელი ცხოვრება დავიტანჯეო. გაზრდილი რომ მოგკვდომოდა, ხომ უფრო ინერვიულებდიო. მოკლედ, ასე დამამშვიდეს! **აქ სასაფლაო გვაქვს და დავკრძალავთო — დამაჯერეს! არც მანახეს და არც გამომატანეს ჩემი მკვდარი შვილი. მეორე დღესვე გამომწერეს სამშობიაროდან.**

იუსტიციიდან ახლა გამოვითხოვეთ ცნობა, სადაც ბავშვს სახელი — **გოჩა** უფიქსირდება. ჩვენ ეს სახელი არ დაგვირქმევია! არა აქვს არც რეგისტრაციის ნომერი. ველოდებით სამშობიარო სახლიდან გამოთხოვილ ინფორმაციას. გენეტიკურად ორი ჩაჩხვლეტილი წერტილი აქვთ წელზე ჩემს შვილებს. შეიძლება, მასაც ჰქონდეს იგივე ნიშანი, ასევე გადაბმული წარბები, ჩაჭრილი ნიკაპი და ხშირი თმა. **დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი შვილი ცოცხალია!**

ბავშვი ცოცხალი თავით არ მანახეს!

ნინო ჩიტიშვილი: მცხეთის სამშობიაროში 1995 წლის 29 აგვისტოს შემეძინა ვაჟიშვილი. დაიბადა 2 კილო და 700 გრამი. იყო ჩემი მეორე მშობიარობა. დაბადებიდან მეორე დღეს ჩემს ქმარს მიატანინეს უამრავი ძვირადღირებული წამალი, თითქოს ბავშვს სჭირდებოდა, რამდენიმე საათში კი მითხრეს, დაიღუპაო. მიზეზად დაასახელეს, თითქოს ფილტვები არ გაეხსნა. როცა მოვინდომე ჩემი შვილის სანახავად შესვლა, არავინ შემიშვა, მდარაჯობდნენ, რომ არ შევსულიყავი. ბავშვი არც გარდაცვლილი მინახავს, რადგან ცოცხალი თავით არ მანახეს! **განყოფილების გამგე, იმის მაგივრად, რომ დავემშვიდებინე — მლანძღავდა, რა იყო ახალგაზრდა ხარ, კიდევ გეყოლება შვილიო. სანიტრები მეუბნებოდნენ — ღმერთს მადლობა უთხარი, რომ შვილი მოგიკვდა, მაინც ვერ ადგებოდა ინვალიდის სავარძლიდანო!** ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნით, ზეწარში გახვეული ბავშვი გამოატანეს ჩემს ქმარს, მაგრამ არ გაგვახსნევინეს, ანუ გამოგვატანეს, მაგრამ ნახვის საშუალება არ მოგვეცა! ჩემი გოგო მივიდა იუსტიციაში, გამოითხოვა საბუთები, მაგრამ ჩემი შვილის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ იძებნება. თუ ვინმეს გეცნობათ ეს ისტორია ან რაიმე ინფორმაცია გაქვთ, შეგვეხმიანეთ, მცირე დეტალიც შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. ანონიმურობა, ცხადია, დაცული იქნება.

ვეძებ ვაჟს!

მარინა კვეზერელი: ვიმშობიარე 1983 წლის 8 ოქტომბერს **თბილისის პირველ სამშობიაროში („ნახალოვკა“).** 15 ოქტომბერს გაგვწერეს, ამ პერიოდის განმავლობაში ბავშვი კარგად იყო, მაგრამ მაინც მითხრეს, რომ **დიღმის მეორე ბავშვთა საავადმყოფოში** გადავიყვანეთო. 16 ოქტომბერს დილით მოულოდნელად მეუბნებიან, რომ ჩემი შვილი გარდაიცვალა და არ შეიძლებოდა გარდაცვლილის ნახვა და ვერც დასაკრძალავად გაგვატანდნენ. მითხრეს, ჩვენ გვაქვს სასაფლაო და დავკრძალავთ, ასეთი წესიაო! მოვტყუვდი, დავიჯერე ექიმების...**ჩემი შვილი არის შავგვრემანი, მინდოდა მამუკას დარქმევა. ახლა, ალბათ, დაბადების თარიღიც შეცვლილი ექნება და სახელიც.** ჩემი ნომერია **555 24 03 33.** გთხოვთ, დამირეკოთ, თუ შეესწარით ამ ამბავს და შეგიძლიათ, დამეხმაროთ შვილის პოვნაში. ცხოვრების ბოლომდე მადლობელი დაგრჩებით!

იზოლდა ბეჟიაშვილი: თბილისის №1 სამშობიაროში შემეძინა ბიჭი, 7-თვიანი. ბავშვი რომ მანახეს, ცოცხალი და ჯანმრთელი იყო. მშობიარობიდან ცოტა ხანში ექთანი შემოვიდა პალატაში და მითხრა, ჩავედი დაბლა თქვენებთან, რათა მეხარებინა შვილის შეძენა, მაგრამ არავინ დამხვდაო. მე ღამით დამეწყო მშობიარობა, და რადგან მეუღლე წასული იყო პირადი ნივთებისა და საჭმლის მოსატანად, ეზოში სამახარობლოდ ჩასულ ექთანს არავინ დახვედრია. როგორც ჩანს, იფიქრეს, რომ უპატრონო ვიყავი, მომხედავიც არავინ მყავდა, დრო იხელთეს და ბავშვი გამიშვილეს! **შვილი შემეძინა ღამის 2 საათზე და ცოტა ხნის მერე, მეუღლე რომ მოვიდა, უთხრეს, ბავშვი დაიღუპაო.** ვთხოვდით, ეჩვენებინათ ჩვენი გარდაცვლილი შვილი და გაეტანებინათ, რათა დაგვეკრძალა, მაგრამ, სამწუხაროდ, უარით გამოგვისტუმრეს! ბავშვს ჩვენ მივხედავთ, ასეთი წესია საავადმყოფოშიო. **მაშინ 19 წლის ვიყავი და ვენდე ექიმებს. ახლა კი უკვე ეჭვი არ მეპარება, რომ ჩემი შვილი ცოცხალია! არასოდეს შევწყვეტ მის ძებნას!**

იპოვეს!

„საკუთარმა დედამ და ძმამ დედაჩემს სამშობიაროდანვე გაუყიდეს შვილები! ჩემი ძმა 4 000 მანეთად გაყიდეს, ხოლო მე – 2 000 მანეთად!“

ძმის პოვნა?

— წლების შემდეგ მამამ და ბაბუამ გაიგეს, რაც ჩაიდინეს ბებიაჩემმა და ბიძაჩემმა. ძალიან დიდი დაპირისპირება მოხდა ამ ოჯახებს შორის და დედა და მამაც დაშორდნენ ერთმანეთს. ეს ამბავი სოფელში ყველამ გაიგო და თავისთავად, როდესაც ჩემი ისტორია წაიკითხა, **შორენა ხუციშვილმა** იფიქრა, რომ სწორედ მე ვიყავი ის ბავშვი, რომელიც ბებიამ გაყიდა. სხვათაშორის, მე დაბადების მოწმობაში სწორად მეწერა დაბადების ადგილიც და ბიოლოგიური დედის გვარიც ვიცოდი. ამან ძალიან გაამარტივა საქმე. მამამ რამდენიმე წელიწადში მეორე ცოლი მოიყვანა, ჰყავს 2 ბიჭი. თავად მამა გარდაცვლილია. ამხელა სტრესს ვერ გაუძლო. როცა გაიგო, რაც მოხდა, გვეძებდა, თუმცა, უშედეგოდ. ჩემი ძმა ერთი წლითა და სამი თვით არის ჩემზე დიდი. წარმოიდგინეთ, 2 წელიწადში ორი შვილი გამოუცხადეს მკვდრად ჩემს მშობლებს და გაუყიდეს. ამაზე დიდი ტრაგედია რა უნდა დაემართოს ადამიანს.

— სად დაიბადეთ ლანა და რომელ რაიონში გაგაშვილეს?

— ბორჯომის რაიონიდან გამაშვილეს ზესტაფონში, ხოლო ჩემი ძმა — ხაშურის რაიონის სოფელ ფლევში. ჩემი ძმა თავიდან 2000 მანეთად გაუყიდიათ, მაგრამ მერე კიდევ დაამატებინეს მის აღმზრდელ მშობლებს 2000, რადგან დაუშანტაჟებიათ. როდესაც მე შორენა ხუციშვილის დახმარებით გავარკვიე ჩემი ნამდვილი მშობლების ვინაობა, მას ერთი ბიჭი დაუკავშირდა, რომელიც ბიძაშვილად მეკუთვნის და უთხრა, ნანას და ბადრის კიდევ ჰყავთ ერთი ბიჭი, რომელიც ხაშურის რაიონის სოფელ ფლევში არის გაშვილებულიო. ამ ბიჭის დედის ხელი ერია ჩემი ძმის გაშვილებაში და სწორედ ამიტომ ჰქონდა მას აღნიშნული ინფორმაცია. როდესაც ჩემი ძმის აღმზრდელმა მამამ გაიგო ეს ამბავი, გაგიჟდა. **ძალიან კარგმა მშობლებმა გაგვზარდეს მე და ჩემი ძმა, მათ არ უნდოდათ მოპარული ბავშვები. სიკვდილის წინ ექთანმა, რომელიც გარეული იყო ჩემი ძმის გაშვილებაში, უთხრა ჩემი ძმის აღმზრდელ მამას, რომ შენს შვილს ნამდვილი მამა და ბაბუა ეძებენო.** გიორგის აღმზრდელმა მამამ, ჩემი ძმა, რომელიც მაშინ ხუთი წლის იყო, სასწრაფოდ წაიყვანა საბერძნეთში, სადაც მისი აღმზრდელი დედის დედა ცხოვრობდა. ჩემი ძმის ოჯახი საბერძნეთიდან 25 წლის შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და სოციალური ქსელის დახმარებით ვიპოვე. მოკლედ,

მოვძებნე ყველა იგივე სახელისა და გვარის ადამიანი, გავეცანი სურათების ბერძნულ კომენტარებს და აი, შედეგიც! ძმა ძალიან მგავს. მივწერე, რომ და-ძმა ვიყავით. თავიდან ეგონა, რომ მისი რომელიმე მშობლის შვილი ვიყავი. მკითხა, რომლისა ხარ — გოგიასი თუ ეთერასიო? ვუთხარი, რომ არც თვითონ იყო იმ ხალხის შვილი!

— როგორ მიიღეს მისმა გამზრდელმა მშობლებმა თქვენი გამოჩენა?

— სხვათაშორის, ძალიან გაგებით მოეკიდნენ. ამჟამად ცხოვრობენ **საგარეჯოს რაიონის სოფელ კაკაბეთში** და აპირებენ საცხოვრებლად ჩემთან ახლოს გადმოვიდნენ. გიორგის აღმზრდელმა მამამ გოგიამ პირდაპირ მითხრა, შენ თუ ლალის და ბადრის შვილი ხარ, მაშინ გიორგი ნამდვილად შენი ძმა არისო!

საცოდავი დედაჩემი ახალციხეში ცხოვრობს, ძალიან უბედურია. თავისზე გაცილებით უფროსი ქმარი ჰყავს და იმას უვლის. მთელი ცხოვრება გაუმწარა დედამისმა. აუცილებლად გვინდა მე და გიორგის მისვლა. გიორგის შევხვდი სულ ახლახან, 5 ივნისს, მერე წავედით და პატარა ძმები გავიცანით, რომლებიც ჩვენი ნახევარძმები არიან. ისინი ბორჯომის რაიონის სოფელ ტაძრისში ცხოვრობენ.

მადლობას ვუხდი ჯგუფს „ვეძებ“, შორენა ხუციშვილს და, რასაკვირველია, თქვენს გაზეთს, ასეთი დიდი მხარდაჭერისთვის და თანადგომისთვის.

უბედნიერესი ვარ! მივმართავ ყველას, ვინც ეძებს თავის დედას, მამას, შვილებს, და-ძმებს, არ შეწყვიტოთ ძებნა და აუცილებლად იპოვით!

რუბრიკას უძღვება
მეგი საჯაია

კვირგვინოსნები

ფრენსის მაკდორმანდი
მსახიობი

მე ვარ ქალი, რომელიც ისეთია, როგორსაც ხედავთ, ყოველგვარი ბოტოქსისა და სილიკონის გარეშე და არასდროს ვცდილობ, გამოვჩნდე იმაზე უკეთესი, ვიდრე სინამდვილეში გახლავართ.

„სარკე“

ქრისტი ყიფშიძე
მოდელი

მე საკმაოდ დიდი ხანია, მარტოხელა ვარ. ურთიერთობები მქონია, მაგრამ ფლირტის დონეზე. ბოლოს დავანებე თავი, ეგეც აღარ მაინტერესებს.

„თბილისელები“

სოსო არჩვაძე
ეკონომიკის ექსპერტი

განსაკუთრებით თვალში საცემია სიღარიბე ბავშვებში — 26,4 პროცენტი, რაც ნიშნავს, რომ ყოველი მეოთხე ბავშვი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. ბოლო მონაცემებით, სოციალურ შემწეობას 541 764 კაცი და 151 117 ოჯახი იღებს.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი სახოკია
გურიაში სახელმწიფო რწმუნებული

ერთადერთი სურვილი მქონდა, მაქვს და მექნება — დაბრუნდნენ გურულები გურიაში და არ დაიცალოს რეგიონი.

„საერთო გაზეთი“

ძვირფასო მკითხველო, თუკი აღნიშნული ისტორიები გეცნობათ, ან თავად გსურთ თქვენი ამბის გამოქვეყნება, დაუკავშირდით ჯგუფის „ვეძებ“ წევრებს. ისინი მზად არიან თქვენს დასახმარებლად!

მარიამ ნოზაძე
558 000 510
ანი ბრძელიშვილი
571 195 152

მიხეილ ცაგარელი: კარმის კანონი, ანუ ჩვენი კეთილდღეობა და ჯანმრთელობა ჩვენივე ქმედებებითაა განსაზღვრული

— რისთვის გვეძლევა მიწიერი ცხოვრება და რა განსაზღვრავს ჩვენს სულიერ ზესვლას ღმერთისკენ, სულიერ პროგრესს, ანდა პირიქით — სულიერ რეგრესს და დაცემას? როგორია კარმის კანონი და რას მოიცავს? როდის გვიღიმის ბედი და რა შემთხვევაში გვეძლევა თავისუფალი არჩევანისა და საკუთარი ცხოვრების მართვის საშუალება? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— თითოეული ადამიანი ადრე თუ გვიან თავის თავს კითხვას დაუსვამს: ამ ქვეყანაზე რისთვის გავჩნდი? და პასუხს ეძებს. ასტროლოგიას ამ კითხვაზე, ზოგადად, რა პასუხი აქვს?

— **ყოველი ადამიანი დედამიწაზე გარკვეული მისიის შესასრულებლად იბადება და თითოეულს თავისი პირადი განუმეორებელი კარმა აქვს, რომელიც მეტად მნიშვნელოვან მახასიათებელს წარმოადგენს და ერთ-ერთ ძირითად როლს ასრულებს.** მოგეხსენებათ, სამყაროში, რომელიც უთვალავ გალაქტიკას შეიცავს, ყველაფერი იდეალურადაა მოწესრიგებული და ყველაფერს თავისი დანიშნულება აქვს, მათ შორის, ადამიანს. ამგვარად, ადამიანი გარკვეული მისიის შესასრულებლად იბადება და ამისათვის სული და ფიზიკური სხეული ეძლევა. ფიზიკური სხეული დროთა განმავლობაში ძალებს ვეღარ აღიდგენს, ბერდება და კვდება, სული კი უკვდავია. ადამიანი გარდა სულისა და სხეულისა, დაჯილდოებულია ღვთიური უნარით, რომლის მეოხებით გასხივოსნება, უზენაესთან მიახლოება და მასთან გაერთიანება ხდება. ადამიანს მიწიერი ცხოვრებაც იმიტომ ეძლევა, რომ ეს ღვთიური უნარი გამოვლინდეს და განვითარდეს. ადამიანი იბადება, რათა ცხოვრებისეული გამოცდილების, ქმედებებისა და განცდების მრავალფეროვნების საშუალებით, ჯერ თავისი თავი და საკუთარი ღვთიური საწყისი, მერე კი გარშემო არსებული სივრცე და სამყაროს მთლიანობა შეიცნოს. იმისათვის, რომ ადამიანი ღმერთის მაგვარი გახდეს და უფალს შეერწყას, მხოლოდ ერთი სიცოცხლე საკმარისი არ არის და ამიტომ იგი თავიდან იბადება მანამ, სანამ სულიერ სრულყოფას არ მიაღწევს.

— ასტროლოგიური თვალსაზრისით, რაზეა დამოკიდებული და რა განსაზღვრავს ადამიანების სულიერ პროგრესს, ღმერთისკენ ზესვლას ანდა სულიერ რეგრესსა და დაცემას.

— ადამიანი რთული არსებაა და მისი არსებობა განცალკევებულად არ განიხილება. თითოეულს გააჩნია გრძნობები, სურვილები, პრიორიტეტები და უწევს პირობებთან შეგუება, ხალხთან ურთიერთობა, მორალურ-ეთიკური პრინციპების მიღება. ადამიანი სხვა ადამიანებთან თანაცხოვრობს, მათ ზეგავლენას განიცდის და იძულებულია, იზრუნოს არამარტო სულიერებაზე, არამედ იმაზეც, რომ საზოგადოებაში ადგილი დაიმკვიდროს და საკუთარი თავი და ახლობლები დაიცვას. ამგვარად, ადამიანი მუდმივად ფიქრობს, აზროვნებს და ირჩევს, როგორ იმოქმედოს. სწორედ ეს მისი არჩევანი განსაზღვრავს სულიერ პროგრესს ან რეგრესს. ჩვენ დაბადებიდანვე გვიწევს სიკეთესა და ბოროტებას შორის არჩევანის კეთება, ანუ იმის განსაზღვრა, როგორ მოვიქცეთ — მართებულად თუ არამართებულად, დავანგრიოთ თუ ავაშენოთ. **ადამიანთა საქციელს ჩვენ მიწიერი კანონებით, ეთიკითა და მორალით განვსჯით და, შესაბამისად, მათ ჭკვიანებს ან უგუნურებს, კეთილებს ან ბოროტებს ვუწოდებთ, მაგრამ არსებობს სამართლიანობის უნივერსალური, უზენაესი, ხელთუქმნელი კანონიც, რომლითაც ყოველი ჩვენი საქციელი განისჯება. სწორედ ეს არის კარმა. იგი აბსოლუტურად მიესადაგება ენერგიის მუდმივობის კანონს, ანუ ნებისმიერი საქციელი შემდგომ საქციელს იწვევს, რომელიც მის გარდაუვალ შედეგს წარმოადგენს.** ნიშანდობლივია, რომ **სამყაროს არსებობისათვის აუცილებელია ყველაფრის წონასწორობა და ენერგიათა ურთიერთდაბალანსება. მოგეხსენებათ, თითოეულ ჩვენს საქციელს თავისი ენერგია გააჩნია. ადამიანი იყენებს და კოსმოსში გამოყოფს (აგზავნის) დადებით ან უარყოფით ენერგიას. იმისდამიხედვით, თუ რომელი ენერგიის გამოყოფა ხდება, მიიღება შესაბამისი შედეგიც. დადებითი ენერგიის შემთხვევაში შედეგი სასიკეთოა და — პირიქით. ამგვარად, სიკეთე სიკეთითვე დაგვიბრუნდება, ბოროტება კი — სიბოროტედ. შესაძლოა, სახეცვლილება მოხდეს და უარყოფითი ენერგიის გამოყოფისას ადამიანს დაუბრუნდეს ავადმყოფობის, ავარიის, უიღბლობის სახით.**

— როგორც აღნიშნეთ, ენერგიის მუდმივობისა და გარდაქმნის კანონი აბსოლუტურად ესადაგება კარმის ცნებას. უფრო დეტალურად გვიამბეთ ამის შესახებ.

— სიტყვა **„კარმა“** ძველ ინდურ სამწერლო ენაზე „მოქმედებას“ ნიშნავს და, რადგან ჩვენი გარემომცველი სამყარო მუდმივ მოქმედებასა და მოძრაობაშია, ამიტომ **კარმის კანონს** ადამიანთან ერთად ნებისმიერი მატერია ექვემდებარება. ამ კანონის თანახმად თითოეული ქმედება იწვევს გარემოებას, რომელიც შემდგომი ქმედების მიზეზი თავად ხდება. ამგვარად, ადგილი აქვს მუდმივ მიზეზ-შედეგობრივ უწყვეტ ჯაჭვს ენერგიის სრულ გაწონასწორება-განეიტრალებამდე. **დედამიწაზე ადამიანი ყოველი შემდგომი დაბადებისას ახალი ფიზიკური სხეულით იმოსება, მაგრამ მისი სული (წარსულში, აწმყოსა თუ მომავალში) მუდმივია. შესაბამისად, ყოველი ახალი დაბადებისას წინა ცხოვრებაში მიღწეული სულიერი პროგრესი არ იკარგება, მაგრამ არც დადებითი და უარყოფითი საქციელის დავიწყება არ ხდება. ჩვენს ზოგიერთ საქციელზე პასუხს ამ ცხოვრებაშივე ვაგებთ. ზოგი კი იმდენად მძიმეა, რომ შემდგომ ცხოვრებაში გადადის მის საბოლოო განეიტრალებამდე.** ამგვარად, შემდგომ (ამქვეყნიურ) სიცოცხლეში წინა ცხოვრებისას დაწყებულ ქმედებათა მიზეზ-შედეგობრივი ჯაჭვი გრძელდება.

— ადამიანს ბედი როდის უღიმის და სულიერი ზესვლის, განვითარების შესაძლებლობა რა შემთხვევაში ეძლევა?

— ადამიანს ბედი უღიმის დადებითი ენერგიის შემთხვევაში და თავისუფალი არჩევანის საშუალებაც ეძლევა, რათა საკუთარი ცხოვრება მართოს და თავისი საქციელით სულის წმენდასა და ამაღლებას შეუწყოს ხელი. უარყოფითი ენერგიის შემთხვევაში კი ბედ-იღბალი ფატალურ გარდაუვალ სიტუაციებს უქმნის, რის გამოც სხვა არაფერი დარჩენია, გარდა იმისა, რომ განგების ნებას დაემორჩილოს და ამ მიზეზთა შესაბამისი ქმედებებით იცხოვროს. ამგვარად, მას ამ შემთხვევაში თავისუფალი არჩევანის საშუალება არ აქვს და მთელ სიცოცხლეს ძველი შეცდომების გამოსწორებას ახმარს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ადამიანის ცხოვრება მრავალფეროვანია და იგი ერთდროულად მრავალ ქმედებას ასრულებს. თითოეული ქმედება საერთო ჯაჭვს თავის რგოლს უმატებს, ამიტომ ყველა ჩვენი საქციელის მიერ შექმნილი ჯაჭვის დანახვა შეუძლებელია. შესაბამისად, როდესაც რაიმე გვემართება, მიზეზს ვერ ვიგებთ, ვერ ვაცნობიერებთ ან ვერ ვიხსენებთ ამ ქმედებას, რომელმაც ეს მოვლენა გამოიწვია. განსაკუთრებით კი მაშინ, თუ ამ მოვლენის მიზეზი წინა ცხოვრებაში ჩადენილი ქმედებაა, ამიტომაც მას იღბალს ან უიღბლობას ვუწოდებთ. სინამდვილეში კი ეს ყოველივე ჩვენივე საქციელით ჩავსახეთ. ამგვარად, **თითოეული ადამიანი თავადვეა საკუთარი ცხოვრების ავტორი, მას მუდმივად გააჩნია თავისუფალი არჩევანის ნება და მისი მომავალი კეთილდღეობა და ჯანმრთელობა მისივე წარსულითა და აწმყო ქმედებებით განისაზღვრება. ტყუილად არ არის ნათქვამი „რასაც დასთეს, იმას მოიმკიო“.**

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

28 ივნისი - 4 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
ეცადეთ, ეს კვირა მშვიდად გაატაროთ. საქმიან პარტნიორებთან, შესაძლოა, ადგილი ჰქონდეს ორაზროვან სიტუაციებს. რეალობა შესაძლოა, თქვენს წარმოდგენებს ემთხვეოდეს. ახალი რომანტიკული ურთიერთობა სასურველ შედეგს ვერ მოგიტანთ. შესაძლოა, გაგიჩნდეთ პირადული საიდუმლოებანი. პოლიტიკურ-საზოგადოებრივმა მოვლენებმა, შესაძლოა, თქვენს პროფესიულ საქმიანობაზე იმოქმედოს და სოციალური სტატუსის ცვლილება გამოიწვიოს. მოგზაურობისას ექსტრემალურ სიტუაციებს მოერიდეთ.

კურო (21.04-20.05)
ენერგიული და აქტიური იქნებით. საერთო ინტერესის საფუძველზე საქმიან პარტნიორებს დაუახლოვდებით, ფინანსური მდგომარეობის გამოსწორების დროს არაერთ წინააღმდეგობას წააწყდებით. შესაძლოა, ოჯახის ხარჯიც გაიზარდოს. სასიყვარულო ურთიერთობას, შესაძლოა, საფრთხე დაემუქროს. ემოციები აკონტროლეთ და ხშირად დაისვენეთ. მოგზაურობა კი ამ პერიოდში მხოლოდ დამატებით სირთულეებს შეგიქმნით.

ტყუპი (21.05-22.06)
დაქვეითებული ენერგია პესიმისტურად განგაწყობთ და გარშემო მყოფებთან კამათისკენ გიბიძგებთ, ამიტომ კარგი იქნება, თუ დასვენებას მეტ დროს დაუთმობთ. შორეული მოგზაურობა არ არის რეკომენდებული. გარემოებანი გაიძულებთ, საქმიანი პარტნიორის ან თანამშრომლობის სტილის შეცვლაზე იფიქროთ. ფინანსებთან მიმართებით, აუცილებელია თავდაჯერებულობა და საქმისადმი სერიოზული მიდგომა. მეუღლე ან შეყვარებული სულიერი წონასწორობის აღდგენაში დაგეხმარებიან.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
ამ პერიოდში განსაკუთრებულად პრაქტიკული იქნებით, რაც გარშემო მყოფებს შეუმჩნეველი არ დარჩებათ. არაერთი საჭირბოროტო საკითხის მოგვარება მოგიწევთ. ფარული საქმიანობა, მიმოწერა ან ურთიერთობა გონებრივ დატვირთვას გაზრდის. კარგი პერიოდია მომავალი გეგმებისა და საქმიანობის შედეგების გასააზრებლად. შემთხვევით ურთიერთობებს მოერიდეთ. გადაადგილებისას ყურადღებას ნუ მოადუნებთ, რადგან კონფლიქტთა ალბათობა მაღალია.

ლომი (23.07-23.08)
რთული პერიოდია, როცა, შესაძლოა, თქვენი სიტყვებითა და ქცევით ექსტრემალური სიტუაციები და კონფლიქტი მოიზიდოთ. საქმიან ურთიერთობაში მოგიწევთ გაერკვეთ როგორც საკუთარ თავში, ასევე შესაძლო ცვლილებებში და არჩევენი დროულად გააკეთოთ. ეჭვიანობა, შესაძლოა, ჩხუბის მიზეზი გახდეს. ჯანმრთელობის გამოსასწორებლად და ნერვული სისტემის დასამშვიდებლად სასურველია დასასვენებლად გამგზავრება.

ქალწული (24.08-23.09)
ფინანსური მდგომარეობის გასამყარებლად საჭიროა გავლენიან ადამიანებთან დაახლოება და ახალი ჩანაფიქრის რეალურად შეფასება. შესაძლებლობა მოგეცემათ, საკამათო საკითხებში გაერკვეთ, დიპლომატიის უნარი გამოავლინოთ და წარმატებას მიაღწიოთ. ენერგობალანსი დაქვეითებულია, რაც ტრავმატულობას ზრდის. მოერიდეთ გარისკვას, ბევრ ადამიანთან ურთიერთობას. თავს შეგახსენებთ ძველი სასიყვარულო პრობლემა, რაც შესაძლოა მეუღლესთან ან შეყვარებულთან პრობლემის მიზეზი გახდეს.

28 ივნისი - 4 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
ურთიერთობისა და ახალი ინფორმაციის მიღების სურვილი დაგეხმარებათ როგორც საქმიანი, ისე პირადი კონტაქტების დამყარებაში. სამსახურში მოგიწევთ დამატებითი ვალდებულების აღება ანდა მნიშვნელოვანი არჩევანის გაკეთება. დაღლის შეგრძნებისას აუცილებლად დაისვენეთ და ძალები აღიდგინეთ, რათა ქრონიკული დაავადება არ გაირთულოთ. მოგზაურობისას ყურადღება გამოიჩინეთ უცნობების მიმართ, რათა არ მოგატყუონ ან არაფერი მოგპარონ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა თქვენში შემოქმედითობის გაალვიძებს და, შესაძლოა, სამსახურის ან ბიზნესის შეცვლაზე დაფიქრდეთ. მნიშვნელოვანს კი ჯერ ნურაფერს წამოიწყებთ. ინტელექტუალური საქმიანობით დიდ სიამოვნებას მიიღებთ. სიყვარულში მოგიწევთ ურთიერთობის გარკვევა და არსებული უთანხმოების მოგვარება. კარგი პერიოდია დასვენებისათვის, ოღონდ არა უცხოეთში.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
გადაადგილებების, მოგზაურობების, შეხვედრებისა და მიმოწერის რიცხვი გაიზრდება. დროებითი სამუშაოს შესრულებისას ცვლილებებსა და ნოვატორულ მეთოდებს მოერიდეთ, კოლეგებს ნუ დაუპირისპირდებით. შინაგანი სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, შემოსავლის ძირითად წყაროს სამსახური წარმოადგენს, თუმცა, ფინანსები შესაძლოა, ყველა ჩანაფიქრის განსახორციელებლად საკმარისი არ აღმოჩნდეს. შესაძლოა, ამ პერიოდში გაგიძლიერდეთ სასიყვარულო მღელვარება და განცდები.

თხის რქა (22.12-19.01)
ოჯახისა და სახლის საქმეების რაოდენობა გაიზრდება, შესაძლოა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარება მოგიწიოთ. გადაადგილებებისა და კონტაქტების რიცხვი შემცირდება, ფინანსური და საქმიანი გადაწყვეტილების მიღებისას, ეცადეთ, ყველა ვარიანტი განიხილოთ, რათა არაფერი გამოგრჩეთ. ახლობლები დაგეხმარებიან საქმეებისა და იდეების დასრულებაში. ფლირტი კი შესაძლოა, სერიოზულ გრძნობაში გადაიზარდოს.

მერწყული (20.01-18.02)
არაერთგვაროვანი დროა, ამიტომ წვრილმანების მიმართ მეტი ყურადღება გმართებთ. ფინანსურ საკითხთა მოგვარება ბევრ დროსა და ენერგიას მოგთხოვთ. გართობისა და დასვენებისთვის ბევრი ფული დაგჭირდებათ, მაგრამ ამის გამო ეცადეთ, არ ინერვიულოთ. გადაადგილებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ, რათა არ დაშავდეთ. დიდხანს არ იყოყმანოთ, რათა გაუგებრობამ თქვენს ნერვულ სისტემას ზიანი არ მიაყენოს.

თევზები (19.02-20.03)
თავს ენერგიულად იგრძნობთ, თუმცა, უცნაური და იმპულსური ქმედებების გამო, შესაძლოა, გარკვეული პრობლემები შეგექმნათ, ოჯახის საქმეების გამო გაიზრდება გადაადგილებები ან ნათესავებთან და ახლობლებთან შეხვედრა-ურთიერთობების რაოდენობა, ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ და ეცადეთ, საცხოვრებელი ადგილი გაილამაზოთ. სასიყვარულო კავშირი შემოქმედებისა და აქტიური მოქმედების სტიმული გახდება. მოგზაურობას კი უფრო საქმიანი დატვირთვა ექნება.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 28 ივნისი და 2, 3 და 4 ივლისი

24 ივნისი — სავსემთვარეობა, პიკი — 22.40 საათზე; 10 ივლისი — ახალმთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

28 ივნისი, ორშაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.29 საათზე, ჩადის 19.40 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (21.52) თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 22.53 საათზე, ჩადის 29 ივნისს 08.12 საათზე (მთვარის მე-18 დღე გრძელდება. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 21.52 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს სასიკეთოა კარგად გამოძინება, თვითშემეცნება, ოჯახს, შვილებსა და გარეგნობის მოწესრიგებას მეტი დრო დაუთმეთ. კარგი დღეა სველი წესით დასუფთავებისთვის, ხალიჩების რეცხვისთვის, გულისა და ღვიძლის სამკურნალოდ, საზოგადოებრივი და ნოვატორული საქმიანობისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის, ელექტრო და აირდანადგარების, კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად, პროგრამული სისტემის ასათვისებლად, სესხის ასაღებად, ბინის შესაცვლელად, სარემონტო სამუშაობისთვის, რეკლამირებისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, თვალები, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ძოწი, ციტრინი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, თევზებისთვის.

29 ივნისი, სამშაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.30 საათზე, ჩადის 19.40 საათზე. **მთვარე** თევზების ზოდიაქოშია. ამოდის 23.20 საათზე, ჩადის 30 ივნისს 09.23 საათზე (მთვარის მე-19 დღე იწყება 01.09 საათზე. მე-3 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ზედმეტად ხისტი და პირდაპირი ნუ იქნებით. არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, სისხლის გადასხმა, ტერფის მასაჟი, თავის დაბანა, ალკოჰოლური სასმლების, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების მიღება, სესხის აღება ან გაცემა, საიდუმლო საქმის წარმოება, იატაკის რეცხვა ან ჭერის შეთეთრება. დღეს კარგია ქორწინება, კონტრაქტის დადება, კაპიტალდაბანდება, იურისტებთან კონტაქტი, სასამართლო პროცესის დაწყება, ქველმოქმედება, მცენარეების დარგვა-გადარგვა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნერვული და ლიმფური სისტემა, თვალები, ტერფები. **ქვები:** მარგალიტი, ალექსანდრიტი, მარჯანი, ამეთვისტო, გიშერი. **პოზიტიური დღეა** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

30 ივნისი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.30 საათზე, ჩადის 19.40 საათზე. **მთვარე** თევზების ზოდიაქოშია. ამოდის 23.44 საათზე, ჩადის 1 ივლისს 10.29 საათზე (მთვარის მე-20 დღე იწყება 01.22 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 21.40 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს ყური დაუგდეთ გამოცდილი სპეციალისტის რჩევას. პრობლემების ძალისმიერად გადაწყვეტას მოერიდეთ. სასიკეთოა გამოძინება. კარგი დღეა თვითშემეცნებისთვის, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობისთვის, მუსიკალური აპარატურის შესაძენად, შემოქმედებისთვის, ქველმოქმედებისთვის, ქორწინებისთვის, კონტრაქტის დასადებად, იურიდიული საკითხების მოსაწესრიგებლად, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის. არ არის სასურველი სისხლის გადასხმა, ახალი ფეხსაცმლის ჩაცმა, საიდუმლო საქმეების წარმოება, ალკოჰოლის, ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული პრეპარატების მიღება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნერვული და ლიმფური სისტემა, ტერფები. **ქვები:** მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი, ამეთვისტო. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

1 ივლისი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.30 საათზე, ჩადის 19.39 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (05.22) ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 23.59 საათზე, ჩადის 2 ივლისს 11.33 საათზე (მთვარის 21-ე დღე იწყება 01.32 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 05.22 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს ყურადღება გმართებთ, მაღალია ტრავმულ-ავარიული შემთხვევების ალბათობა. ნუ იჩქარებთ და ნუ იკამათებთ. ემოციები და ეგოიზმის გამოვლენა აკონტროლეთ. დღეს და ხვალ მოერიდეთ სარისკო ქმედებებს, პროვოკაციას. არ არის სასურველი წესების დარღვევა, ხალხმრავალ ადგილებში ყოფნა, ქორწინება, ხელშეკრულების დადება, საფინანსო ოპერაციები, თმის შეჭრა-შეღებვა. კარგი დღეა სწრაფად შესრულებადი საქმეებისთვის, ფანჯრების გასაწმენდად, ავეჯის გადასაადგილებლად, ავტომობილის რემონტისთვის, მგზავრობისთვის, ხელმძღვანელთან ურთიერთობისთვის, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, სპორტული ნივთების შესაძენად. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, ცხვირი. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

2 ივლისი, პარასკევი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.31 საათზე, ჩადის 19.39 საათზე. **მთვარე** ვერძის ზოდიაქოშია. ამოდის 00.06 საათზე, ჩადის 12.35 საათზე (მთვარის 22-ე დღე იწყება 01.41 საათზე. მე-4 ფაზა იწყება 01.11 საათზე). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** ტრავმების მიღების მაღალი ალბათობაა. ელექტრონთან მიმართებით სიფრთხილე გამოიჩინეთ. პროვოკაციებს მოერიდეთ და ნუ გარისკავთ. კარგი დღეა ხელმძღვანელთან ურთიერთობისთვის, მგზავრობისთვის, სპორტული ნაწარმის, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად. დღეს მოერიდეთ პირდაპირობას და ზედმეტ გამონათქვამებს. არ არის სასურველი სისხლის გადასხმა, სტომატოლოგიური პროცედურები, კამათი, წესების დარღვევა, ხელშეკრულების დადება, საფინანსო ოპერაციები. გამახვილებულია ექსტრასენსორული შესაძლებლობები. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი, ფირუზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, თევზებისთვის.

3 ივლისი, შაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.31 საათზე, ჩადის 19.39 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (16.29) კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 00.28 საათზე, ჩადის 13.36 საათზე (მთვარის 23-ე დღე იწება 01.50 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 08.16 საათიდან 16.29 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს კვლავ მაღალია ტრავმების, ავარიების, პროვოკაციების ალბათობა. ყურადღება გმართებთ. შინაგან ხმას ყური უგდეთ. ნუ გადაიტვირთებით. ეცადეთ, სხვათა გავლენას არ დაექვემდებაროთ. აკონტროლეთ აგრესია, კამათისკენ მიდრეკილება. კარგი დღეა სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის, მასაჟისთვის, სპორტული ინვენტარისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, ცხვირი, ყელი. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი, **საღამოს:** მალაქიტი, აქატი. **პოზიტიური დღეა** სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის.

4 ივლისი, კვირა

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 04.32 საათზე, ჩადის 19.39 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 00.50 საათზე, ჩადის 14.36 საათზე (მთვარის 24-ე დღე იწყება 02.00 საათზე. მე-4 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს არ არის სასურველი შეუთანხმებლად მოქმედება, სულსწრაფი გადაწყვეტილების მიღება, გარისკვა, სიბრაზის გამოვლენა, განკითხვა და გაკიცხვა, შიმშილობა. კარგი დღეა მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის, ქორწინებისთვის, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, შემოქმედებისთვის, ვაჭრობისთვის, უძრავი ქონების, სამშენებლო მასალის, ცხოველების, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის შესაძენად. გამახვილებულია სიჯიუტე, მესაკუთრეობის შეგრძნება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, ქრიზოპრაზი, ზურმუხტი, მარგალიტი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

საეკლესიო კალენდარი

28 ივნისი. ორშაბათი. წინასწარმეტყველისა ამოსისა; მოწამეთა: ვიტესი, მოდესტისა და კრისკენტია მზრდელისა; მოწამისა დულა კილიკიელისა; ღირსისა დულე ვნებადამთმენისა, ეგვიპტელისა; ღირსისა იერონიმე სტრიდონელისა; ნეტარისა ავგუსტინესი, იპონიელი ეპისკოპოსისა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა ღირსისა თეოდორე სიკეოტისა, ანასტასიოპოლელი ეპისკოპოსისა; კეთილმორწმუნისა ლაზარესი, სერბეთის მთავრისა; ეფრემისა, სერბეთის პატრიარქისა.

29 ივნისი. სამშაბათი. ღირსმოწამისა ქაიხოსრო ქართველისა; მოციქულისა ფორტუნეტესი; ტიხონ ამათუნტელი ეპისკოპოსისა.

30 ივნისი. ოთხშაბათი. მოწამისა შალვა ახალციხელისა; მოწამეთა: მანოელისა, საბელისა და ისმაილისა.

1 ივლისი. ხუთშაბათი. ღირსისა მიქაელ ულუმბოელისა, ცამეტ ასურელ მამათაგანისა; მოწამეთა: ლეონტისი, იპატისი, თეოდულესი, პოპლისი და დომეტიანესი; პანუმიდე ეპისკოპოსისა.

2 ივლისი. პარასკევი. მოციქულისა იუდასი, ძმისა უფლისა; მოწამისა ზოსიმესი; ღირსისა პაისი დიდისა; ღირსისა იოანე განდეგილისა; ღირსისა პაისი ხილანდარელისა.

3 ივლისი. შაბათი. მოწამეთა: ინასი, პინასი და რიმასი; მოწამეთა: არისტოკლე ხუცისა, დიმიტრი დიაკონისა და ათანასე წიგნისმკითხველისა; მღვდელმოწამისა მეთოდისა, პატარელი ეპისკოპოსისა; ლევკი აღმსარებელისა, ვრუნტისიოპოლელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა: იოსტოსი და დულასი; მღვდელმოწამისა ავინკრიტესი და მისთანათა; ღირსისა იოსებ განშორებულისა.

4 ივლისი. კვირა. ყოველთა ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა, ათონის წმიდა მთაზე და რუსეთს განბრწყინვებულთა; წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა, საქართველოს მეფეთა: არჩილისა და ლუარსაბისა; მოწამეთა: იულიანე მეგვიპტელისა და მისთანათა: კელსისა, ოცთა მხედართა, შვიდთა ძეთა მთავრისათა, ანტონელ მღვდელისა და ბასილიასი; მოწამისა იულიანე ტარსელისა; მღვდელმოწამისა ტერენტი იკონიელი ეპისკოპოსისა; ღირსთა იულიუს ხუცისა და ივლიანე დიაკონისა. აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა ღირსისა მაქსიმე ბერძენისა.



2 ივლისი — დღესასწაული ღირსისა პაისი დიდისა

გამოცდილი ბუკინისტი:

იყიდის ძველ, 1920 წლამდე გამოშვებულ, წიგნებს რუსულ ენაზე — 1500 ლარად, ჟურნალებს — 1945 წლამდე გამოშვებულს, პლაკატებს, არქივებს, მეტალის თოჯინებს და სხვა სათამაშოებს (ბეწვიანების გარდა) 1980 წლამდე გამოშვებულს.

591-75-35-38

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. ზარნაშო; 6. დოკერი; 9. რჯული; 10. რანჟირი; 11. ნილოსი; 13. გრაფა; 14. აბეზარა; 15. მინელი; 16. მაუსი; 17. ოკულარი; 21. ტრანსი; 22. გალი; 24. უსტაბაში; 25. სილიო; 28. ნიმფა; 29. ბაროკო; 30. ტოკიო; 31. ბუკლეტი; 32. წიწილა; 35. ნაუსი; 36. ტიტინი; 39. ნაირობი; 40. კირი; 42. კალორია; 43. ონასისი; 47. ლიზა; 48. სინაპი; 51. კვირტი; 52. ობოლი; 53. ჩაროზი; 54. ფიცარი; 55. წინათ.

შვეულად: 1. ზურნა; 2. რანდევუ; 3. ალიდადა; 4. ორიგამი; 5. კუბატურა; 6. დინამიტი; 7. კალენდარი; 8. იგი; 12. სოლისტი; 18. კასკადი; 19. ლიანოსი; 20. რეალობა; 22. გინეკეი; 23. ლუმიერი; 25. სატინი; 26. ლოკაუტი; 27. ომონიმი; 32. წენგო; 33. წვიმა; 34. ლეონი; 36. ტიკი; 37. ტალკი; 38. ნორმა; 40. კალიბრი; 41. როზალია; 44. ნავთი; 45. სერია; 46. სპიჩი; 48. სურა; 49. ნაზი; 50. პო.

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდების პასუხები:

ლოსიონისელაპისინემანიაგარაკიოტომანილაჩარი
კუპერიჩარდაშიკითარაზონარიტაბაკარაბლეფიალა



თარაზულად: 1. დიდი ბუ (ძვ.); 6. ნავსადგურის მუშა-მტვირთავი; 9. სარწმუნოება (ზოგად.); 10. ჯარისკაცების მწკრივში დაწყობა; 11. მდინარე აფრიკაში; 13. სვეტი ცხრილში; 14. ფილმი ლ. აბაშიძის მონაწილეობით; 15. ამერიკელი მსახიობი, მომღერალი ქალი; 16. კომპიუტერის თაგუნა; 17. მიკროსკოპის ნაწილი; 21. ფსიქიკური აშლილობის ფორმა; 22. რაიონული ცენტრი აფხაზეთში; 24. ხელოსანთა ამქრის უფროსი (ძვ.); 25. ერთგვარი საჭმელი სოკო; 28. მეორეხარისხოვანი ქალღმერთი ბერძნულ მითოსში; 29. სტილი არქიტექტურაში; 30. იაპონიის დედაქალაქი; 31. მხატვრულად გაფორმებული რამდენიმეგვერდიანი წიგნაკი; 32. ახალგამოჩეკილი ქათამი; 35. არამუსლიმანური ხალხების სამარხი ნაგებობანი არაბულენოვანი ავტორების შრომებში; 36. ახალენაამოდგმული ბავშვის ლაპარაკი, ტიკტიკი; 39. კენიის დედაქალაქი; 40. ძვ. საშენი მასალა; 42. სითბოს რაოდენობის საზომი ერთეული; 43. ბერძენი მილიარდერი; 47. ლეონარდო და ვინჩის „ჯოკონდა“, ანუ მონა ...; 48. ვაშლის ჯიში; 51. ყვავილის გაუშლელი ყლორტი; 52. უდედმამო; 53. დესერტი, ანუ...; 54. ორივე მხრით ბრტყელი ხის ნაჭერი; 55. უწინ, ადრე.

შვეულად: 1. აღმოსავლური ჩასაბერი საკრავი; 2. პაემანი; 3. გეოდეზიური კუთხსაზომი იარაღების ნაწილი; 4. ქაღალდის კეცვის ხელოვნება; 5. კუბური ერთეულებით გამოხატული რისამე მოცულობა; 6. ასაფეთქებელი ნივთიერება; 7. წელიწადის დღეების ცხრილი; 8. ნაცვალსახელი; 12. მომღერალი, მოცეკვავე, რომელიც მარტო ასრულებს რაიმე პარტიას; 18. საფეხურებად გადმომჩქეფარე წყალი; 19. სავანის ტიპი მდინარე ორინოკოს ვაკეზე; 20. სინამდვილე; 22. ქალების საცხოვრებელი ნაწილი ძვ. საბერძნეთის სახლებში; 23. კინოს გამომგონებელი; 25. ბამბის ატლასური ქსოვილი; 26. საწარმოთა დახურვა გაფიცვების ჩახშობის მიზნით კაპიტალისტურ ქვეყნებში; 27. სიტყვა, რომელიც ბგერითი შემადგენლობით ემთხვევა სხვა სიტყვას, მნიშვნელობით კი განსხვავდება მისგან; 32. კაკლის მომწვანო ფერის გარეთა გარსი; 33. ატმოსფერული ნალექი; 34. ფილმი ჟ. რენოს მონაწილეობით; 36. ტყავის პარკი; 37. თეთრი მინერალი, პუდრის სახით გამოიყენება მედიცინაში; 38. ბელინის ოპერა; 40. ცეცხლსასროლი იარაღის ლულის ღრუს დიამეტრი; 41. ბრაზილიური ცხვირფართო მაიმუნი; 44. საწვავი სითხე; 45. დიდი ფილმის ნაწილი; 46. მოკლე სადღეგრძელო; 48. თიხის ერთგვარი ჭურჭელი; 49. სათუთი, არაუხეში; 50. მდინარე იტალიაში.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე.

მალხაზ კოხრეიძე და „ბესტი ჯგუფი“ გთავაზობთ

არნახულად გამძლე და უცვეთი იატაკი ყველა ტიპის მშენებლობაში!

595 18 09 09
+995 32 242 44 11

პარფიუმერული სითხე	წყლის მტაცებელი ცხოველი	კინოს მოძველებული სახელი	ჩანჩქერი ჩრდილოეთ ამერიკაში	ქალაქი იაპონიაში	ფილიპინების დედაქალაქი	ოთხი კამათელზე

ცხენირემი, დომბა	მსახიობი ...ონიანი	სამედიცინო მოსაწევი ფხვნილი	მდინარე ლიეტუვაში	ზაფხულობით დასასვენებელი ადგილი	მუთაქებიანი რბილი დივანი	მხდალი

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

😊 სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

👎 პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

😐 მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

? ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

⚥ მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

⇩ მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

🔔 მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

👔 მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

👫 რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

☝ ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

🎁 შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.

თვის რიცხვები	ვერძი	კურო	ტყუპები	კირჩხიბი	ლომი	ქალწული	სასწორი	მორიელი	მშვილდოსანი	თხის რქა	მერწყული	თევზები
28 ორშ.	✈	📖	🤝	🂡	?	😐	🔔	🎁	☝	✈	⇩	👔
29 სამშ.	⇩	⚥	☝	👍	💣	🦌	⇩	👫	⚥	🌴	👍	🎁
30 ოთხშ.	🔔	🌴	👍	🔔	😊	⇩	!	📖	💣	📖	⚥	🌴



საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
GIDMEDI
GEORGIA · ISRAEL JOINT CLINIC
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

🦌 რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

📖 შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

👍 კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

💣 მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

✈ წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

🤝 სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

🂡 ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

☯ შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

🍷 შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

! გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

🌴 იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

გერმანელი მწერალი ფენიმორ	უნგრული ცეკვა	ძველი ბერძნული სიმებიანი საკრავი	რბილი ბაბთის წვრილი გრეხილი	ბრტყლად შემწვარი ვარია	ფრანგი მწერალი	„მოთმინების“ ჭურჭელი

მატარებლის ვაგონის ნაწილი	ინგლისის მეფე ...ლომგული	იგივეა, რაც არშიყი	ვატერპასი	აეროპორტი ტოკიოში	უმაღლესი ხარისხის ბროლი	ფილმი ჩელენტანოს მონაწილეობით	...პუგაჩოვა

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზვიადოფილი (?)
ასავალ დასავალი
2021 წლის 28 ივნისი - 4 ივლისი №27 (1387)
გამოდის ორშაბათობით
ISSN 2233-3800
9 772233 380006

მეღიაჰოlдинგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი
აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**

THE FLAG OF THE UNITED STATES OF AMERICA

This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol on April 26, 2007, at the request of the Honorable Frank R. Lautenberg, United States Senator.

This flag was flown for Lasha Nadareishvili, in honor of the 15th anniversary of the newspaper, Asaval-Dasavali.

Stephen T. Ayers, AIA
Acting Architect of the Capitol

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში